


Sephiri sa Leano la Modimo

Ke Hobane'ng ha Molimo a Bōpile Ntho e 'ngoe le e 'Ngoe?

Ke Hobane'ng ha Molimo a U Entse?



Ka Bob Thiel, Ph.D.

Copyright © 2020/2021/2022 ka Monazarene Libuka. ISBN 978-1-64106-066-0. Phetolelo 1.6. Bukana e hlahisitsoeng bakeng sa: *Kereke e tswelang ya Modimo* le Successor, mokhatlo o le mong feela. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA.

Hangata litemana tsa Mangolo li nkiloe ho Morena e Mocha James Phetolelo (Thomas Nelson, Copyright © 1997; se sebedisoang ka tumello) ka linako tse ling e khutsufatsoe joalo ka NKJV, empa hangata e bonts'oa ntle le khutsufatso ea letho.

Tokomane ena qalong e ne e ngotsoe ka puo ea Sekhooa 'me e fetoletsoe ke motho eo e seng karolo ea Kereke e tsoellang ea Molimo. Haeba ho na le ho se hlake lintlheng tse ling tse fetoletsoeng, ka kopo sheba Phetolelo ea Senyesemane ea mantlha e hokahaneng ho ccog.org.

Litaba

- 1. Leano la Modimo ke Sephiri ho Bongata**
- 2. Ke Hobane'ng ha Pōpo? Ke Hobane'ng ha e le Batho? Ke hobane'ng ha Satane? 'Nete ke Eng? Ke Liphiri life tsa Phomolo le Sebe?**
- 3. Malumeli a Lefatše a Ruta Eng?**
- 4. Ke Hobane'ng ha Molimo a Lumella Mahlomola?**
- 5. Ke Hobane'ng ha Molimo a U Entse?**
- 6. Ho na le Morero oa Nako e telele**
- 7. Maikutlo a ho Qetela**

Lintlha tse ling

1. Leano la Modimo ke Sephiri ho Bongata

Bibele e re:

¹ Tshimolohong Modimo o ne a hlole mahodimo le lefatshe. (Genese 1:1, NKJV hohle ntle le ha ho bontshitswe ka tsela e nngwe)

Empa hobaneng?

Morero oa bophelo ke ofe?

Ho theosa le lilemo batho ba 'nile ba ipotsa hore na ho na le morero o phethoang lefatšeng.

Mme haeba e le teng, ke eng?

Ho nka hore ho na le Molimo, hobaneng ha A entse letho?

Ke hobane'ng ha Molimo a ile a bōpa batho? Ke hobane'ng ha Molimo a u entse?

Na bophelo ba hao bo na le morero?

Litso tse fapaneng le malumeli a sa tšoaneng a na le maikutlo a tsona. Empa na li lumellana le Bibele?

'Nete ke efe?

Karolo ea 'nete ke hore morero oa Molimo ke sephiri ho ba bangata. Ela tlhoko sengwe se Baebele e se rutang ka seo:

²⁵ Jwale ho yena ya nang le matla a ho le tiisa ho ya ka molaetsa o molemo wa ka le ka molaetsa o tswang ho Jesu Krete, ho **ya ka tshenolo ya sephiri se neng se patehile ho tloha mehleng ya kgale**, ²⁶ e se e bonahalitsoe, 'me ka Mangolo a boprofeta a tsebahatsoa lichabeng tsohle, ho ea ka taelo ea Molimo o sa feleng, hore ho be le kutlo e isang tumelong— ²⁷ ho Molimo, ea bohlale a le mong, e be khanya ka ho sa feleng ka Jesu Krete. Amen. (Baroma 16:25-27)

Bibele e bua ka sephiri seo esale e le sephiri ho tloha tšimolohong, empa se senotsoe ka mangolo a boprofeta—e leng “lentsoe la 'nete.”— 2 Timothea 2:15; Jakobo 1:18 .

Bebele e bua ka liphiri tse ngata, joalo ka sephiri sa 'muso oa Molimo (Mareka 4:11), sephiri sa mohau (Ba-Efese 3: 1-5), sephiri sa tumelo (1 Timothea 3:9), sephiri sa tumelo. tsa kamano ea lenyalo (Baefese 5:28-33), sephiri sa ho hloka molao (2 ' '— sephiri sa tsoho (1] sa Krete—'me sa Krete (] sephiri sa Ntate (Bakolose 2:2), sephiri sa Molimo (Bakolose 2:2; Tšenolo 10:7) esita le Sephiri sa Babylona e Moholo (Tšenolo 17:5). Buka ena e ngoletsoe ba thahasellang 'nete, “e le hore ba ka ba le maruo 'ohle ao kholiseho e tlišang kutloisisong ea bona ea tsebo ea sephiri sa Molimo” (Bakolose 2:2, NET).

Le hoja sena se ka 'na sa makatsa ba bangata, bangoli ba bararo ba Likosepele tse akaretsang kaofela ba tlaleha hore Jesu ha aa ka a bua ka lipapiso e le hore batho ba ka utloisisa hamolemo. Ba tlaleha hore

Jesu o itse O buile ka lipapiso ho boloka liphiri tsa 'Musu oa Molimo li sa tsejoe ke ba bangata (Mattheu 13:11; Mareka 4: 11-12; Luka 8:10) mongoaheng ona.

Moapostola Pauluse o ile a ngola hore basebeletsi ba tšepahalang ke “balebeli ba liphiri tsa Molimo” (1 Ba-Korinthe 4:1; bapisa le 13:2) ba lokelang ho “bua 'nete ka lerato” (Baefese 4:15).

Na u thahasella ho tseba haholoanyane ka liphiri tse ngata tseo Bibe e buang ka tsona?

Na u batla ho tseba hore na ke hobane'ng ha Molimo a entse ntho leha e le efe?

A o ka rata go itse gore ke ka ntlha yang fa Modimo a go bopile?

E, ba bangata ba na le maikutlo a bona.

Na ho na le tsela ea hore u tsebe hantle?

Ba ikemiselitseng ho lumela Bibe holim'a lineano tsa batho ba ka tseba.

Leha ho le joalo, kaha bohlo ba likarolo tsa motheo tsa morero oa Molimo e le sephiri ho ba bangata, ka kōpo iphe nako ea ho bala buka eohle, 'me kamoo u lakatsang kateng, ho phetla a mang a mangolo a sa tsoa qotsoa (ho fapana le ka botlalo quoted) bakeng sa tlhaloso le ho feta.

Liphiri li ka tsebahatsoa ka ho utloisisa mangolo a boprofeta bakeng sa ba mamelang ka tumelo.

Leha ho le jwalo ha di eso ka di tsebiswa bohle mongwaheng ona, feela ho bao hona joale ba bitsoang:

¹¹ ... “Le nehiloe ho tseba sephiri sa 'musu oa Molimo; empa ho ba kantle, lintho tsohle li hlaha ka lipapiso” (Mareka 4:11).

²⁵ Bana beso, ha ke lakatse hore le hloke tsebo ka sephiri sena, e le hore le se ke la ipona le le ba bohlale ho ya ka maikutlo a lona, hore bofofu bo hlahetse Baiseraele ka karolo e nngwe, ho fihlela botlalo ba Baditjhaba bo kene.” (Ba-Roma 11 . 25)

⁷ Empa re bua bohlale ba Molimo, e leng sephiri, bohlale bo patiloeng, boo Molimo o bo lokisitseng pele ho mehla, e be khanya ea rōna; (1 Bakorinthe 2:7)

Ho tseba haholoanyane ka “sephiri sa 'musu oa Molimo” le “sephiri sa Evangeli” (Baefese 6:19), u ka boela ua sheba bukana ea rona ea mahala ea *The Gospel of the Kingdom of God* e fumanehang ho ccog.org ka 100 lipuo tse fapaneng . E amanang le “botlalo ba Balichaba”, sheba buka ea mahala *MPHO EA KAKARETSO EA Pholoho, Apokatastasis: Na Molimo o ka pholosa ba lahlehileng mehleng e tlang? Makholo a mangolo a senola morero oa Molimo oa pholoho* , o fumaneha hape inthaneteng ho www.ccog.org.

Moapostola Pauluse o ile a ngola:

⁸ Nna, ke le e monyenyanane ho e monyenyanane ho bahalaledi bohle, ke neilwe mohau ona, hore ke bolele hara baditjhaba monono o ke keng wa batlisiswa wa Krete, ⁹le hore bohle ba bone kamoo

e leng kopano ya sephiri se halalelang kateng, se tswang ho Kreste. tshimoloho ya mehla e patilwe ho Modimo o hloedileng dintho tsohle ka Jesu Kreste; ¹⁰ e le hore hona joale bohlale bo bongata ba Molimo bo ka tsebahatsoa ke phutheho ho mebuso le mebuso e sebakeng sa leholimo, ¹¹ ho ea ka morero oa ka ho sa feleng oo a o phethileng ka Kreste Jesu Morena oa rōna, ¹² eo re nang le sebete le matla ho eena. ho kena ka kholiseho ka tumelo ho eena. (Baefese 3:8-12)

²⁵ Ke bile mosebeletsi ho ya ka bolaodi bo tswang ho Modimo, boo ke bo filweng bakeng sa lona, hore ke tle ke phethe lentsoe la Modimo, ²⁶ e leng sephiri se neng se patilwe ho tloha mehlang le melokong, empa jwale se senoletswe bahalaleli ba hae. ²⁷ Modimo o ratile ho ba tsebisa monono wa kganya ya sephiri sena hara baditjhaba, e leng Kreste ka ho lona, tshepo ya kganya. (Bakolose 1:25-27)

Ho na le “maruo” a mangata “a ke keng a batlisisoa” ntle le lentsoe la Molimo. Ha e le hantle tsena ke liphiri tsa Bibeletseo e leng khale li patiloe.

Lekholong la bobeli la lilemo, ^{Bishop} /Moruti Polycarp oa Smyrna o ile a ngola ka “sephiri sa boprofeta sa ho tla ha Kreste” (Polycarp, Fragments from Victor of Capua. E fetoletsoeng ke Stephen C. Carlson, 2006; lintlha tse mabapi le liphiri tse mabapi le ho tla ha Hae li ka hlalosa. e fumanehang bukeng ea mahala ea inthanete, e fumanehang ho www.ccog.org, e nang le sehlooho se reng: *Bopaki ba hore Jesu ke Mesia*).

Hape, lekholong la bobeli la lilemo, ^{Babishopo} /Baruti Ignatius le Melito ba ile ba ngola hore bosebeletsi bo ne bo utloisisa ka liphiri tse fapaneng tsa mangolo (mohlala, *Epistle ea Ignatius ho Baefese* ; ea Melito. *Homily ka Paseka*).

Jesu le Baapostola ba ile ba hlaloesetsa ba ileng ba fetoha Bakreste ba pele tse ling tsa liphiri tsena. Rona ba Kereke e *Tsoelang Pele* ea Molimo re ikitlaelletsa ho etsa joalo hona joale ho ba ikemiselitseng ho sheba.

Semelo sa Modimo

Ho utloisisa hanyenyane ka sebopeho sa Molimo ho tla re thusa ho utloisisa hamolemo liphiri tsa morero oa Hae.

Bibeletseo e ruta hore “Molimo ke lerato” (1 Johanne 4:16), “Molimo ke Moea” (Johanne 4:24), “Yahweh o molemo” (Nahume 1:7 , Bibeletseo ea Sesotho) , o matla ’ohle (Jeremia 32 :17,27), ea tsebang tsohle (Esaia 46:9-10), le hore ke oa ka ho sa feleng (Esaia 57:15).

Moapostola Pauluse o ile a ngola:

^{7Ka} madi a hae re na le topollo ka madi a hae, e leng tshwarelo ya dibe, ho ya ka monono wa mohau wa hae ⁸ oo o re atiseditseng wona ka bohlale bohle le bohlale bohle, ^{9a} ^{re} tsebisitse sephiri sa thato ya hae, kgahleho ya hae e molemo eo a e rerileng ho yena, ¹⁰ e le hore tsamaisong ya nako e tletseng, a bokelle hammoho dintho tsohle ho Kreste, tse mahodimong le tse lefatsheng, ho yena. (Baefese 1: 7-10)

Hlokomela hore thato ea Molimo ke sephiri ho ba bangata (ba seng ba bitsoa hona joale), haholo-holo ho fihlela nako e tletseng ea linako—e tlang ho tla ka bongata ka mor'a tsoho e profetiloeng.

Leha ho le joalo, khale Molimo o ile a rala likarolo tsa morero oa Hae:

¹¹ Morero oa Jehova o tiile ka ho sa feleng, merero ea pelo ea hae ho isa melokong e tlang. (Pesaleme ea 33:11)

¹⁸ le ntse le tseba hobane ha le a ka la lopollwa ka dintho tse bolang, tse kang silevera kapa kgauta, metsamaong ya lona e se nang morero, eo le e amohetseng ho bontata lona, ¹⁹ empa ka madi a bohlokwa a Krete, a konyana e se nang sekodi, e se nang letheba. ²⁰ Ke yena ya neng a rerilwe pele lefatshe le eso ho thewe, empa o bonahaditswe mehleng ena ya bofelo bakeng sa lona. (Bala 1 Petrose 1:18-20.)

⁸ Bohle ba ahileng lefatsheng ba tla se kgumamela sebata, bao mabitso a bona a sa kang a ngolwa Bukeng ya Bophelo ya Konyana e hlabilweng ho tloha ho theweng ha lefatshe. (Tšenolo 13:8)

Taba ea hore ebe Bibe e re Konyana, e bolelang Jesu (bapisa le Johanne 1:29, 36) e ne e reretsoe ho bolaoa ho tloha tšimolohong e bontša hore Molimo o ne a tseba hore batho ba tla etsa sebe 'me ke khale a e-na le morero.

Moprofeta Esaia o ile a bululeloa ho tlaleha sena mabapi le bonnete ba morero oa Molimo:

⁸ “Hopolang sena, 'me le iponahatse le le banna; Hopolang, Lōna batlōli. ⁹ Hopolang lintho tsa pele tsa khale, + Etsoe ke 'na Molimo, 'me ha ho o mong; + Ke 'na Molimo, 'me ha ho ea tšoanang le 'na, + ¹⁰ Ea bolelang qetello ho tloha tšimolohong, + le mehleng ea boholo-holo lintho tse e-s'oe etsoe, + ke re, 'Morero oa ka o tla ema, + 'me ke tla etsa thato ea ka eohle · nonyana e jang nama e tswang botjhabela, motho naheng e hole, ya phethisang morero wa ka. Ruri ke boletse; le nna ke tla e phethahatsa. ke rerile; Le nna ke tla e etsa. (Esaia 46:8-11)

¹¹ Morero oa Jehova o tiile ka ho sa feleng, merero ea pelo ea hae ho isa melokong e tlang. (Pesaleme ea 33:11)

Merero ea Molimo e tla phethahala.

Hape nahana ka lintlha tse latelang:

¹⁶Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa wona ya tswetsweng a nnotshi, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. ¹⁷ **Hobane Molimo ha aa ka a romela Mora oa hae lefatšeng ho ahlola lefatše, empa e le hore lefatše le bolokehe ka eena** (Johanne 3:16-17).

Kaha joale re bona litšoaneleho tse ling tsa Molimo, tse kang O molemo, ke mohlophisi, hape ke lerato: sena se lokela ho re thusa ho mo utloisisa hamolemo le litšusumetso tsa Hae tsa motheo tsa hore na ke hobane'ng ha A entse ntho leha e le efe.

U bohlokoa. U bohlokoa! Molimo oa u rata ka bouena. 'Me e na le moralo bakeng sa hau.

2. Ke Hobane'ng ha Pōpo? Ke Hobane'ng ha e le Batho? Ke hobane'ng ha Satane? 'Nete ke Eng? Ke Liphiri life tsa Phomolo le Sebe?

E 'ngoe ea lipotso tse khōlō ka ho fetisisa tseo bo-rafilosofi ba 'nileng ba ba le tsona ho theosa le lilemo ke, "Ke hobane'ng ha re le teng?" E 'ngoe ke, "Hobaneng ho na le letho?"

Likarabo tsa motheo tsa lipotso tsena li ka fumanoa lentsoeng la Molimo, BibeLe.

Le hoja ho e-na le likhopolo tse sa tšoaneng mabapi le tšimoloho ea bokahohle, ho na le tumellano har'a bo-rasaense ba bangata, hammoho le batho ba bolumeli, hore batho bohle ba ne ba e-na le 'mè a le mong (le hoja ho e-na le likhang mabapi le hore na seo se khutlela morao ho isa bohōleng bofe).

Buka ea Genese

Re fumana maikutlo a hore na ke hobane'ng ha Molimo a ile a bōpa ntho leha e le efe bukeng ea pele ea BibeLe, eo ka tloaelo e tsejoang e le Genese.

Khafetsa Buka ea Genese e bontša hore Molimo o ile a bona seo a se entseng se le molemo (Genese 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). Hape, Buka ea morao ea Esaia e re tsebisa hore Molimo o ile a etsa lefatše hore le be le baahi (Esaia 45:18).

Genese e ruta sena mabapi le Molimo ho etsa batho:

²⁶ Eaba Molimo o re: "A re etse motho ka setšoantšo sa rōna, ho ea ka sebōpeho sa rōna; a ba laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyane tsa loapi, le diruiwa, le lefatshe lotlhe, le digagabi tsotlhe tse di gagabang mo lefatsheng.

²⁷ Kahoo Molimo a bōpa motho ka setšoantšo sa hae; A mo etsa ka setšoantšo sa Molimo; e motona le e motshehadi A ba etsa. ²⁸ Joale Molimo oa ba hlohonolofatsa, 'me Molimo oa re ho bona: "Atang le ngatafale; tlatsang lefatshe, le le buse; le laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyana tsa mahodimo, le tsohle tse hahabang lefatsheng."

²⁹ Eaba Molimo o re: "Bonang, ke le file semela se seng le se seng se behang peō holim 'a lefatše lohle, le sefate se seng le se seng seo litholoana tsa tsona li behang peō; e tla ba dijo tsa lona. ³⁰ Hape, ho phoofolo e 'ngoe le e 'ngoe ea lefatše, le nonyana e 'ngoe le e 'ngoe ea maholimo le ntho e 'ngoe le e 'ngoe e hahabang lefatšeng, e nang le bophelo, ke fane ka limela tsohle tse tala hore e be lijo tsa tsona"; mme ha eba jwalo. (Genese 1:26-30)

Molimo o ile a bōpa batho ka mofuta oa Molimo, eseng ka mofuta oa phoofolo. Hantle-ntle Molimo o ntse a itlhahisa (Malakia 2:15). Re bona hore batho ba bōpiloe ka setšoantšo se itseng sa 'mele sa Molimo hore ba buse lintho tse lefatšeng (bapisa le Baheberu 2:5-8), 'me mangolo a mang a bontša hore bomolimo ke karolo ea morero (bapisa le 1 Johanne 3:2).).

A batho le popo ba ne ba le bosula?

Che. Temana e latelang ho Genese ea re bolella:

³¹ Joale Molimo a bona ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo a e entseng, 'me **bonang** ! Ya eba mantsiboya, ya eba hoseng, letsatsi la botshelela. (Genese 1:31)

Kahoo, pōpo eohle e entsoeng bocha (Genese 1:3–2:3) e ne e le molemo haholo 'me, joalokaha ho ne ho ka bonahala, ho ne ho tla ba joalo le ka litaelo tsa Molimo tsa hore batho ba buse lefatše (Genese 1:28).

Ka mor'a letsatsi la botshelela, Molimo a phomola:

¹Yaba mahodimo le lefatshe, le makgotla a tsona kaofela a phethwa. ² Ka letsatsi la bosupa Molimo oa phetha mosebetsi oa hae oo a o entseng, 'me oa phomola ka letsatsi la bosupa mosebetsing oohle oo o o entseng. ³ Eaba Molimo o hlohonolofatsa letsatsi la bosupa 'me oa le halaletsa, hobane ka lona o phomotse mosebetsing oohle oa hae oo Molimo o o entseng ka ho o etsa. (Genese 2:1-3)

Ha e le hantle, Molimo o entse pōpo ea nama ka matsatsi a tšeletseng le pōpo ea moea haholoanyane ka letsatsi la bosupa.

Molimo o hlohonolofatsa letsatsi la bosupa hape o bontša hore O ne a le nka le le “molemo” (ho Exoda 20:8, O re le “boloke le halalela”).

Modimo o na le leano.

Motho ke eng?

Hape hlokomela tse latelang ho tsoa ho Genese:

¹⁵ Yaba Jehova Modimo o nka motho, a mmea tshimong ya Edene, hore a e leme, a e lebele. (Genese 2:15)

Lebaka la ho hlokomela le ho boloka serapa e ne e le ho sebeletsa ho se ntlafatsa.

Testamente ea Khale e ruta:

⁴ Motho ke'ng ha o tla mo hopola

?

⁵ Hobane o mo entse katlase ho mangeloi hanyenyane, mme o mo rwesitse moqhaka wa kganya le kganya.

⁶ U mo entse hore a laole mesebetsi ea matsoho a hao;
+ Lintho tsohle u li behile tlas'a maoto a hae, +

⁷ Linku tsohle le likhomo + tsohle, +
esita le liphoofole tsa naha, +

⁸ linonyana tsa leholimo

le litlhapi tsa leoatle + tse fetang litseleng tsa maoatle. (Pesaleme ea 8:4-8)

Batho ba ile ba fua matla a ho busa holim'a lefatše (karolo ea mesebetsi ea matsoho a Molimo). Testamente e Ncha e holisa sena le ho feta:

⁵ Gonne lefatshe le le tlang, le re buang ka lone, ga a a le baya mo taolong. ⁶ Empa e mong o pakile nqalong e nngwe, a re: Motho ke eng, ha o tla mo hopola? kapa mora motho, ha o tla mo etela?

⁷ O mo entse e monyenyanane ho feta mangeloi; wa mo rwea moqhaka wa kganya le hlompho , mme wa mmea hodima mesebetsi ya matsoho a hao: ⁸ dintho tsohle o di beile katlasa maoto a hae. Hobane ka ho bea tsohle katlasa hae, ha a ka a siya letho le sa beweng tlasa hae. Empa joale ha re e-so bone lintho tsohle li behiloe tlas'a hae.

⁹ Empa re bona Jesu, ya neng a le katlase ho mangeloi hanyenyane, ka baka la ho hlokofofatswa ha lefu, a rwetse moqhaka wa kganya le hlompho ; hore ka mohau wa Modimo a latswe lefu bakeng sa motho e mong le e mong.

¹⁰ Hobane ho ne ho loketse hore yena eo dintho tsohle di leng teng ka baka la hae, le eo dintho tsohle di leng teng ka yena, ha a tlisa bara ba bangata kganyeng, ho etsa hore Moetapele wa poloko ya bona e be ya phethahetseng ka mahlomola.

¹¹ Gonne yo o itshepisang le ba ba itshepisiwang botlhe ba tswa mo go a le mongwe fela;

¹² a re: Ke tla bolela lebitso la hao ho banabeso, ke o binele lipina tsa thoriso har'a phutheho.

¹³ Hape, ke tla bea tshepo ya ka ho yena. Hape, Bonang, nna le bana bao Modimo o nneileng bona.

¹⁴ Jaanong e re ka bana ba na le kabelo madi le nama, le ene ka boene o ne a nna le seabe mo go tsone; e le hore ka lefu a ka timetsa ea neng a e-na le matla a lefu, ke hore, Diabolose;

¹⁵ le ho lopolla bao bophelo bohle ba bona ba neng ba le bokgobeng ka ho tshaba lefu.

¹⁶ Etsoe kannete ha aa ka a nka sebōpeho sa mangeloi; empa a inkela leloko la Abrahamama.

¹⁷ Ka hona ho ne ho mo tšoanela hore a etsoe ea tšoanang le barab'abo linthong tsohle, e le hore e ka ba moprista ea phahameng ea mohau le ea tšepahalang linthong tse mabapi le Molimo, ho etsa pheko + ea libe tsa batho. (Baheberu 2:5-17 , NW.

Kahoo, ho busa bokahohle ke karolo ea morero.

Leha ho le joalo, le leng la mabaka a etsang hore lintho tsohle ha li e-s'o be tlas'a taolo ea batho ke a latelang:

²³ hobane bohle ba sitilwe, mme ba haellwa ke kganya ya Modimo; (Ba-Roma 3:23)

Empa ho re lopolla sebeng ke karolo ea morero (bapisa le Baroma 3:24-26), kahoo hamorao re tla khona ho busa.

Sephiri sa Batho ba Bapisoa le Liphoofole

Na batho ke liphoofole feela, tse khetholloang feela ka hore li bile teng ka ho iphetola ha lintho ho feta litšoene tse ling?

Che.

Bo-rasaense ba 'nile ba loantšana le sena.

Empa ba ikemiselitseng ho amohela lentsoe la Molimo ba ne ba ka utloisisa.

Batho ba na le moea oa motho ka ho bona, athe liphoofole, ho akarelletsa le litšoene tse ling, ha li na moea oo. 'Nete ea hore ho na le moea ho batho e rutoa Testamenteng ea Khale le e Ncha:

⁸ Empa moya o teng ho motho, mme phefumoloho ya Ya matla wohle e mo fa kutlwisiso. (Jobo 32:8)

¹¹ Etsoe ke motho ofe ea tsebang lintho tsa motho haese moea oa motho o ka ho eena?... (1 Bakorinthe 2:11)

Batho ba bolumeli ha ba batle ho lumela hore ho na le moea o ka ho motho oo Molimo a faneng ka oona.

Empa ho teng.

Mme moya oo wa motho o fapane le mofuta wa diphoofole tsa moya (bapisa le Moeklesia 3:21).

Morao koana ka 1978, Kereke ea Molimo ea Lefatše Lohle ea khale e ile ea ntša bukana ea Herbert W. Armstrong e nang le sehlooho se reng *What Science Can't Discover About The Human Mind* . Lintlha tse ling tsa eona ke tsena:

KE HOBANE'NG ha batho ba bohlale ka ho fetisisa ba sa khone ho rarolla mathata a lefatše? Bo-rasaense ba itse, "Ha re fuoa tsebo e lekaneng, 'me re tla rarolla mathata 'ohle a batho le ho phekola bobbe bohle ba rōna." Ho tloha ka 1960 letlōle la lefatše la tsebo le imenne habeli. Empa bobbe ba batho le bona bo imenne habeli. ...

Empa likelello tse kholo ka ho fetisisa tsa batho ha lia ka tsa utloisisa TSEBO eo e senotsoeng ke Molimo. Ho joalokaha eka Molimo Moetsi oa rōna o rometse molaetsa oa hae ho rōna ka sephiri se ke keng sa senyeha.

'Me likelello tse kholo ka ho fetisisa tsa batho ha li e-s'o ka tsa senya khoutu eo ea lekunutu. Saense ea Kajeno ha e khone ho e utloisisa. Litsebi tsa kelello ha li utloisise hore na kelello ea motho e entsoe joang. ...

Ho hang ha ho na phapang ea sebōpeho le kaho pakeng tsa boko ba phoofole le boko ba motho. Boko ba litlou, maruarua le li-dolphin bo boholo ho feta boko ba motho, 'me boko ba lichimp bo nyenyane hanyenyane.

Ka boleng boko ba motho bo ka ba bo phahametseng hanyane, empa ha bo a lekana ho ikarabella hole bakeng sa phapang ea tlhahiso.

Joale, ke eng e ka ikarabellang bakeng sa phapang e khōlōhali? Saense e sitoa ho araba ka ho lekaneng. Bo-rasaense ba bang, lefapheng la lipatlisiso tsa boko, ba etsa qeto ea hore, hoa hloka hahala, ho tlameha hore ho be le karolo e itseng eo e seng ea 'mele bokong ba motho e le sieo bokong ba phoofolo. Empa bo-rasaense ba bangata ba ke ke ba lumela monyetla oa ho ba teng ha lintho tseo e seng tsa 'mele.

Ho na le tlhaloso efe hape? Ha e le hantle, ka ntle ho tekanyo e nyenyane haholo ea bophahamo ba 'mele ba boko ba motho, saense ha e na tlhaloso, ka lebaka la ho se ikemisetse ho lumela esita le monyetla oa moea.

Ha motho a hana ho lumela esita le boteng ba Moetsi oa hae ka boeena, o koalla kelello ea hae leoatile le leholo la tsebo ea motheo ea 'nete, 'nete, le KUTLOISISO. Ha a emisetsa NNETE sebakeng sa 'nete, ho feta batho bohle, KE MOTHO HO FETISISA, leha a ipolela hore o bohlae. ...

MOTHO o entsoe ka lerōle la lefatše. O amohela bophelo ba hae ba nakoana ba botho bo tsoang moeeng, boo a bululetsoeng ho bona le ho tsoa linkong tsa hae. Bophelo ba hae bo mading (Genese 9:4, 6). Empa mali a bophelo a tšelo a oksijene ke moea o phekumolohang, joalo ka peterole ka har'a carburetor ea koloi. Ka hona phekumoloho ke "phekumoloho ea bophelo" joalo ka ha bophelo bo le maling.

Hlokomela ka hloko hore MOTHO, ya entsweng ka dintho kaofela, O ILE A FETOHA moya o phelang hang feela ha MOPHEMO o mo nea bophelo ba hae ba nakwana ba nama. ... MOEA o entsoe ka TABA ea nama, eseng Moea.

Ke hlalositse hore boko ba motho bo batla bo tšoana le boko ba phoofolo. Empa motho o ne a entswe ka sebopeho le sebopeho sa Modimo, ho ba le kamano e ikgethang le Modimo -- ho ba le bokgoni ba ho tswalla LETSAPENG la Modimo. Mme Modimo ke MOYA (Johane 4:24). Ho etsa hore ho khonehe ho koala sekheo - kapa ho etsa phetoho ea MOTHO, e bopiloeng ka TABA ka botlalo, ho ba libopuo a tsa MOEA 'Musong oa Molimo, ebe ho etsoa ka Moea oohle, 'me ka nako e tšoanang ho fa MOTHO KELELLO e kang ea Molimo - Molimo o kentse moea ho motho e mong le e mong.

Ho Jobo 32:8, rea bala: "Ho na le moea ho motho, 'me pululelo ea Ea Matla 'Ohle e fana ka kutloisiso."

Ena ke 'NETE e kholo, e utloisoang ke ba fokolang haholo.

Ke bitsa moya ona moya wa MOTHO, hoba o HO motho e mong le e mong, leha e le BONTLE BA MOYA mme ho se taba. HASE motho oa moea kapa motho oa moea. Ha se MOTHO, empa boleng ba moya KA HO monna. HASE moea - motho oa nama ke moea. Moea oa motho o fana ka matla a INTELLECT bokong ba motho.

Moya wa motho ha o fane ka BOPHELO ba motho - BOPHELO ba motho bo MADING a nama, bo hlwekisitswe ke MOPHEFO wa bophelo.

Ke karolo eo e seng ea 'mele bokong ba motho e le sieo bokong ba liphoofolo. Ke motsoako o etsang hore ho khonehe phetoho ho tloha ho motho ho ea ho Molimo, ntle le ho fetola ntho hore e be moea, nakong ea tsoho. Seo ke tla se hlalosa hamorao.

E re ke hlakise lintlha tse 'maloa tsa bohlokoa mabapi le moea ona o ho motho. Ke ntho ea moea, joalo ka ha moea e le ntho ea mantlha, joalo ka metsi. Moya ona wa motho ha o kgone ho bona. BOKO ba nama bo bona, ka mahlo. Moya wa motho HO motho ha o kgone ho utlwa. Boko bo utloa ka litsebe. Moya ona wa motho ha o kgone ho nahana.

Boko bo nahana - le hoja moea o fana ka matla a ho nahana, athe boko ba liphoofolo tse sehlohō ntle le moea o joalo bo ke ke ba khona, ntle le ka mokhoa oa motheo. . .

Jwalo ka ha ho se phoofolo e semumu e ka tsebang dintho tsa tsebo ya motho, ho jwalo le ka motho, ka boko feela, haese ka moya wa motho - moya wa motho - o leng ka ho motho. Ka tsela ejwalo hape, ka mokgwa o tshwanang, esita le motho a ke ke a tseba - ho utlwisisa - dintho tsa Modimo, ntle le kapa ho fihlela a amohela moya o mong - Moya o Halalelang wa MODIMO.

Ha ho buuo ka tsela e 'ngoe hape, batho bohle ho tloha tsoalong ba na le moea o bitsoang "moea oa motho" o KA HO BONA. Hlokomela ka hloko hore moya ona HASE monna. Ke ntho e HO MONNA. Motho a ka 'na a metsa 'mabole o monyenyanane. Joale ke ntho e itseng ka ho monna, empa hase motho kapa karolo leha e le efe ea hae joaloka monna. Motho o ne a entsoe ka lerōle la lefatše—ea shoang. Moya ona wa motho ha se moya. Ke ntho e MOyeng eo ka boyona E LE MOTHO wa nama.

Hlokomela, ho ea pele, temana ea 14 : "Empa motho oa nama ha a amohele tsa Moea oa Molimo; hape a ke ke a li tseba, hobane li lemhuoa ka moea.

Kahoo, ho tloha tsoalong, Molimo o re fa moea o le mong, oo ka lebaka la ho hloka lentsoe le molemo leo ke le bitsang moea oa motho. E re fa MOHOpolo matla a seng BOKONG ba phoofolo. Leha ho le joalo matla ao a KELELLO a lekanyelitsoe tsepong ea bokahohle bo bonahalang. HOBANE'NG? Hobane tsebo e kena kelellong ea motho FEELA ka kutlo tse hlano tsa nama.

Empa hlokomela hore Molimo o ne o eso qete ho bopa MOTHO ha ho ne ho bōptjoa Adama le Eva. Pōpo e bonahalang e ile ea phethoa. Ba ne ba e-na le moea ona oa "motho" ha ba ne ba bōptjoa. ...

KE JOANG Molimo o rerileng ho "koala lekhalo" ho tloha sebopelong sa nama ho ea ho sa semoea—ho itlhabisa ho tsoa ho BATHO BA SEBELE BA TSOANG LEFATENG LA NAMA?

Ea pele, Molimo o kentse moea oa "motho" HO MOTHO oa nama. Leha ho le joalo, HASE moea oa motho o etsang liqeto, o tlang pakong, kapa o haha semelo. Joalo ka ha ke totobalitse, moea ona ha o fane ka bophelo, o sitoa ho bona, ho utloa, ho utloa kapa ho nahana. E matlafatsa MONNA WA MMELE, ka BOKO ba hae, ho etsa dintho tse. Empa moea ona O TLALEHA mohopolo o mong le o mong - karohano e 'ngoe le e 'ngoe ea tsebo e amoheloang ka kutlo tse hlano 'me e tlaheha sebopelo sefe kapa sefe - se setle kapa se sebe - se hlalisoang bophelong ba motho.

MONNA oa motho o entsoe ka LETSOPA. Modimo o tshwana le mmopi yo o setswerere yo o bopang le go bopa sejana ka letsopa. Empa haeba letsopa le le thata haholo, le ke ke la kobeha hore e be sebōpeho le sebōpeho seo a se batlang. Haeba e le bonolo haholo ebile e le mongobo, e haelloa ke ho tiea ho "LULA UBE" moo sebōpi se e kobehang.

Ela hloko ho Esaia 64:8 : “Empa joale, Uena [BOSAFELENG], u Ntat’a rōna; rona re letsopa, mme wena o mmopi wa rona; ’me kaofela ha rōna re mosebetsi oa letsoho la hao.”

Leha ho le joalo Molimo o file e mong le e mong oa rona MOHOPOLO OA HAE. Haeba motho A HANA ho amohela Molimo kapa litsela tsa Molimo — a hana ho bakela bobele le ho sokolohela ho se nepahetseng, Molimo o ke ke oa mo nka le ho bopa semelo sa Bomolimo ka ho eena. Empa LEBOPA la motho le tlameha ho tenyetseha, le inehele ka boithatelo. Haeba motho a satalatsa ’me a hana, o tšoana le letsopa le omeletseng haholo ’me le sataletse. Sebōpi se ke ke sa etsa letho ka eona. E ke ke ea fana le ho koba. Hape, haeba a haelloa ke boithatelo, morero, le boikemisetso hoo a ke keng a “lula a lutse” ha Molimo a mo bōpa ka mokhoa o itseng hore a be seo Molimo a batlang hore a be sona—a le lihlong haholo, a fokola, a hloka motso oa botho, o tla etsa joalo. le ka mohla le se ke la mamella ho isa bofelong. O tla lahlehela. ...

E lokela hoba ho loka ha MODIMO, hoba BOHLE BA RONA ho Yena eka lesela le ditshila. O dula a kenya tsebo ya Hae, ho loka ha Hae, le semelo sa Hae ka hare ho rona - HAEBABA re e batla ka tšantjello mme re e batla. EMPA RE NA LE KAROLO EA RONA EA BOHLOKOA HAHOLO HO EONA. ...

Ha re ntse re amohela TŠEBETSO EA MOLIMO ka Moea o Halalelang oa Molimo, Molimo o ntse a tsoela pele ho itl'hahisa ka hare ho rōna.

Qetellong, tsohong, re tla ba joalo ka Molimo - boemong boo re ke keng ra khona ho etsa sebe, hobane rona ka borona re e behile joalo 'me re furaletse sebe 'me re loanne le ho loana Khahlanong le sebe le ho hlola sebe.

MORERO oa Molimo o tla phethoa!

E, morero oa Molimo o tla phethahala.

Ke Hobane'ng ha Molimo a Bopile Banna le Basali?

Mabapi le ho bōptjoa ha batho, ke hobane'ng ha Molimo a ba entse e le e motona le e motšehali?

Ha e le hantle, lebaka le totobetseng le ne le tla amana le ho ba le bana joalokaha Molimo a ile a bolella monna oa pele le mosali:

²⁸ Atang, le ngatafale; tlatsa lefatše... (Genese 1:28).

Bibele e fana ka lebaka le tobileng le amanang le lona:

¹⁴ ... Pakeng tsa hao le mosali oa bocha ba hao ... ke molekane oa hao Le mosali oa hao ka selekane. ¹⁵ Empa na ha a ka a ba etsa ntho e le nngwe, ba nang le masala a Moya? Mme hobaneng? O batla bana ba bomolimo... (Malakia 2:14bd-15)

Molimo o entse e motona le e motšehali e le hore e ka ba ntho e le 'ngoe 'me qetellong ba hlahise bana ba bomolimo (bakeng sa ho etsa molimo).

Jesu o ile a ruta:

⁴ A araba a re ho bona: “Na ha lea bala hore Ea ba entseng tšimolohong o ba entse e le e motona le e motšehali, ⁵ 'me a re, 'Ka lebaka lena monna o tla siea ntat'ae le 'm'ae 'me a khomarele? mosali oa hae, 'me bao ba babeli e tla ba nama e le 'ngoe'? ⁶ Kahoo ha ba sa le babeli, empa e se e le nama e le 'ngoe. Ka hona seo Molimo a se kopantseng hammoho, ho se ke ha e-ba le motho ea se arolang.” (Matheu 19:4-6)

Moaposetoloi Paulo o ne a kwala jaana: “Seno ke bosaitsiweng jo bogolo, mme ke bua ka ga Keresete le phuthego.”— Baefeso 5:32 .

Ho feta moo, ba babeli ba fetoha ntho e le 'ngoe ka nepo le bona ba re thusa ho utloisisa kamano e teng lipakeng tsa Ntate le Mora (Johanne 17:20-23).

Kamano ea lenyalo e thusa ho tšoantšetsa kamano e teng pakeng tsa Ntate le Mora (bao ka bobeli Bibe e ba bitsang Molimo, mohlala, Bakolose 2:2, eo e leng sephiri ho ba bangata) hammoho le se tla etsahalla batho ba sokolohileng ka mor'a tsoho (eo ka bobeli e ba bitsang Molimo). Bibe e boetse e bitsa sephiri, mohlala, 1 Bakorinthe 15:51-54).

Moapostola Pauluse o ile a bua ka lerato 'me a fana ka lithuto tse ling tsa moea tse amanang le boemo ba lenyalo:

⁴ ... laea basali ba bacha ho rata banna ba bona, le ho rata bana ba bona (Tite 2:4).

²² Lona basadi, le ikokobetse katlase banna ba lona, jwalokaha le ikokobetsa ho Morena. ²³ Hobane monna ke hlooho ya mosadi, jwalokaha Krete le yena e le hlooho ya kereke; mme ke Mopholosi wa mmele. ²⁴ Ka baka leo, jwalokaha kereke e ikokobeletsa Krete, basadi le bona ba ikokobeletse banna ba bona jwalo nthong tsohle.

²⁵ Banna, le rate basadi ba lona, jwalokaha Krete le yena a ratile Kereke, mme a itela bakeng sa yona, ^{26a} tle a e halaletse, a e hlwekise ka hlatsuo ya metsi ka lentswe, ^{27a} tle a itl'hahise pela hae e le kereke e kganyang, e seng ya kganya. a e-na le letheba kapa lesokoana kapa ntho leha e le efe e joalo, empa e le hore a halalele, a hloke sekoli. (Bala Baefese 5:22-27.)

Lebaka le leng la ho etsa banna le basali e ne e le ho etsa hore ho khonehe, leha ho e-na le khethollo ea nama bophelong bona, hore banyalani ba tlotlisoe hammoho le Jesu (Baroma 8:16-17). Ho sebetsa 'moho (Genese 1:28; Moeklesia 4:9-12) esita le ho utloa bohloko hammoho bophelong bona e ne e boetse e le karolo ea morero (Baroma 8:16-17) bakeng sa banyalani ba banna le basali.

A re ke re boneng lithuto tse ling tsa histori:

³⁰ Ka tumelo, marako a Jeriko a ile a oa ka mor'a hore a pota-potiloe ka matsatsi a supileng. ³¹ Ka tumelo, Rahaba wa seotswa, ha a ka a timela le ba sa kang ba dumela, ha a ne a amohetse dihlwela ka kgotso. ³² Mme ke tla reng hape? Gobane nako e be e tla felelwa ke go bolela ka Gideone le Baraka le Simisone le Jefeta le tša Dafida le Samuele le baporofeta, ³³ bao ka tumelo ba ilego ba fenya mebušo, + ba dira toko, + ba hwetša dikholofetšo, + ba thiba melomo ya ditau, + ³⁴ ba tima bošoro bja ditau. mollo, ba phonyohile bohale ba lerumo, ba matlafalitsoe bofokoling, ba e-ba bahale ntoeng, ba leleka makhotla a basele. ³⁵ Basadi ba amohela bafu ba bona ba tsositswe bafung. Ba bang ba hlokofatswa, ba hana ho amohela topollo, hore ba tle ba bone tsoho e molemonyana. ³⁶ Ba bang ba bile ba lekoa ka litšomo, le lichapo, le ka liketane, le literonko. ³⁷ Ba tlepetswa ka majwe, ba kgaolwa dikoto tse pedi, ba lekwa, ba bolawa ka sabole. Ba ne ba lelera ba apere matlalo a linku le a lipōli, ba futsanehile, ba le mahlomoleng, ba hlokofatsoa— ³⁸ bao lefatše le neng le sa ba tšoanele. Ba ile ba lelera mahoatateng le lithabeng, mekoteng le mahaheng a lefatše. ³⁹ Mme bano botlhe, e re ka ba ne ba supiwa ka tsela e e molemo ka tumelo, ga ba a ka ba amogela tsholofetso, ⁴⁰ ka gonne Modimo o ne o re baakanyeditse sengwe se se botoka gore ba se ka **ba itekanedisiwa kwantle ga** rona. (Baheberu 11:30-40)

Banna le basali ba ne ba e-na le tumelo 'me e ne e le majalefa a litšepiso—ka ho lekana. 'Me banna le basali ba lokela ho etsoa ba phethahetseng. 'Me sena se tla ba molemo ho rona.

Ka morero ofe?

Ho fana ka lerato ka tsela e ikhethang ka ho sa feleng.

Joalokaha moapostola Pauluse a ile a ngolla Bakreste (eseng feela banyalani):

¹² Mme e se eka Morena a ka **le atisa le ho ateloa ke lerato e mong ho e mong le ho bohle ...** (1 Bathesalonika 3:12)

Ebang banna kapa basali, batho ba reretsoe ho fana ka lerato. Ho eketsa lerato ho bohle ho tla ntlafatsa bosafeleng.

Ho Etsahetse'ng ka Batho?

Ha Molimo a qala ho bōpa batho, o ile a ba hlohonolofatsa (Genese 1:28). O ile a boela a re tsohle tseo a li entseng (ho akarelletsa le batho) li “molemo haholo” (Genese 1:31).

Ho feta moo, hlokomela hore ka ho toba Bibe e ruta:

²⁹ ... Hore Molimo o entse motho a lokile, Empa ba batlile merero e mengata. (Moeklesia 7:29)

Serapeng sa Edene, Molimo o ile a fa batho ba pele ba 'nete—Adama le Eva (Genese 3:20)—ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo ba neng ba hlile ba e hloka.

Ba ne ba e-na le tikoloho e hloekileng le e monate, lijo, le ho hong hoo ba ka ho etsang (Genese 2:8-24). Ha e le hantle ba ne ba phela ka 'nete.

Empa ho boetse ho na le lefatše la moea le sa bonahaleng leo e leng sephiri ho ba bangata. Ho na le sebaka se sa bonahaleng se akarelletsang mangeloi. Bibe e bontša hore pele batho ba bōptjoa karolo ea boraro ea mangeloi e ile ea fetohela 'me ea latela mohanyetsi eo hona joale a bitsoang Satane (Tšenolo 12:4).

Ha nako e ntse e ea, Satane (bapisa le Tšenolo 12:9) o ile a hlaha e le noha. Eaba o bolella Eva hore Molimo o ba thibetse (Genese 3:1,4-5).

Noha e ile ea thetsa Eva ka mano a eona (2 Bakorinthe 11:3). Satane o ile a bolella Eva hore a se ke a lumela lentsoe la Molimo (Genese 3:2-4). O ile a ipiletsa litakatsong le boithaopong ba Eva, eaba o khetha ho se mamele Molimo le ho mamela Satane (Genese 3:6a). Monna oa hae Adama o ne a le teng le Eva, 'me a etsa qeto ea hore o lokela ho etsa sebe 'me a be le eena (Genese 3:6b).

Kenyelletso e Khopolohang: Bophelo bo Bolelele ba Motho

Kamora likhaolo tse hlano tsa pele tsa Buka ea Genese, moo re bonang batho ba bang ba phela lilemo tse fetang 900.

Joale ke hobane'ng ha batho ba pele ba kang Adama le Noe ba ile ba phela nako e telele hakaale?

Rahistori oa Mojode Josephus o ile a bolela hore karolo e 'ngoe e ne e le hobane Molimo o ne a e-na le lijo tse "loketseng" bakeng sa bona hammoho le ho ba fa nako ea ho ntšetsa pele theknoloji ea pele (Antiquities Book 1, 3:9).

Leha ho le joalo, kamoo ho bonahalang kateng, lebaka leo ka lona Molimo a ileng a lumella batho hore ba phele bophelo bo bolelele pele e ne e le hore ba ka bona hamolemo liphello tsa sebe le ho phela ka thōko ho litsela tsa Molimo. Ka nako eo, liphello tsa tšilafalo, mohlala, li ne li ke ke tsa totobala kapele joalokaha li le teng lekholong la bo21^{la} lilemo. Ho feta moo, ho phela nako e telele ho ka be ho ba thusitse ho bona hamolemo mathata a sechaba le a mang ao batho ba ikenyang ho 'ona.

Ba ne ba tla bona hore batho ha ba ntlafatse lefatše. Ka hona, ka mor'a hore ba tsosoe (Tšenolo 20:11-12), ba ne ba tla hlokomela hamolemo liphoso tsa ho se tsamaee tseleng ea Molimo.

Meloko ea morao e ne e tla bona Moroallo o Moholo (o tlalehong ea histori ea lichaba tse ngata) hammoho le ho bona haholoanyane liphello tse mpe tsa moloko oa batho ho latela tataiso ea Satane, ho fapana le ho phela ka tsela ea Molimo e le kannete.

Molimo o ile a etsa qeto ea hore ho molemo hore meloko ea morao e phele bophelo bo bokhutšoane, ka kakaretso , le ho utloa bohloko ka nako e khuts'oane. Morero oa Molimo ke ho fokotsa mahlomola (bapisa le Lillo Tsa Jeremia 3:33).

Sephiri sa Satane le Bademona ba Hae

Empa hase Eva feela ea ileng a thetsoa. Testamente e Ncha e re "noha ea khale" "e bitsoa Diabolose le Satane, ea thetsang lefatše lohle" (Tšenolo 12: 9).

Jesu o rutila hore Satane ke raleshano le ntate (mothehi) oa mashano (Johanne 8:44).

Qalong, Satane o ne a tsejoa e le Lucifer (Esaia 14:12), e bolelang “mojari oa leseli.” E ne e le “kerubime” (Ezekiele 28:14). Kerubime ke lengeloi le nang le mapheo leo mesebetsi ea lona e neng e kenyeletsa ho ba setulong sa mohau sa Molimo (Exoda 25:18-20; Ezekiele 28:14,16).

Lucifer o entsoe e le motho ea phethahetseng (bapisa le Ezekiele 28:15) le sebōpuoa se khahlehang (bapisa le Ezekiele 28:17). Empa phetheho eo ha ea ka ea tšoarella (Ezekiele 28:15).

Molimo o ile a bōpa Lucifer le mangeloi, empa, ka tsela e itseng, pōpo ea bona e ne e e-s’o phethehe ho fihlela botho bo bōptjoa ho bona. Joale Molimo a ke ke a kenya sebopeliso hang-hang ho se le seng—haeba A entse joalo, hantle-ntle O ne a tla be a bōpa mofuta o itseng oa roboto e “laoloang ke k’homphieutha”. Sena ke ’nete ka libōpuoa tsa moea hammoho le batho.

Ha Molimo a ka bopa semelo se lokileng hang-hang, ho ne ho ke ke ha e-ba le sebopeliso leha e le sefe, hobane semelo ke matla a motho a ikemetseng, a ho fihlela tsebo ea hae ea 'nete, le ho iketsetsa ea hae. qeto, le ho ikemetsa ho latela se nepahetseng sebakeng sa se fosahetseng. 'Me motho ea bōpiloeng o tlameha ho etsa qeto eo. Ka mantsoe a mang, motho, motho kapa lengeloi, o na le karolo pōpong ea hae.

Sena ke sephiri ho ba bangata kaha ke batho ba fokolang ba utloisisang sena ka botlalo.

Ka kopo utloisisa hore Bibe e bontša hore, pele ho ketsahalo e etsahetseng serapeng sa Edene, Satane o ne a “phethehile litseleng tsa hae” (Ezekiele 28:11-15a), empa joale o ile a inehela boikhohomosing le bokhopong ’me a lihloa tlaase. lefatše (Ezekiele 28:15b-17; Esaia 14:12-14). O ile a fetoha mohanyetsi oa Molimo (Satane e bolela mohanyetsi), sebakeng sa ho haha ka nepo semelo se lokileng.

Bofetoheli ba hae e ne e le lebaka le leng la hore ka mor’a pōpo ea pele ea Genese 1:1, ho ile ha e-ba le mofereferere ’me lefatše la fetoha “lesupi” (ISV, GNB) ho Genese 1:2 . Kahoo Molimo joale o ile a ea “nchafatsa sefahleho sa lefatše” (Pesaleme ea 104:30), se neng se akarelletsa ho etsa lintho tseo A li entseng nakong ea “pōpo e ncha” (Genese 1:3-31; 2:1-3).

Ke hobane'ng ha e 'ngoe ea tsona e le ea bohlokoa?

Be, ntjhafatso (“pōpo e ncha”), e bontša hore Molimo a ka lokisa seo diabolose a ka se senyang. Mangolo a bontša hore Molimo o na le morero oa ho etsa hoo nakong e tlang (mohlala, Liketso 3:19-21; Esaia 35:1-2).

Leha ho le joalo, nahana ka hore Bibe e ruta hore Lucifer e ne e le “letiso la phetheho, le tletseng bohlale le botle bo phethahetseng.”— Ezekiele 28:12 .

Kaha e ne e le lengeloi, Lucifer o ne a sa hloke lintho tsa nama.

Lucifer o ne a ena le tsohle.

Leha ho le joalo, o ile a etsa sebe (joalokaha ho entse mangeloi a mang ho 2 Petrose 2:4) 'me a hulela karolo ea boraro ea mangeloi le eena lefatšeng (Tšenolo 12:4) (mangeloi a tla ahloloa hamorao ke batho ba Molimo ho 1 Ba-Korinthe 6 : 3).

Lucifer le borabele ba hae bo bontšitse hore esita le libōpuoa tse "neng li e-na le tsohle" li ka fetohela ho leka ho mpefatsa lintho le ho feta. 'Me hamorao, o ile a susumelletsa batho ba pele ba neng ba "na le tsohle" hore le bona ba fetohela Molimo (Genese 3:1-6).

Kahoo, sena se thusa ho bontša hore haeba Molimo a ne a ka fa batho ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo ba e hloakang, e le hore ho se ke ha e-ba le bofutsana, hore ka ntle ho botho ba bomolimo, batho ba ntse ba ka 'na ba ipakela bona le ba bang mathata.

Ke Hobane'ng ha Molimo a Lumella Satane ho Thetsa ?

Na borabele ba Satane bo ile ba nyopisa morero oa Molimo?

Che.

Empa na Bibeletse ha e bontše hore Satane, "khosana ea matla a sebaka sa leholimo" (Baefese 2:2), o phatlalatsa molaetsa oa hae oa boithati le oa ho se mamele? Na Diabolose ha aa "foufatsa" likelello tsa batho ba bangata e le "molimo oa mehla ena" (2 Ba-Korinthe 4:4)?

E, le e.

Na Bibeletse ha e rute hore Satane Diabolose "o thetsa lefatše lohle" (Tšenolo 12:9)?

Ee.

Joale, ke hobane'ng ha Molimo a ile a lumella Satane le bademona ba hae hore ba tle ho tla thetsa batho le ho baka mathata a mang lefatšeng?

Ho na le mabaka a 'maloa.

Moapostola Pauluse o bitsitse mehla ea rōna "mehla ena e khopo ea joale" (Ba-Galata 1:4), e leng se bolelang mehla e molemonyana e tlang.

Leha ho le joalo, ke hobane'ng ha Satane a lumeletsoe ho ba le matla leha e le afe mehleng ea rōna kaha a ile a lahla Molimo pele?

Tšusumetso ea Satane e re thusa ho ithuta lithuto, le ho haha botho hangata, ka potlako ho feta ha e ne e le sieo. Kapele, re tle re hlole le ho aha semelo se lokileng ka ho hanyetsa hammoho le ho bona kapele litholoana tsa ho tsamaea tseleng e fosahetseng. Nako le nako ha o hanela sebe o matlafala moyeng.

Le hoja ka linako tse ling ho le thata, ho potlakisa hona ho fella ka mahlomola a fokolang ka kakaretso.

A re hlahlobeng lintho tse seng kae tse thusang ho hlakisa sena.

Nahana ka carbon, joaloka leshala. E ka arohana habonolo, empa hang ha E le tlas'a khatello e feteletseng e ka fetoha daemane-e leng har'a lintho tse thata ka ho fetisisa tsa tlhaho. Kahoo, ba fokolang ba ba matla ka lebaka la khatello. Bible e ruta hore Bakreste, leha ba fokola lefatšeng (1 Ba-Korinthe 1:26-29), ba lokela ho hloeka joaloka khauta e hloekisitsoeng, silevera, kapa majoe a bohlokoa ho 1 Ba-Korinthe 3:12 .

Ka mor'a moo, nahana hore u batla ho hlōla ntho e boima eo u ke keng ua khona ho e phahamisa. O ka sheba ntho e boima, empa seo se ke ke sa e sisinya. U ka koba matsoho a hao metsotso e mashome a mabeli kapa ho feta ka letsatsi 'me hoo ho ka 'na ha etsa hore matsoho a hao a be matla haholoanyane—empa eseng haholo—kapa mohlomong ho ka nka lilemo le lilemo ho etsa phapang leha e le efe.

Kapa u ne u ka ikoetlisa ka litšepe tse boima tseo u ka li khonang. Ho li phahamisa ho ne ho tla ba thata ho feta ho phahamisa matsoho feela.

Leha ho le joalo, ho phahamisa litšepe ho ne ho ke ke ha etsa hore matsoho a hao a be matla ho feta ho a kobeha feela, boikoetliso ba mofuta ona bo ne bo tla boela bo u fe nako e hlokalang ea ho etsa hore matsoho a hao a be matla ka ho lekaneng ho hlōla ntho eo e khutšoanyane haholo.

Joale nahana ka seo:

Ka 1962, Victor le Mildred Goertzel ba ile ba phatlalatsa boithuto bo senolang ba 413 "batho ba tummeng le ba nang le neo e ikhethang" ba bitsoang Cradles of Eminence. Ba ile ba qeta lilemo ba leka ho utloisisa hore na ke eng e hlahisitseng boholo bo joalo, hore na ke mokhoa ofe o tšoanang o ka tsamaisanang le bophelo bohle ba batho bana ba hlaheletseng.

Ho makatsang ke hore 'nete e hlahelletseng ka ho fetisisa ke hore hoo e ka bang kaofela ha bona, ba 392, ba ile ba tlameha ho hlōla litšitiso tse boima haholo e le hore ba ka fetoha seo ba neng ba le sona. (Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, leqepheng la 134)

amana joang le hore na hobaneng ho na le diabolose?

Ho lumella diabolosi ho leka ho leka moloko oa batho ho potlakisa tšebetso ea ho khona ho hlola mefokolo ea rona le ho hlaolela semelo se lokileng ka thuso ea Molimo (Bafilippi 4:13; Jakobo 4:7). Phello ea eona ke hore batho ba tla khona ho hlola kapele le ka mahlomola a fokolang haholo (bapisa le Lillo tsa Jeremia 3:33; 1 Petrose 4:12-13 ; 3 Johanne 2).

Mme ha Modimo a o bitsa mehleng ena, a ke ke a o dumella hore o lekwe ke Satane kapa ditakatso tse fapaneng tse fetang seo o ka se kgonang (1 Bakorinthe 10:13).

Ho hanela Satane le liteko tse fapa-fapaneng ho etsa hore u be matla moeeng (Jakobo 1:12, 4:7) 'me ho tla u thusa hore u khone ho thusa ba bang nakong e tlang (bapisa le 1 Johanne 4:21). Satane ha a batle hore u lumele 'nete ea lentsoe la Molimo.

Sephiri sa Nnete

The *Cambridge Dictionary* e hlalosa 'nete' ka tsela e latelang:

'nete lintlha tsa' nete mabapi le boemo, ketsahalo, kapa motho:

'Nete ke ntho e nepahetseng e le kannete. Leha ho le joalo, bo-rafilosofi, batho feela ba tloaelehileng le baeta-pele ba 'nile ba ipotsa ka 'nete ka nako e telele.

Kahoo, a re hlokomeleng kamoo *Cambridge Dictionary* e hlalosa 'nete e tloaelehileng':

'nete kapa molao-motheo oo batho ba bangata ba nahanang hore ke 'nete:

Empa se ka holimo ka sebele hase 'nete kamehla. 'Me ba bangata ke khale ba hlokomela seo. Leha ho le joalo, ba bangata ba nka 'nete e "tloaelehileng" e le 'nete' me ha ba amohele lintlha tse felletseng joaloka 'nete ea sebele. Empa litumelo, ebang ke batho ka bomong kapa ke sehlopha, hangata ha se 'nete. Bible e lemosa khahlanong le ba nkang keletso ea batho ho e-na le hoo, ka sebele, ea Molimo (Esaia 30:1; 65:12b). Sebe ke lebaka (bapisa le Esaia 59:2a).

Ha a bua le Jesu, 'Musisi oa Moroma Ponse Pilato o ile a botsa ka 'nete:

³⁷Pilato a re ho yena: "Ha ho le jwalo, na o kgoši?"

Jesu a araba, a re: "O bolela hantle hore ke morena. Ke ka baka leo ke tsoaletsoeng, 'me ke tletse hona lefatšeng, ke tle ke pake 'nete. E mong le e mong wa nnete o utlwa lentse la Ka.

³⁸Pilato a re ho yena: "Nnete ke eng?" Eitse hobane a bolele taba tseo, a boela a tswela ho Bajuda, a re ho bona: Ha ke fumane molato ho yena ho hang. (Johanne 18:37-38)

Kamoo ho bonahalang kateng, Pilato o ne a utloile likhang tse ngata mabapi le 'nete 'me a etsa qeto ea hore ha ho motho ea ka e hlalosa hantle.

Le hoja ka nako eo Jesu a sa ka a araba potso ea ho qetela ea Pilato, ho bonahala eka Pilato o ile a tsoa a sa lebella karabo. Empa Jesu o itse ba 'nete ba tla Mo utloa.

Nakoana pele a kopana le Pilato, Johanne o ile a tlaleha hore Jesu o buile seo 'nete e leng sona:

¹⁷ Ba halaletse ka 'nete ea hao. Lentse la hao ke nnete. (Johanne 17:17)

Bibele, hape, e ruta hore Molimo a ke ke a bua leshano (Baheberu 6:18, Tite 1:2).

Ka hona, ho ka fihleloa qeto ea hore eng kapa eng eo Molimo a e buang ke 'nete.

Joale, sena se tla nkoa e le mokhoa oa ho beha mabaka, haholo-holo ho ba amohelang Bible e le 'nete. Leha ho le joalo, hang ha u paka hore ho na le Molimo le hore lentsoe la Hae ke 'nete ('me re na le libuka, tse kang *Is God's Existence of Logic and Bopaki ba hore Jesu ke Mesia* ea etsang hoo), joale hoa utloahala ho etsa qeto ea hore lentsoe la Molimo ke tekanyetso ea ho hlahloba seo e leng 'nete.

Leshano ke ntho e hananang le nnete. Ka hona, ntho e 'ngoe e hanyetsanang ka lentsoe la pele le bululetsoeng la Molimo hase 'nete, ho sa tsotellehe hore na ke batho ba bakae ba ipolelang hore baa le lumela.

Ba bangata ba lumela hore ba lokela “ho lumella matsoalo a bona hore a ba tataise.” Empa ntle le Moea oa Molimo, likelello tsa nama li ke ke tsa lemoha 'nete ka moo e tšoanetseng (1 Ba-Korinthe 2:14) joalo ka ha pelo e ka ba bokhopo bo boholo (Jeremia 17:9).

Hape, nahana ka hore na Jesu o itse:

⁴ ... “Ho ngoliloe, ‘Motho a ke ke a phela ka bohobe feela, empa o tla phela ka lentsoe le leng le le leng le tsoang molomong oa Molimo.’” (Matheu 4:4)

Batho ba hlahisa bohobe ka lintho tseo Molimo a li bōpileng. Empa tsela ea sebele ea ho phela ke ka ho latela lentsoe la Molimo.

Moapostola Pauluse o ile a ngola:

¹³ Ka baka leo, le rona re leboha Modimo re sa phetse, hobane eitse ha le amohela lentswe la Modimo, leo le le utlwileng ho rona, ha le a ka la le amohela jwalokaha e le lentswe la batho, empa le le jwalokaha e le ka nnete, e leng lentswe la Modimo; e sebetsang ho lona ba dumelang. ¹⁴ Hobane lona, banabeso, le bile baetsisi ba dikereke tsa Modimo tse Judea, tse leng ho Krete Jesu. (1 Bathesalonika 2:13-14a)

⁷ ... lentsoe la 'nete, (2 Bakorinthe 6: 7)

¹³ Le lona le tshepile yena, ka mora ho utlwa lentswe la nnete, e leng Evangeli ya poloko ya lona; (Baefese 1:13)

⁵ ... tšepo eo le e behetsoeng leholimong, eo le utloileng ka eona pele ka lentsoe la 'nete ea Evangeli, (Bakolose 1:5).

'Nete ke sephiri ho ba bangata , hobane ba bangata ha ba tšepe lentsoe la 'nete la Molimo ka botlalo (bapisa le Bakolose 1: 5,-6,25 -27 ; 1 Bathesalonika 2: 13) leha e le ho utloisisa boholo ba litaba tse molemo tsa evangeli. tsa poloko. Ba bangata ba tšepa batho ba bang, bao ka bobona ba khelositsoeng ke Satane (Tšenolo 12:9). Jesu o itse:

⁸ “Setjhaba sena se nkatamela ka melomo ya sona, se ntlhonepha ka melomo ya sona, empa dipelo tsa sona di hole le nna. ⁹ Ba ntshebeletsa lefeela, ha ba ruta dithuto tseo e leng melao ya batho. (Matheu 15:8-9)

Ho tšepa batho ba bang ho feta lentsoe la Molimo ho lebisa borapeling ba lefeela 'me ho etsa hore batho ba furalle 'nete.

Leha ho le joalo, 'nete e ka tsejoa.

Moapostola Johanne o ile a ngola:

³¹ Joale Jesu a re ho Bajuda ba mo lumetseng: “Haeba le lula lentsoeng la ka, le barutuo ba ka ka 'nete. ³² Le tla tseba nnete, mme nnete e tla le lokolla.” (Johanne 8:31-32)

⁴⁶ ... Mme haeba ke bua nnete, ke hobaneng ha le sa dumele ho Nna? ⁴⁷ Yo e leng wa Modimo o utlwa mafoko a Modimo; ka baka leo, ha le utlwe, hobane ha le ba Modimo. (Johanne 8:46-47)

³⁷ ... Ke tlile lefatšeng, hore ke pakele 'nete. E mong le e mong eo e leng oa 'nete o utloa lentsoe la Ka (Johanne 18:37).

⁶ Haeba re re re na le kopano le yena, mme re tsamaya lefifing, re leshano, mme ha re etse nnete. ⁷ Empa ha re tsamaya leseding, jwalokaha wona a le leseding, re na le kopano hammoho, mme madi a Jesu Krete, Mora wa hae, a re hlatswa sebeng sohle. (1 Johanne 1: 6-7)

⁴ Ya reng: “Ke a o tseba,” mme a sa boloke ditaello tsa hae, o leshano, mme nnete ha e yo ho yena. ⁵ Empa mang kapa mang ya bolokang lentswe la hae, ruri lerato la Modimo le phethahetse ho yena. Ka sena re tseba hore re ho Yena. ⁶ Ya reng o dutse ho yena, o tshwanetse ho tsamaya le yena jwalokaha a tsamaile. (1 Johanne 2:4-6)

¹⁸ Bana ba ka, a re se keng ra rata ka lentswe kapa ka leleme, empa e be ka ketso le ka nnete. ¹⁹ Ke ka hona re tsebang hoba re ba nnete, mme re tla tiisa dipelo tsa rona pela wona. (Bala 1 Johanne 3:18-19.)

³ Etsoe ke ile ka thaba haholo ha barab'abo rōna ba fihla 'me ba paka + 'nete e ho uena, feela joalokaha u tsamaea 'neteng. ⁴ Ha ho letho le nthabisang ho feta ho utlwa hore bana ba ka ba tsamaya nneteng. (3 Johanne 3-4)

Ho sa tsotellehe seo Bibe e se buang, kamano pakeng tsa 'nete ke lentsoe la Molimo le ho utloisisoa hamolemo ke ba mamelang Molimo ke sephiri ho ba bangata.

Johanne o boetse a ngola se latelang:

3 ... Litsela tsa hao li lokile 'me ke tsa 'nete, Morena oa bahalaleli! (Tšenolo 15:3)

Ho tsamaea litseleng tsa Molimo ho re thusa ho utloisisa 'nete hamolemo ha re ntse re phela ka 'nete.

Joaloka Bakreste, ba halalelitsong ka lentsoe la Molimo (Johanne 17:17), re lokela ho “arola lentsoe la 'nete ka nepo” (2 Timothea 2:15), ha re ntse re qoba “ puisano ea lefatše *le ea* lefeela, hobane e tla lebisa ho tsamaiseng ho tsoelang pele. ho hloka bomolimo ” (2 Timothea 2:16, NASB). Kahoo, re qoba ho sekisetsa malumeli a lefatše.

Empa ho thoe'ng haeba saense e hanana le Bibe, joalokaha litsebi tse ngata li bolela?

Ha e le hantle, “Molimo e be oa 'nete, empa motho e mong le e mong e be ea leshano.” — Ba-Roma 3:4 . Dumela lentswe la Modimo.

Le morao koana mehleng ea Testamente e Ncha, ho ne ho e-na le ba neng ba bitsa phoso 'saense.' Thokomeliso:

²⁰ Wena Timothea, boloka seo o se beilweng, o furalle dipuo tsa lefeela, tse hlompholang , *le* dikganyetsano tse bitswang saense, ka bohata.

²¹ e leng seo ba bang ba se ipolelang, ba kgelohileng tumelong. (1 Timothea 6:20-21 , BPN)

Kahoo, ho bile le ba ipolelang hore ke Krete ba khelositsong ke baetapele ba hlalefileng ba neng ba hanyetsa 'nete.

Moapostola Johanne o ile a bululeloa hore a ngole:

²⁶ Ke le ngoletse lintho tsena mabapi le ba lelang ho le thetsa. (1 Johanne 2:26)

Bo-ramahlale ba fapa-fapaneng ba 'nile ba thetsa le/kapa ba nahana hore ba na le lintlha tse sa lumellaneng le lentsoe la Molimo. U se ke ua oela ka lebaka la boitsebiso ba bona bo fosahetseng.

Molimo o teng (bakeng sa lintlha, sheba buka ea mahala, inthaneteng ho ccog.org e nang le sehlooho se reng: Na *ho ba Teng ha Molimo hoa utloahala?*) Bibe e lemosa hore “[c] ho rohakoe motho ea tšepang motho.”— Jeremia 17:5 .

Moapostoloi Paulo o ne a kwalela Timotheo se se latelang ka bangwe ba e neng e le:

⁷ ba ntse ba ithuta kamehla, mme le ka mohla ba sa kgone ho fihla tsebong ya nnete. ⁸ Jwalokaha Janese le Jambrese ba ile ba hanyetsa Moshe, le bona bana ba lwantsha nnete jwalo: ke batho ba dikelello tse bodileng, ba nyatsehang mabapi le tumelo; ⁹ empa **ha ba sa tla hlola ba tsoela pele, hobane bothoto ba bona bo tla bonahala ho bohle .**—2 Timothea 3:7-9.

Ba bangata ba bolela hore kamehla ba ithuta 'me ba thahasella 'nete, empa ba bangata ba hanyetsa 'nete ea sebele.

'Nete e ile ea profetoa hore e tla fokola haholo mehleng ea bofelo:

¹² E, bohle ba ratang ho phela ka borapedi ho Krete Jesu ba tla hloriswa. ¹³ Empa batho ba kgopo le baikgakanyi ba tla nne ba mpefale, ba ntse ba thetsa, ba ntse ba thetswa. ¹⁴ Empa u tsoele pele linthong tseo u ithutileng tsona le tseo u li tiisitsoeng, u ntse u tseba hore na u ithutile ho *mang ho bona* (2 Timothea 3:12-14).

Haeba u ka ba le ho lekaneng ka “lerato la 'nete” (2 Bathessalonika 2:10), 'me u nka khato ka eona, u ka qojoa thetsong e khōlō e tlang (2 Bathesalonika 2:7-12) 'me ua qojoa. “hora ea teko” e tšabehang e tlang lefatšeng lohle (Tšenolo 3:7-10).

Sephiri sa Phomolo

Le hoja ho ne ho ke ke ha bonahala eka ho phomola e ne e tla ba sephiri, ho bile joalo ho ba bangata.

Bibe e bontša hore Molimo o ile a hlohonolofatsa letsatsi la bosupa (Genese 2:2-3). Bibe ha e rute hore Molimo o ile a hlohonolofatsa letsatsi leha e le lefe le leng leo motho a le khethileng. Batho ba lokela ho “mamela Molimo ho e-na le batho.”— Liketso 5:29 .

Molimo o fane ka phomolo ea beke le beke bakeng sa batho. 'Me o etsa litokisetso e le hore batho ba ka e boloka (bapisa le Exoda 16:5; Levitike 25:18-22).

Ba bangata baa makala ha ba hlokomela hore ha nako e ntse e ea, ba ka etsa ho eketsehileng ka ho sebetsa matsatsi a tšeletseng ho e-na le a supileng. Empa hoo ke nnete.

Mme hobane batho ha ba utlwisise mangolo, sena ke sephiri ho ba bangata.

Molimo o ile a bululela moprofeta Ezekiele ho ngola:

²⁶ Baprista ba eona ba tlōtse molao oa ka 'me ba silafalitse lintho tsa ka tse halalelang; ha ba a ka ba kgetholla se halalelang le se sa halalelang, leha e le ho tsebahatsa se sa hlwekang le se hlwekileng; + 'me ba patela Lisabatha tsa ka mahlo, + hoo ke silafalitsong har'a bona. (Ezekiele 22:26)

Baeta-pele ba bangata ba bolumeli ba tlōla molao oa Molimo 'me ba patile mahlo a bona a amanang le Lisabatha. *Lisabatha* tsa ka li bua ka Sabatha ea beke le beke hammoho le Lisabatha tsa selemo le selemo tse tsejoang hape e le Matsatsi a Halalelang a Molimo. Lisabatha ke nako ea phomolo ea nama/tsosoloso le nchafatso ea moea.

Lipapiso tsa beke ea matsatsi a supileng, joalo ka ha Molimo a file batho matsatsi a ts'eletseng a ho etsa mosebetsi oa bona le ho phomola ka letsatsi la bosupa, Molimo o file batho 'matsatsi a lilemo tse sekete' (bapisa le Pesaleme ea 90:4; 2 Petrose 3:8). etsa mosebetsi oa batho, empa joale ho phela 'letsatsing la bosupa la lilemo tse sekete se le seng' pusong ea lilemo tse sekete (bapisa le Tšenolo 20:4-6).

Leano la lilemo tse 6 000/7 000 le lumellana hantle le lithuto tsa Testamente e Ncha mabapi le ho ba "matsatsing a ho qetela" (Liketso 2:14-17) e qalileng nakoana ka mor'a ha Jesu a ne a phetha tšebeletso ea Hae lefatšeng (Baheberu 1:1-2). Matsatsi a mabeli a ho qetela a lilemo tse likete tse tšeletseng e tla ba matsatsi a ho qetela a mofuta oo oa beke.

Neano ea Sejuda e ruta hore mohopolo ona oa lilemo tse 6,000 o ile oa rutoa pele sekolong sa moprofeta Elia (Talmud ea Babylona: Sanhedrin 97a).

Qetellong ea lekholo la bobeli la lilemo le pele ho moo, bahalaleli ba Bagerike le Baroma le babishopo ba kang Irenaeus (Irenaeus. Adversus). haeresis , Buka ea V, Khaolo ea 28:2-3; 29:2) le Hippolytus (Hippolytus. On the Hexaëmeron , Kapa Mosebetsi oa Matsatsi a Tšeletseng) le bona ba ile ba utloisisa le ho ruta lilemo tse 6 000-7 000 'me ba tlaleha hore Sabatha ea beke le beke e ne e tšoantšetsa phomolo ea lilemo tse sekete (ea bosupa ho lilemo tse sekete).

Empa ka mora ho hlaha ha Moemphera Constantine lekholong la bone la lilemo, ba bang ba bangata ba ile ba khaotsa ho ruta sena · Tse ling mabapi le litumelo tsa pele li ka fumanoa bukeng ea mahala, e fumanehang Inthaneteng ho ccog.org, e nang le sehlooho se reng *Litumelo Tsa Kereke ea Pele ea Katholike* .

Leha Mak'hatholike a Greco-Roman a se a sa rute ka molao thuto ea lilemo tse 6000, Molimo o lumelletse Diabolose le batho nakong ena ea lilemo tse 6,000 ho khetha ho tsamaea tseleng e fosahetseng e le ho fokotsa mahlomola le ho ba karolo ea ts'ebetso ea ho phethahatsa batho bohle. ke mang ea tla Mo mamela—ebang ke mongoaheng ona kapa mehleng e tlang.

Ke hobane'ng ha lilemo tse 6 000?

Ho bonahala eka Molimo o ile a etsa qeto ea hore ena e ne e tla ba nako e lekaneng ea hore batho ba leke mekhoha e mengata e fapaneng ea bophelo eo ba neng ba nahana hore e molemohali—'me meloko e mengata ho tloha ha Adama le Eva ba fumana monyetla oo. Kahoo, ka lilemo tse likete batho hamorao ba ne ba tla khona ho bona hamolemo hore lipolelo tse ho Liproverbia 14:12 le 16:25 , tse reng, “Ho motho tsela e teng e bonahalang e lokile, empa qetello ea eona ke tsela ea lefu,” ke tsela ea lefu. e nepahetseng.

Molimo o ne a tseba hore lefatše lena le tla mpefala ho elella bofelong ba lilemo tseo tse 6 000, hoo “hoja matsatsi ao a se ke a khutsufatsoa, ho ne ho se motho ea ka pholohang.”— Mattheu 24:22 .

Ka mor'a lilemo tse 6,000, Jesu o tla khutla, bahalaleli ba tla tsosoa, bophelo lefatšeng bo tla bolokeha, 'me karolo ea lilemo tse sekete ea 'Musu oa Molimo e tla thehoa (bapisa Tšenolo 20:4-6).

'Me sena se bonahala e le sephiri ho ba bangata.

Ela tlhoko sengwe se Isaia a neng a tlhotlhelediwa go se kwala:

¹¹Hobane ka melomo e kokotletsang le ka leleme lesele o tla bua le setjhaba sena, ¹² Bao O itseng ho bona: “Sena ke phomolo eo le ka phomotsang ba kgathetseng ka yona,” Le, “Hona ke kgatholoho”; Lehla ho le jwalo ha ba ka ba utlwa. (Esaia 28:11-12)

Molimo o tšepisa phomolo, empa ka lebaka la “melomo e kokotletsang le leleme lesele”—lithuto tse fosahetseng le litaba tsa phetolelo—ba bangata ha ba amohele phomolo e khathollang eo Molimo a fanang ka eona beke le beke.

Bukeng ea Testamente e Ncha ea Baheberu, ho sebelisitsoe mantsoe a mabeli a fapaneng a Segerike 'me hangata a fetoleloa ka Senyesemane e le “phomolo.” Li fetoleloa ho Senyesemane, ke *katapausis* le *sabbatismos* . Kaha bafetoleli ba bangata ba fetoletse mantsoe ao ka bobeli ka phoso ka tsela e tšoanang, ba bangata ba 'nile ba ferekana. Sabbatismos e sebelisitsoe ho Baheberu 4:9, athe katapausis e sebelisoa libakeng tse kang Baheberu 4:3.

Ka lebaka la “phomolo” ea ka moso (katapausis)—'Musu oa Molimo—Iseraele ea moea e tla kena (Baheberu 4:3), ho saletsoe ke sabbatismos bakeng sa bona —ho boloka letsatsi la Sabatha hona joale (Baheberu 4:9)). Sena se bolela hore Bakreste ba tla kena 'phomolong' ea ka moso ea 'Musu oa Molimo joalokaha ba ntse ba boloka phomolo ea Sabatha ea beke le beke eo ba e lebeletseng pele. Mehleng ena, batho ba Molimo ba lokela ho phomola ka mafolo-folo ka lona letsatsi leo Molimo a ileng a phomola ka lona (Baheberu 4:9-11a) “e le hore ho se be ea oelang ka mohlala o tšoanang oa ho se mamele” (Baheberu 4:11b).

Ka lebaka la liphetolelo tse fosahetseng le ‘ho patoa ha mahlo’ ke baruti ba bolumeli mabapi le Lisabatha tsa Molimo, phomolo ea Bibe e ntse e le sephiri ho ba bangata.

Sephiri sa Sebe

Ho bonahala batho ba bangata ba ferekanngoa ke hore na sebe ke eng.

Ba bangata ba etsa joalo ka ha ba ka e hlalosa.

Leha ho le joalo, ke Molimo, eseng batho, ea hlalosa sebe.

Sebe ke eng?

Ke kamoo Bibe e e hlalosa kateng:

⁴ Ea etsang sebe o boetse o etsa tlōlo ea molao, 'me sebe ke tlōlo ea molao. (Bala 1 Johanne 3:4, 4.)

⁴ E mong le e mong ya etsang sebe o etsa bokgopo ; mme sebe ke bokgopo. (1 Johanne 3:4 , TLP)

⁴ E mong le e mong ea etsang sebe o tlōla molao, 'me ha e le hantle, sebe ke tlōlo ea molao. (1 Johanne 3:4 , NW , EOB Testamente e Ncha)

⁴ Mongwe le mongwe yo o dirang boleo o tlola molao , gonne boleo ke tlolo ya molao. (Bala 1 Johanne 3:4, 4.)

Molao ofe?

Molao oa Molimo, o leng lentsoeng la hae (bapisa le Pesaleme ea 119:11), 'me hoo ho kenyeletsa le Melao e Leshome (bapisa 1 Johanne 2:3-4; Pesaleme ea 119:172; bona le buka ea mahala, e fumanehang Inthaneteng ho [www. ccog.org](http://www.ccog.org), e nang le sehlooho se reng: *Melao e Leshome: Decalogue, Bokreste, le Sebata*).

Leha ho se motho ea qobeliloeng ho etsa sebe, Bibe e ruta hore bohle ba entsa sebe (Baroma 3:23).

Ke hobane'ng ha batho ba etsa sebe?

Ha e le hantle, ka lebaka le tšoanang le leo Eva le Adama ba entseng sebe ka lona. Ba ile ba thetsoa ke Satane le/kapa litakatso tsa bona.

Satane o thetsitse lefatše lohle (Tšenolo 12:9). O sebelisitse monahano o mong le o mong o mobe ho susumetsa le ho thetsa batho bohle. Satane o phatlalalitse filosofi ea hae hole le hole (bapisa le Baefese 2:2) — a ipiletsa ho lefeela, takatso le meharo ho re susumetsa.

Ela hloko tse latelang ho tsoa ho moevangeli oa morao tjena Leroy Neff:

E mong le e mong oa rona o 'nile a shebana le bomo ena ea bolotsana ho tloha bonyenyaneng. Satane o sebelisitse mokhoa ona ho kenya menahano e fosahetseng, 'me o sebelisa tikoloho le maemo ho re susumelletsa ho etsa liqeto tse fosahetseng feela joalokaha Adama le Eva ba ile ba etsa.

Ha re tsoaloe, re ne re se na lehloeo kapa bora khahlanong le Molimo kapa tsela ea Hae e phethahetseng. Re ne re sa tsebe le hore Molimo o teng, kapa hore O na le tsela e nepahetseng eo re ka phelang ka eona. Empa ka nako e loketseng, le rōna re ile ra hōlisa boikutlo bo tšoanang le ba Satane, ba boithati, ba meharo le takatso e feteletseng, le ba ho batla tsela ea rōna.

Ha re ne re le bana ba banyenyane, e ka 'na eaba re ne re tšoana le bao Krete a buileng ka bona (Mattheu 18:3, 4). Ba ne ba ikokobelitse ba bile ba ruteha—ba e-s' o thetsoe ka ho feletseng ke Satane le sechaba sa hae. ...

Bomalimabe bohle ba batho, ho hloka thabo, bohloko le mahlomola li tlile e le phello e tobileng ea sebe—ho tlōla melao ea Molimo ea moea le ea nama. Thabo le bophelo bo monate ka ho feletseng ke liphello tse itlelang feela tsa ho utloa Molao oa Molimo. (Neff L. All About Sin. Makasine ea Lefatše ea Hosane. Mmesa 1972)

Le hoja Jesu a shoetse libe tsohle tsa rōna, sebe se na le litšenyehelo. 'Me litšenyehelo tsa nako e telele ke hore li ama moetsalibe hampe le bokhoni ba motho ba ho etsa molemo le ho feta. Kahoo, etsa u se ke ua nahana hore ho etsa sebe hona joale ho molemo ho uena (kapa ba bang), empa ka tšepo bohle ba tla ithuta lithuto tsa libe tsa bona (bapisa le 2 Petrose 2:18-20), u li ipolele (1 Johanne 1:9), 'me u bakele (Bapisa le 2 Petrose 2:18-20). bapisa le Liketso 2:37-38).

Ka lebaka la lithuto le lineano tse sa nepahalang, ba bangata ha ba hlokomele sebe mehleng ena.

Moapostola Pauluse o ile a ngola:

⁷ Hobane sephiri sa ho hloka molao se se se ntse se sebetsa; ho na le ea e thibelang joale, ho fihlela a e-tsoa har'a bona. ⁸Ke moo ho tla senolwa ya sa lokang, eo Morena Jesu a tla mo timetsa ka moya wa molomo wa hae, mme a mo fedise ka ponahatso ya ho tla ha hae, ⁹ eo ho tla ha hae ho leng ka tshebetso ya Satane, ka matla wohle le ka dipontsho. , le ka limakatso tsa leshano, ¹⁰ le ka thetso e 'ngoe le e 'ngoe ea bokhopo ho ba timelang, e leng seo ba sa kang ba amohela lerato la 'nete ka sona, e le hore ba ka bolokeha. ¹¹Ka baka leo, Modimo o tla romela ho bona tshebetso ya thetso, hore ba dumele leshano, ¹²hore bohle ba sa kang ba dumela nnete, empa ba natefetswe ke ho se loke, ba ahlolwe. (2 Bathesalonika 2:7-12 , Bibe le ea Sesotho)

Karolo ea “sephiri sa ho hloka molao” (“sephiri sa bokhopo” DRB) ke hore ba bangata ha baa rutoa 'nete eo ka sebe le/kapa ba rutiloe ho beha mabaka ka melao ea Molimo joaloka Bafarisi ba mehleng ea Jesu 'me ho e-na le hoo ba amohela lineano tse sa lokelang. (Bapisa le Mattheu 15:1-9). Ba se nang lerato le lekaneng la 'nete ba tla thetsoa ka sehlōhō ha re ntse re atamela bofelong ba mehla ena.

Bibe le e re: “Le se ke la thetsoa, barab'eso ba ratoang.”— Jakobo 1:16 .

Leha ho le joalo, rōna batho re na le tšekamelo ea ho ithetsa (haholo-holo ka tšusumetso ea Satane) 'me re se ke ra hlokomela hore na litšekamelo tsa rōna tsa ho kheloha li tebile hakae.

Moapostola Jakobo o hlalositse tse latelang mabapi le moleko le sebe:

¹² Ho lehlohonolo motho ya mamellang moleko; hobane mohla a hlahlobilweng, o tla newa moqhaka wa bophelo oo Morena a o tshepisiseng ba mo ratang. ¹³ Ho se be ea reng ha a lekoa: “Ke lekoa ke Molimo; gone Modimo ga o ka ke wa raelwa ke bosula, le one ka osi ga o leke ope. ¹⁴ Empa e mong le e mong o lekwa ha a hulwa ke ditakatso tsa hae, mme a ekwa. ¹⁵ Joale takatso ha e emere, e tsoala sebe; sebe ha se phethehile, se hlahisa lefu. (Jakobo 1:12-15)

E le hore u hanele moleko, ho ntša monahano o fosahetseng kelellong ea hao o kenang ho oona, tlatsa kelello ea hao ka menahano e metle (Bafilippi 4:8) 'me u retelehele ho Molimo.

Ho na le mehopolo efe e molemo ho feta ea Molimo le Lentsoe la Hae? Haeba u hanela Satane ka nepo, Bible e re o tla baleha (Jakobo 4:7).

Ho hanyetsa ho etsa hore u be matla moeeng, ha ho inehela sebeng ho u fokolisa.

Sebe se thusa ho bontša, ho ba ikemiselitseng ho lumela, hore re hloka Molimo le litsela tsa hae.

Molimo o ile a utloisisa ka tšusumetso ea thetso ea Satane, hammoho le litakatso tsa batho, 'me a theha leano la pholoho le neng le ela seo hloko (bakeng sa lintlha tse ling mabapi le seo, ka kōpo hlahloba buka ea mahala ea Inthanete: *MPHO EA KAKARETSO EA Pholoho. Apokatastasis: Na Molimo ho pholosa ba timetseng mehleng e tlang?Makholo-kholo a mangolo a senola morero oa Molimo oa pholoho*).

3. Malumeli a Lefatše a Ruta Eng?

Litumelo tse fapaneng li na le litumelo tsa tsona mabapi le hore na merero ea pōpo ke efe. Kahoo, a re hlahlobeng lipolelo tse ling tsa tse khomaretseng malumeli a sa tšoaneng a Bochabela le Bophirimela.

Empa pele, a re hlahlobeng batho ba sa lumeleng hore Molimo o teng. Batho ba sa lumeleng hore Molimo o teng ha ba lumele hore batho ba na le morero leha e le ofe, ntle le mohlomong thabo kapa khotsofalo ea botho.

Ho na le ba bang (ba ka 'nang ba inka e le ba sa lumeleng hore Molimo o teng) ba lumelang hore ho ka ba molemo Haeba ho ne ho e-na le batho ba fokolang:

Anti-natalism ke tumelo ea hore bophelo ba motho ha bo na thuso ebile ha bo na morero. Joalokaha The Guardian e hlalosa, batho ba khahlanong le tlhaho ba pheha khang ea hore ho ikatisa ha batho ho baka kotsi e sa lokang sechabeng sa batho (e sa lokelang ho ba teng ho tloha qalong, ka tsela ena ea ho nahana) le polanete. Ho feta moo, batsoali ba molato oa tlōlo ea molao ea boitšoarō ka ho qobella bana ba sa lumelang hore ba be teng. ...

bahanyetsi ba matsoalo hangata ba bolela hore tumelo ea bona ea ho hloka thuso ea bophelo ba motho e susumetsoa ke kutloelo-bohloko bakeng sa bophelo ba motho ...

batho ba hanyetsanang le tlhaho ba lakatsa ho sireletsa batho kotsing ka ho etsa bonnete ba hore e felisitsoe ... (Mokhatlo o ntseng o hola oa 'Anti-Natalist' oa Walsh M. O Kopa Pheliso ea Botho... Daily Wire, November 15, 2019)

Ha e le hantle, li-anti-natalists li lumela hore batho ba baka kotsi ho feta botle, bophelo bo thata, kahoo batho ha baa lokela ho tlisa batho ba bangata lefatšeng kaha ho etsa joalo ho tla eketsa mahlomola le bohloko bo feletseng.

Empa, ba fositse mabapi le boleng ba motho.

Batho ba na le bohlokoa. 'Me le hoja ho e-na le mahlomola, batho ba ile ba etsoa hore ba fane le ho thusa. Ho na le morero bophelong.

Joale, a re boneng seo Bohindu bo se buang ka morero oa moloko oa batho.

Ho tlahoa hore ho na le Mahindu a fetang limilione tse sekete hanyenyane. Lintlha tse mabapi le litumelo tsa tumelo eo ke tsena:

Ho ea ka Bohindu, moelelo (morero) oa bophelo o menahaneng e mene: ho finyella Dharma, Artha, Kama, le Moksha. Ea pele, dharma, e bolela ho sebetsa ka bokhabane le ka ho loka. ... Moelelo oa bobeli oa bophelo ho latela Bohindu ke Artha, e bolelang ho lelekisa leruo le katleho bophelong ba motho. ... Sepheo sa boraro sa bophelo ba Mohindu ke ho batla Kama. Ka mantsoe a bonolo, Kama e ka hlaloso e le ho fumana monate bophelong. Moelelo oa bone le oa ho qetela oa bophelo ho latela Bohindu ke Moksha, leseli. Ho ea ka morero o boima ka ho fetisisa oa bophelo ho o finyella, Moksha a ka 'na a nka motho bophelo bo le bong feela hore a o finyelle (ka seoelo) kapa ho ka nka tse 'maloa. Leha ho le joalo, e nkoa e le morero oa bohlokoa

ka ho fetisisa oa bophelo 'me e fana ka meputso e kang ho lokolloa ho tsoaloeng ka 'mele o mong, ho itsebahatsa, ho fumana tsebo, kapa bonngoe le Molimo. (Sivakumar A. Morero oa Bophelo ho ea ka Hinduism, October 12, 2014)

Kahoo, ha e le hantle Bohindu bo ruta ho loanela ho phela ka ho loka, ho batla kateleho, ho thabela bophelo le ho fumana tsebo, eo ho ea ka Mohindu eo ke ileng ka mo utloa a bua, le eona e akarelletsang ho rapela molimo. Le hoja litumelo tseo tsa Mahindu li ka lumellana le Bibehe, ha li hlalose hore na ke hobane'ng ha bophelo bo lokela ho ba teng pele.

Ho tlalehoa hore ho na le Mabuddha a fetang halofo ea bilione hanyenyane. Bobuddha bo nka maikutlo a fapaneng le a Bohindu:

Bobuddha bo latola hore ho na le bohlokoa leha e le bofe bo sa feleng le bo feletseng ba bophelo, 'me bo hlalositse bophelo e le bo sa khotsofatseng (s. dukkha) le lefeela (s. sunyata). Leha ho le joalo, Buddha o ile a lumela hore ho na le bohlokoa bo itseng ba bophelo, 'me ke ka sebōpeho sena sa bophelo se amanang le maemo re ka finyellang 'me ra hlokomela 'nete ea bokahohle. Ho ea ka lipuo tsa Buddha, bophelo ba rona, le lefats'e, ha se letho haese liketsahalo tse tsohang le ho oa. Ke mokhoa oa ho theha le ho senyeha. (Bohlokoa ba Bophelo ke Bofe? Buddhanet.net, e nkiloe 03/21/19)

Le hoja Bohindu bo e-na le melimo e mengata, Bobuddha ha bo na o le mong. 'Me, haeba Molimo o le sieo, joale Mabuddha (joaloka batho ba bang ba sa lumeleng hore Molimo o teng) ba nepile hore bophelo ha bo na moelelo o felletseng.

Empa haeba ho na le Sebōpuoa sa Moea sa Molimo, 'me e, hoa utloahala ho etsa qeto ea hore ho na le (ho ba le boitsebiso bo pakang joalo, bona le bukana ea rōna ea mahala, Inthaneteng ho ccog.org, *Na ho ba Teng ha Molimo hoa utloahala?*) ho utloisisa haholoanyane hore 'Mōpi oa Molimo o na le morero oa sebele le oa bohlokoa.

Hona joale, Bobuddha le Bohindu li ruta khopolo e bitsoang Karma. Lintlha tse ling tse tsoang mohloling oa Mabuddha ke tsena:

Karma ke molao oa ho baka boitšoaro. Khopolo ea Karma ke thuto ea motheo ea Bobuddha. ... Lefatšeng lena ha ho letho le etsahalang ho motho eo a sa mo tšoaneleng ka lebaka le itseng kapa a mang. ... Lereo la Pali Karma ka ho toba le bolela ketso kapa ho etsa. Ketso leha e le efe e etsoang ka boomo ebang ke ea kelello, ea molomo, kapa ea 'mele, e nkoa e le Karma. E akaretsa tsohle tse kenyelelitsoeng polelong "monahano, lentsoe le ketso". Ka kakaretso, liketso tsohle tse ntle le tse mpe li etsa Karma. Ka kutloisiso ea eona ea ho qetela Karma e bolela boithatelo bohle ba boitšoaro le bo bobele. (Sayadaw M. Khopolo ea Karma. Buddhanet.net, e khutlisitsoe 07/22/19)

Le hoja Bibehe e sa sebelise lentsoe "Karma" e ruta hore motho o tla kotula seo a se jetseng (Bagalata 6:7-8). Empa ho fapana le Buddhism, Bibehe e ruta hore Molimo o tsamaisa lintho (Liproverbia 16:9) kahoo qetellong e tla sebetsa hantle ho ba amohelang thato ea hae (bapisa le Baroma 8:28). 'Me khoho ea khotso e ke ke ea e-ba le bofelo (Esaia 9:7).

Leha ho le joalo, joale ho lokela ho hlokomeloe hore Bohindu le Bobuddha li batla hore lefatše e be sebaka se molemonyana. Empa ha ba utloisise hore na Bibeale e ruta hore seo se tla etsahala joang.

Ho fapana le Mabuddha, Mamosleme a lumela ho 'Mōpi oa bomolimo ea nang le morero ka batho. Ho tlalehoa hore ho na le Mamosleme a limilione tse likete tse 1.8. Mona ke pono e le 'ngoe ea Boislamo e amanang le hore na ke hobane'ng ha Molimo a entse batho:

'Mele ea rōna, moea oa rōna, tšekamelo ea rōna ea ho rapela Molimo, le leseli la rōna ke limpho tse rometsoeng ka ho toba ho tsoa ho Molimo ho sebeletsa e le mokhoa oa bohlokoahali oa ho finyella phetheho ea botho. Ho phethahala hoo ho itšetlehile ka ho hlaolela litšobotsi tseo tsa moea tse phahametseng litšoaneleho tsa oona tse phelang, ho phethahatsa tšekamelo ea rōna ea borapeli le ho hloekisa leseli la rōna. Ha sena se etsahala, motho ke sebōpuoa se setle, 'me ka lebaka leo, ke ntho e loketseng ea lerato la bomolimo, hobane joalokaha Moprofeta oa rōna a boletse , "Ka sebele, Molimo o motle 'me o rata botle." (Shakir A. The Human in the Qur'an. Journal of the Zaytuna College, June 5, 2018)

Joale le hoja Jesu a ile a boela a bontša hore phetheho e lokela ho ba sepheo (Matheu 5:48), se ka holimo ha se hlakise hantle hore na ke hobane'ng ha Molimo a entse batho. Leha ho le joalo, mohloli o latelang oa Boislamo o fana ka lebaka:

Molimo o bōpile motho hore a mo sebeletse, ho bolelang hore batho ba lokela ho lumela ho Molimo o le Mong 'me ba etse se molemo. Sena ke sepheo sa bophelo ba motho. Molimo o re: "Ha kea bōpela batho haese hore ba ntšebelsetse." (The Winds That Scatter, 51:56) (Morero oa bophelo ba motho ke ofe ka Islam? Muslim Converts Association of Singapore, accessed 03/21/19)

Le hoja batho ba lokela ho etsa se molemo , boholo ba tse ka holimo li tšoana le maikutlo a mang a Maprostanta mabapi le hore na ke hobane'ng ha Molimo a entse batho, e leng seo re tla se hlahloba ka mor'a moo.

Maikutlo a mang a Maprostanta

Ho na le maikutlo a sa tšoaneng mabapi le hore na ke hobane'ng ha Molimo a bōpile batho malumeling a seng a boletsoe.

'Me ho joalo le har'a Maprostanta.

Ho tlalehoa hore ho na le Maprostanta a ka holimonyana ho limilione tse 800, 'me a arotsoe ke likereke tse ngata, bosebeletsi le lihlotšoana tsa bokhelohi (hlokomela: The *Continuing Church of God* HA SE Protestanta-lintlha tsa hore na ke hobane'ng li fumaneha libukeng tsa rona tsa mahala tsa marang-rang: *The Continuing History of the Church of God and Hope of Salvation: Kamoo Kereke e Tsoelang Pele ea Molimo e Fapanang le Boprostanta*).

Leha ho le joalo, ho sa tsotellehe ho fapa-fapana ha Maprostanta, ho bonahala ho e-na le litumellano tse akaretsang mabapi le hore na ke hobane'ng ha Molimo a entse ntho leha e le efe.

Ela hloko pono e 'ngoe ea Boprostanta ea hore na ke hobane'ng ha Molimo a entse batho:

Ke Hobane'ng ha Molimo a Bōpile Batho?

O ile a etsa joalo ho ipha thoriso. Molimo o re bōpile hore re phele le ho thabela likamano joaloka eena. Jesu o ile a re: “Ke le boleletse sena hore thabo ea ka e be ho lōna le hore thabo ea lōna e be e feletseng.” — Johanne 15:11

Ho tlotlisa Molimo—ke hore, ho mo phahamisa, ho mo phahamisa, ho mo rorisa, ho mo bonahatsa ka tlhomphe—ha e le hantle ke morero oa rōna bophelong. (Bell S. Josh McDowell Ministry. e ngotsoe ka April 11, 2016)

Rona ba CCOG re ka hanana. Molimo ha aa re bōpa hobane e le motho oa moea o khannoang ke boithati o neng o hloka batho hore ba mo tlotlise. Ebile ho tlotlisa Molimo hase morero oa bophelo ba motho. Empa ke 'nete hore Molimo o ne a batla ho eketsa thabo.

e 'ngoe, e batlang e tšoana le ea Maprostanta ke ena:

Ke hobane'ng ha Molimo a ile a bōpa pele? Na O ne A borehile? Na O ne A jeoa ke bolutu? Ke hobane'ng ha Molimo a ile a feta mathateng a ho bōpa batho?

Bibele e re bolella hore morero o ka sehloohong oa Molimo ka bokahohle ke ho senola khanya ea hae. Bibele e re bolella hore morero o ka sehloohong oa Molimo bakeng sa moloko oa batho ke ho senola lerato la hae. (Was God Bored? All About God Ministries, e fumaneha 03/21/19)

Hantle, sena se atametse hanyenyane kaha lerato e le karolo ea lona, empa hape se boleloang ke hore Molimo o entse ntho e 'ngoe le e 'ngoe ka lebaka la tlhoko ea Hae ea ho ba le botho ba Hae. Modimo ha se lefela mme ha a hloke seo.

Mona ke maikutlo a tsoang ho Maprostanta a mang a mabeli:

Ke Hobane'ng ha Molimo a Bōpile Lefatše?

Karabo e khutšoane e utloahalang ho pholletsa le Bibele eohle joaloka lialuma tse llang ke ena: *Molimo o bōpile lefatše bakeng sa khanya ea hae* . (Piper J. September 22, 2012. <https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world> e fihletsoe ka 01/16/19)

Ke Hobane'ng ha Molimo a Bōpile?

Molimo ha aa ka a bōpa ka lebaka la ho haelloa ho itseng ka hare ho Eena. Ho e-na le hoo, O bōpile ntho e 'ngoe le e 'ngoe ho tsoa lefeela e le hore a behe khanya ea Hae pontšeng bakeng sa ho thabisa libōpuoa tsa Hae le hore li ka bolela boholo ba hae. (Lawson J. Ligonier Ministries, Phupu 3, 2017)

Ba bang ba babeli ba ipolelang hore Molimo o entse lintho bakeng sa khanya ea hae.

Kahoo, mehloli eo ea Protestanta (ho kenyelletsoa le Baptist) e bonahala e lumellana. Empa rona ba CCOG ha re dumele hore ruri ba utlwisisa sephiri sa leano la Modimo.

Maikutlo a tsoang ho Kereke ea Roma e K'hatholike le Lipaki tsa Jehova

Ho thoe'ng ka Mak'hatholike a Roma?

the *Catholic Church* e ruta:

293 Lengolo le Neano ha li khaotse ho ruta le ho keteka 'nete ena ea motheo: "Lefatše le etselitsoe khanya ea Molimo." ¹³⁴ St. Bonaventure o hlalosa hore Molimo o bōpile lintho tsohle "eseng ho eketsa khanya ea hae, empa ho e bonahatsa le ho buisana ka eona", ¹³⁵ hobane Molimo ha a na lebaka le leng la ho bōpa haese lerato le molemo oa hae: "Libōpuoa li bile teng ha senotlolo sa lerato sa bula letsoho la hae." ¹³⁶ Lekhotla la Pele la Vatican lea hlalosa:

Enoa, Molimo oa 'nete, oa molemo oa hae le "matla a maholohali," eseng bakeng sa ho eketsa botle ba hae, kapa bakeng sa ho finyella phetheho ea hae, empa e le hore a bonahatse phetheho ena ka melemo eo a e fang libōpuoa, ka bolokolohi bo feletseng ba keletso. "me ho tloha tšimolohong ea mehla, o entsoe ho tsoa ho letho ka tsamaiso ea libopuo, tsa moea le tsa nama. . . " ¹³⁷

294 Khanya ea Molimo ke ho phethahala ha ponahatso ena le puisano ea molemo oa hae, oo lefatše le bōpetsoeng oona. Molimo o re entse "hore re be bana ba oona ka Jesu Krete, ka morero oa ho rata ha oona, *thorisong ea mohau oa oona o khanyang* ", ¹³⁸ hobane "khanya ea Molimo ke motho ea phelang ka botlalo; ho feta moo, bophelo ba motho ke pono ea Molimo: haeba tšenolo ea Molimo ka pōpo e se e fumane bophelo bakeng sa libōpuoa tsohle tse phelang lefatšeng, ponahatso ea Lentsoe la Ntate e tla fumana bophelo hakaakang ho ba bonang Molimo." ¹³⁹ Morero oa mantlha oa tlholeho ke hore Molimo "eo e leng 'mōpi oa lintho tsohle qetellong a tle a be "tsohle ho bohle", ka hona ka nako e le 'ngoe a tiise hore o tlotlisa khanya ea hae le thabo ea rōna.

Joale, ka lebaka la ho boleloa ha lerato, se ka holimo se haufi ho feta mehloli e meng, leha e sa fella ka ho lekaneng kaha e siea lebaka la bohlokoa.

Mofu Cardinal John Henry Newman o ile a atamela ha a ngola se latelang:

Ke bōpiloe ho etsa ntho e itseng kapa ho ba ntho eo ho seng motho e mong ea e etselitsoeng. Ke nale sebaka dikeletsong tsa Modimo, lefatsheng la Modimo, leo ho seng ya nang le lona ... Ha, ka nnete, ke hloleha, A ka tsosa e mong, jwaloka ha A ne A ka etsa majwe bana ba Abrahama. Leha ho le joalo ke na le karolo mosebetsing o moholo ona ... ha A mpopela lefeela. (Newman JH. *Meditations and Devotions of the Late Cardinal Newman*. Longmans, Green, 1903, p. 301)

Lintlha tse ka holimo li nepahetse, le hoja li e-s'o fele. Maprostanta a mang le 'ona a hlokomela hore Molimo o tla ba le mosebetsi bakeng sa bahalaleli ba hae ka ho sa feleng, empa ba na le tšekamelo ea ho hlaka hore na ke mosebetsi ofe kapa hobane'ng.

Joale, mona ke seo Lipaki Tsa Jehova li se rutang *Thutong ea 2.3* ea lithuto tsa eona tsa Bibehe tse fumanehang Inthaneteng tse nang le sehlooho se reng *Ke Hobane'ng ha Molimo a Bōpile Batho ?* :

Jehova o bōpile batho hore ba thabele **bophelo lefatšeng ka ho sa feleng** le hore ba mo tsebe e le Ntate oa bona ea lerato. (<https://www.jw.org/st/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78> e kene 01/16/ 19)

... hobaneng lefatše le le teng? ... E bōpiloe hore e be lehae le letle la batho (<https://www.jw.org/st/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#85> accessed 01/16/19).

1. Molimo o bōpile lefatše hore e be lehae la batho la ka ho sa feleng
2. Molimo o bōpile batho hore ba **phela ka ho sa feleng** tlas'a tataiso ea hae e lerato. O tla phethahatsa morero oo (<https://www.jw.org/st/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131>)

Le hoja e le 'nete hore Molimo o bōpile lefatše hore e be lehae la batho, le hore Molimo o tla fa ba tla baka ka ho loketseng 'me ba amohela Jesu bophelo bo sa feleng, seo ha e le hantle ha se hlalose KE HOBANE'NG HA Molimo o bōpile batho ho tloha qalong.

Pono ea Beatific

Ba bang ba ikutloa hore bophelo bo sa feleng bo tla sebelisoa haholo-holo ho talima sefahleho sa Molimo. Sena se tsejoa e le 'Pono ea Beatific.'

Le hoja Bibe e ruta hore re ka bona sefahleho sa Molimo ka ho sa feleng (Pesaleme ea 41:12), Pono ea Beatific e rutoa ke ba bang e le moputso oa Bokreste le morero oa pōpo.

Ena ke tsela eo *New World Encyclopedia* e e hlalosing ka eona:

The **Beatific Vision** ke lentsoe thutong ea bolumeli ea K'hatholike e hlalosing pono e tobileng ea Molimo e natefeloang ke ba Maholimong, e fanang ka thabo e phahameng kapa mahlohonolo. Ponong ena, kutloisiso ea batho ka Molimo ha ba ntse ba phela e hlile e sa tobane (e kene lipakeng), ha Pono ea Beatific e tobile (kapele-pele). ...

Thomas Aquinas o hlalositse Pono ea Beatific e le sepheo sa mantlha sa bophelo ba motho kamora lefu la 'mele. Tlhaloso ea Aquinas ea ho talima Molimo Leholimong e lumellana le tlhaloso ea Plato ea ho bona Molemo lefatšeng la Libōpeho, e leng ntho e ke keng ea khoneha ha e ntse e le 'meleng oa nama. ...

Filosofi ea Plato e fana ka maikutlo a khopolo ea Beatific Vision ho Allegory ea lehaha, e hlahang ho Rephabliki Book 7 (514a-520a), e buang ka sebopeho sa Socrates:

Maikutlo a ka ke hore lefatšeng la tsebo khopolo ea botle (E ntle) e hlaha qetellong ho tsohle, 'me e bonoa feela ka boiteko; 'me, ha ho bonoa, ho boetse ho boleloa hore ke eena mongoli oa bokahohle oa lintho tsohle tse ntle le tse nepahetseng, motsoali oa leseli le oa morena oa leseli lefatšeng lena le bonahalang, le mohloli o haufi-ufi oa ho nahana le oa 'nete ka bohale (517b ,c) .

Ho Plato, ho bonahala eka Molemo o lumellana le Molimo thutong ea bolumeli ea Bokreste. ...

St. Cyprian oa Carthage (oa lekholong la boraro la lilemo) o ngotse ka ba pholositsoeng ba bona Molimo 'Musong oa Leholimo:

Kganya le thabo ya hao di tla ba kgolo hakakang, ho dumellwa ho bona Modimo, ho hlompheba ka ho arolelana thabo ya pholoho le lesedi la ka ho sa feleng le Krete Morena wa hao le Modimo...ho thabela thabo ya ho se shweng Mmusong wa Lehodimo le ba lokileng. le metsoalle ea Molimo. ...

Lekholong la leshome le metso e meraro la lilemo, rafilosofi oa thuto ea bolumeli Thomas Aquinas, a latela mosuo oa hae Albertus Magnus, o ile a hlalosa pakane ea ho qetela ea bophelo ba motho e kopanyelletsa Pono ea Bohlale ea Beatific ea boleng ba Molimo ka mor'a lefu. Ho ea ka Aquinas, Pono ea Beatific e feta tumelo le monahano. ...

Mehopolo ea Mahindu le Mabuddha ke khale e bua ka phihlelo ea samadhi, eo ho eona moea o fumanang bonngoe le bomolimo ha o ntse o le 'meleng. Neano ea mohlolo ea Boislamo e bua ka ho bona ka mahlo a Molimo ka tsela ea sebele: "Ha ke mo rata, ke kutlo ea hae eo a utloang ka eona; le pono ya hae eo a bonang ka yona; letsoho la hae leo a otlang ka lona; le leoto la hae leo a tsamaeang ka lona" (Hadith ea An-Nawawi 38).

George Fox le Ma-Quaker a mang a pele a ne a lumela hore phihlelo e tobileng ea Molimo e ne e ka fumanaha ho batho bohle, ntle le bokena-lipakeng. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision accessed 04/16/19)

Tlhokomeliso: Bebele e hlakile hore Molimo o tla theohela lefatšeng (Tšenolo 21:1-3), ka hona lengolo le hanana le pono e ntle ea leholimo.

Mohlophisi oa *Lutheran Journal of Ethics* o ngotse:

Empa sepheo sa ho qetela sa morero oa Molimo bakeng sa sebōpuoa sa motho se khanya ka kutloisiso ea eschatological ea khalaletso, moo re tšepisitsoeng pono e ntle ea khalaletso le kopano e tletseng le Molimo ka ho sa feleng. (Selelekela sa Santos C. Mohlophisi: Maluthere le Khalaletso. © September/October 2017. *Journal of Lutheran Ethics*, Buka ea 17, Khatiso ea 5)

Maprostanta a mangata a lumelang ho Beatific Vision a sekametse ponong ea hore pono ena ke pono ea moea, eseng ea nama (mohlala, Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. First Baptist Church of Ojai, September 26, 2018).

Ba amohelang mefuta ea Pono ea Beatific e le sepheo sa ho qetela ba na le maikutlo a hore ho bona Molimo ho tla ba tlatsa thabo ea hae kapa ea bona.

Mona ke pono e hanyetsanang ea pono eo ho tsoa ho sengoli sa mehlang sa Kereke ea Molimo:

Haeba bosafeleng bo ka sebelisoa re shebile sefahlehong sa Molimo ka thabo, kapa takatso e 'ngoe le e 'ngoe ea rōna e phethahatsoa hang-hang—joalokaha malumeli a mangata a ruta—ka mor'a likhoeli tse 'maloa (kapa ka mor'a lilemo tse seng kae tsa octillion, ha ho na taba), bophelo bo ne bo tla khathatsa. . 'Me hang ha bophelo bo se bo khathatsa, e ne e tla ba ntho e utloisang bohloko le e tšabehang ka mokhoa o tšabehang. Hobane ho ne ho ke ke ha sala letho

haese bosafeleng bo sa feleng ba bolutu bo tlang - ka lefu tsela e babatsehang empa e ke keng ea khoneha ea ho phonyoha (sheba Luka 20:35-38). Ka sebele ena e ne e tla ba tlhokofatso ea ho qetela.

Empa Ntate oa rona oa Bosafeleng o na le mohopolo o betere. O entse leano leo ka lona bosafeleng bo ke keng ba tsoela pele bo tena ho feta. Empa, le hoja ho bonahala ho sa khloe, bosafeleng bo tla hōla butle-butle, bo hlasimolohe, 'me bo be monate haholoanyane ha selemo se seng le se seng se ntse se latela eon. (Kuhn RL. The God Family - Karolo ea Boraro: Ho Aha ka ho sa Feleng. Good News, July 1974)

E, Molimo o entse seo A se entseng e le hore bosafeleng bo ka ba molemo. Ela hloko ho hong ho tsoa ho sengoli sa Kereke ea Molimo ea hlokahtseng:

Molimo ea kopantseng lefatše lena o entse joalo ka morero. Morero oo e ne e se Nirvana e hlokang tšepo ea bolumeli bo le bong bo boholo ba lefatše bo tšepisang hore u tla fetoha karolo e sa tsebeng letho ea letho le se nang matšoenyeho ka ho sa feleng - hobane ha u na kelello ea motho ka ho sa feleng. Ha se thabo ea ho robala ka har'a hammock e leketlileng pakeng tsa lifate tsa palema tse peli sebakeng sa metsi, ho feptjoa ke baroetsana ba matla ka ho sa feleng, tšepiso eo balateli ba Allah ba tiisitsoeng ka eona. Hase ho tsamaea literateng tsa khauta ka li-slippers tsa khauta, u letsa harepa ka matšoenyeho a hao feela e le mokhoa oa ho boloka khanya ea hao e otlohile, joalokaha ho bonahala e le tšepiso ea bongata ba lihlopha tsa Boprostanta. Ka sebele ha se tšepiso ea hore qetellong u tla khona ho sheba sefahleho sa Molimo le ho ananela pono e ntle (ho sa tsotellehe hore na ke eng), joalo ka tšepiso ho ba latelang tumelo ea K'hatholike: Seo Molimo o bōpileng ntho e 'ngoe le e' ngoe a se khothalletsang ke ho ho o tlisa lelapeng la Hae ka sebele. Ho ba Molimo joalo ka ha Molimo ke Molimo! E seng feela ho ba Molimo ka kutloisiso e hlakileng ea hore bohle re bara le baralib'abo Molimo e le Ntate oa rona oa setšoantšo, empa ho arolelana semelo sa hae sa bomolimo ka botlalo. ...

Leano la sebele la Molimo lea sebetsa. O bolela ka 'Muso oa lelapa la Hae hore ho ke ke ha hlola ho e-ba le bofelu ba katoloso ea oona. Morero oa Hae ke ho tsoela pele ho eketsa bara le barali ba shebahalang, ba ikutloang, ba itšoara joaloka Eena le ba bopiloeng ka bophelo bo sa feleng bo iphetolang bo sa feleng boo A leng ho bona, ka ho sa feleng! Ke ka lebaka leo pakane eo Molimo a e behileng ka pel'a Hae e leng tšepo eo esita le Eena a ke keng a e phethahatsa. Ka ho sa feleng, ka ho sa feleng, ka ho sa feleng ho theha lelapa le ntseng le hōla ho thabela le ho busa pōpo e kholo eo A seng a e entse - le ho etsa hore 'na le uena re kopanele pōpong e sa feleng. Morero o phathahaneng, o sebetsang, o thahasellisang, o phephetsang, o tsoelang pele o fanang ka lebaka la ka ho sa feleng la ho phela.

Ha ho na bolutu morerong oo. Ha ho mohla thahasello ea hau e tla fela. Ha ho foldara ea tšōmong, ea melumo ea bolumeli mabapi le naha e 'ngoe ea moea eo ho seng mohla u sa etseng letho ka ho sa feleng - empa ke mosebetsi o sa feleng oa ho theha, ho busa! ho rarolla mathata ka molemo o bonahalang. ... O na le matla a ho o tsosa ... (Hill DJ. Seo Lefatše le se Hlokang Hona Joale ke ... HOPE. Plain Truth, Hlakola 1979)

Ela hloko ho hong ho tsoa ho moetapele oa morao oa Kereke ea Molimo:

“Haeba motho a eshwa, na o tla phela hape?” (Jobo 14:14) Ena e lokela ho ba nako ea TŠEPO, hobane leha LEFATŠE LENO le shoa—’me le tla—ho tla latela **TSOHO ea lefatše le lecha le molemo** —lefatše la KHOTSO—lefatše la khotsofalo, thabo, nala, THABO! Molimo a re thuse ho utloisisa! Eseng feela bophelo bo tsoelang pele - empa bophelo bo felletseng, bo thabileng, bo khahlisang le bo BONTSI! E - le hoo bakeng sa BOSAFELENG KAOFELA! (Armstrong HW. Morero oa Tsoho ke Ofe? Litaba Tse Molemo, March 1982)

Hobane ba bangata ha ba utloisise mangolo ka botlalo, ba khothalelitse maikutlo, joalo ka mokhoa oa ho ruta pono e ntle, e sa lumellaneng ka botlalo le morero oa Molimo.

Rona ho sheba Molimo, ka bohona, ha ho etse hore bosafeleng bo be betere. Leha a ka re hlohonolofatsa ka ho sa feleng o tla etsa hoo (bapisa le Pesaleme ea 72:17-19).

Tsohle di Bopetswe Jesu

Testamente e Ncha e ruta sena se amanang le Jesu le tlhohleho:

¹⁵ Ke eena setšoantšo sa Molimo ea sa bonahaleng, letsibolo la pōpo eohle. ¹⁶Hobane ka Yena tsohle tse mahodimong le tse lefatsheng, tse bonwang le tse sa bonahaleng, e ka ba diterone, leha e le mebuso, leha e le mebuso, leha e le matla, di hlodilwe ka yena. Lintho tsohle li bōpiloe ka eena le bakeng sa Hae. —Bakolose 1:15-16.

² ... Mora oa hae, eo a mo behileng mojalefa oa lintho tsohle, eo hape a entseng mafatše ka eena; ³ eo e leng khanya ea khanya ea hae le setšoantšo se hlakileng sa botho ba hae, 'me a tšehetsa lintho tsohle ka lentsoe la matla a hae, (Baheberu 1:2-3).

Joale, na re bōpiloe feela hore re shebe Jesu ka ho sa feleng?

Che.

Ela hloko hore na ke hobane’ng ha Jesu a itse O tlile:

¹⁰ ... Nna ke tletse hore di be le bophelo, mme di bo bone *ka ho* fetisisa. (Johanne 10:10)

Ka ho ba le “bophelo” le ho ba le “bongata haholoanyane,” Jesu o ruta hore O tlile e le hore re ka ba le bosafeleng bo molemonyana le hore re ka thusa ho ntlafatsa bosafeleng.

Molimo ha aa bōpa batho ka morero oa hore batho ba Mo talime ka ho sa feleng.

4. Ke Hobane'ng ha Molimo a Lumella Mahlomola?

Haeba Jesu a tlile e le hore re ka ba le bophelo “ka ho fetisisa” (Johanne 10:10), na Molimo o lumeletse mahlomola?

Ee.

Na ho na le morero bakeng sa eona?

Ee.

³¹ Hobane Jehova a ke ke a lahla ka ho sa feleng. ³² Leha a baka mesarelo, empa o tla bontša mohau ho ea ka bongata ba mehauhelo ea hae. ³³ Hobane ha a rate ho hlorisa, leha e le ho swabisa bana ba batho. (Lillo Tsa Jeremia 3:31-33)

Hlokomela hore Molimo ha a ithaopele ho re hlorisa kapa hona ho re hlomola. O batla hore re etse hantle (bapisa le 3 Johanne 2).

Lintho tse bonahalang li le mpe li etsahalla batho ba khabane.

Jesu ha a ka a etsa sebe (Baheberu 4:15), empa o ile a utloa bohloko molemong oa rona (1 Petrose 2:21). Mme “leha e ne e le Mora, o ile a ithuta kutlo ka mahlomoleng ao a ileng a a utlwa” (Baheberu 5:8).

Ke hobane'ng ha Molimo a lumella batho hore ba utloe bohloko?

Ho na le mabaka a 'maloa. E 'ngoe ke kotlo bakeng sa/liphetho tsa libe tsa rona ho re khothaletsa ho se etse sebe le ho khutlela ho Molimo (Lillo tsa Jeremia 3:39-40; Levitike 26:18). Hape, re lokela ho utloisisa hore Bebele e ruta hore Molimo o re otlala hanyenyane ho feta makhopo a rona (bapisa le Esdrase 9:13; Jobo 11:6). Jwale, esita le batho ba dumelang bonyane dikarolo tseo tsa Bibebe, ba hlokomela seo.

Empa ho na le lebaka le leng, le rarahaneng ho feta.

Moapostola Pauluse o re bolella hore “pōpo e ile ea behoa tlas'a lefeela, eseng ka ho rata, empa ka lebaka la Ea ileng a e beha tlas'a tšepo.”— Baroma 8:20 . O boetse a ngola:

¹⁶ Ka hona ha re nyahame. Leha motho wa rona wa kante a ntse a timela, motho wa ka hare o ntse a ntjhafatswa letsatsi le letsatsi. ¹⁷ Hobane mahlorehō a rona a bobebe, a motsotsoana, a ntse a re sebeletsa boima bo fetisisang bo fetisisang, bo sa feleng ba khanya, ¹⁸ re sa talime tse bonahalang, empa tse sa bonahaleng. Hobane tse bonahalang ke tsa nakoana, empa tse sa bonahaleng ke tsa ka ho sa feleng. (2 Bakorinthe 4:16-18)

Batho ba mothating oa ho hloekisoa—ho akarelletsang mesarelo le mahlomola—empa ho na le tšepo. Ba sa bitsoa mehleng ena ba hloekisoa ka tsela e le 'ngoe (Esaia 48:10; Jeremia 9:7) athe ba bitsitsoeng ba lokela ho hloekisoa le ho hloekisoa joaloka silevera le/kapa khauta (Zakaria 13:9; Pesaleme ea 66:10; Daniele . 11:35, 12:10; 1 Petrose 1:7; bapisa le Tšenolo 3:18). Kahoo ho na le liteko tse "mollo" mogoaheng ona (1 Petrose 1:7; 4:12).

Ho na le tšepo ea se tla ba molemo:

⁹ Leha ho le joalo, le hoja re bua ka mokhoa ona, baratuo, re na le tšepo ea lintho tse molemo ka ho fetisisa mabapi le lōna, e, lintho tse tsamaeang le poloko. ¹⁰Hobane Modimo ha o lokele ho lebala mosebetsi wa lona le lerato leo le le bontshitseng lebitsong la wona, ka ho sebeletsa bahalaledi, mme le ntse le ba sebeletsa. ¹¹ Mme re eletsa gore mongwe le mongwe wa lona a bontshe tlhoafalo e e ntseng jalo gore e tle e nne le tsholofelo e e tletseng go ya bokhutlong, ¹² gore lo se ka lwa nna ditshwakga, mme lo etse ba ba ruang ditsholofetso ka tumelo le bopelotelele. (Baheberu 6:9-12)

Kahoo, re lokela ho ba le mamello 'me re kholisehe hore litsela tsa Molimo li tla fella ka "lintho tse molemo" tse molemo.

Ho mamella mahlomola ka mamello ke pontšo ea lerato:

⁴ Lerato le na le mamello, le mosa, lerato ha le na mohono, lerato ha le ithorise, ha le ikhohomose, ⁵ ha le etse tse manyala, ha le ipatlele tsa lona, ha le halefe, ha le nahane bobē [ha le] thabele ho se loke, 'me le thabela 'nete; le jara lintho tsohle, ⁷ le lumela tsohle, le tšepa tsohle, le mamella tsohle. ⁸ Lerato ha le fele le ka mohla; (1 Bakorinthe 13:4-8 , Bibe le ea Sesotho)

Lentsoe la Segerike le fetoletsoeng e le lerato le fetoletsoe e le 'agape'—'me mofuta ona oa lerato o thabela 'nete 'me o tla jara lintho tsohle. Sephiri sa lerato la sebele ke hore mahlomola a ka ameha khōlong ea lerato. Lerato la sebele le ke ke la fela.

Ka linako tse ling batho ba utloa bohloko ka lebaka la ho etsa hantle:

¹⁷ Etsoe ho molemo ho utloa bohloko ka lebaka la ho etsa botle, haeba e le thato ea Molimo, ho e-na le ho utloa bohloko ka lebaka la ho etsa bobē. (Bala 1 Petrose 3:17.)

Hlokomela hore tse ka holimo HA E RE ke thato ea Molimo ho itlisetsa mahlomola e le hore re ka soaba. Litsela tsa Molimo li phahametse tsa rona (Esaia 55:8-9) 'me likarolo tsa lerato ke sephiri morerong oa Molimo (bapisa le Baefese 5:25-32).

Joale, Bebele e hlakile hore ho na le molemo e tla hlaha mahlomoleng a re hlorisang:

³ Ho hlomoha ho molemo ho feta litšeho, hobane ka sefahleho se hlonameng pelo e molemo. ⁴ Pelo ya ba bohlale e tlung ya bofifi, empa pelo ya mawatla e ka tlung ya thabo. (Moeklesia 7:3-4)

¹⁶ Moya ka bowona o paka hammoho le moya wa rona, o paka hore re bana ba Modimo. ¹⁷ Jwale, ha re le bana, re majalefa ka nnete, majalefa a Modimo, majalefa hammoho le Krete, haele moo re utlwa bohloko le yena, e le hore re tle re tlotliswe le yena. (Baroma 8:16-17 , BPN)

¹⁸ Hobane ke lekanya hoba mahlomola a mehla ena ya jwale ha se ntho e ka lekannngwang le kganya e tlang ho senolwa ho rona. (Baroma 8:18)

¹² Baratuwa, le se ke la makala mabapi le teko e tukang e le hlahelang, jwaloka hoja le hlahetswe ke ntho e makatsang; ¹³ empa le thabe kamoo le kopanelang mahlomoleng a Krete kateng, e le hore, mohla khanya ea hae e bonahatsoang, le tle le thabe ka thabo e fetisisang. (Bala 1 Petrose 4:12-13.)

¹¹ Mora oa ka, u se ke ua nyelisa taeo ea Jehova, 'me u se ke ua hloea khalemelo ea hae; ¹² Hobane Jehova o khalemela eo a mo ratang, joalo ka ntat'a mora eo a mo ratang. (Liproverbia 3:11-12)

⁵ Mme le lebetse kgothatso e buang le lona jwaloka bara e reng: "Mora wa ka, o se ke wa nyedisa tayo ya Morena, mme o se ke wa nyahama ha a o kgalemela; ⁶ Hobane Jehova o laya eo a mo ratang, mme o shapa mora e mong le e mong eo a mo amohelang."

⁷ Ekare ha le mamella ho lauwa, Modimo o le etsa jwaloka bara; hobane ke mora ofe eo ntatae a sa mo layeng? ⁸ Empa ekare ha le sa laiwe, eo bohle ba bileng le kabelo ho yona, le bana ba bonyatsi, ha le bana. ⁹ Ho feta moo, re bile le bo-ntate ba nama ba ileng ba re khalemela, 'me re ile ra ba hlompha. Na re ke ke ra ipeha tlas'a Ntat'a meea ka ho rata, 'me ra phela? ¹⁰ Hobane bona ba re laile ka matsatsi a se makae kamoo ba neng ba bona ho le molemo kateng ho bona, empa eena o re laile molemong oa rōna, hore re tle re be le kabelo khalalelong ea hae. ¹¹ Joale ha ho taeo e bonahalang e thabisa hajoale, empa e bohloko; le fa go ntse jalo, morago ga moo e ungwa leungo la kagiso la tshiamo mo go ba ba thapisitsweng ka yone. (Baheberu 12:5-11)

Mahlomola a lumelloa e le hore batho ba ka lokisoa, ba koetlisoa, ba hahe semelo, 'me ba be betere ho bona (bona le Ba-Roma 5:3-4, 8:17; 2 Ba-Thessalonika 1:3-5; Jakobo 1:2-4; 2 Petrose 1:5-8; Tšenolo 21:7-8). Diteko le mathata di re thusa go aga tumelo, go ruta boikokobetso, go re ruta dithuto e bile di ka re thusa go atamalana le Modimo.

Le hoja ho ka bonahala ho le boima hona joale, Molimo oa utloisisa le ho etsa hore batho ba Hae ba ka mamella (1 Bakorinthe 10:13). Hantle-ntle Jesu o rutila ho e nka letsatsi le le leng ka nako (Mattheu 6:34). Mme seo a se rerileng nakong e tlang se feta seo mahlomola a nama a tla ba teng bophelong bona (Ba- Roma 8:18).

Jesu le batho ba Molimo ba utloile bohloko:

¹ Ka baka leo, erekaha le rona re teetswe hare ke leru le leholo hakalo la dipaki, re siile boima bohle ba sebe se re teetseng hare, a re matheng ka mamello peisong e re beetsweng pela rona, ² mahlo a rona a tsepame ho Jesu. moqadi le mophethahatsi wa tumelo ya rona, ya ileng a fuwa thabo, a mamella sefapano {Gr. stauros – stake}, a sa natse lihlong, 'me o ne a lutse ka letsohong le letona la terone ea Molimo. ³ Lemohang yena ya mameletseng kganyetsano e kalo ya baetsadibe, le tle le se ke la khathala meeeng ya lona, mme la tepella. (Baheberu 12:1-3 , Bibe le ea Sesotho)

Mahlomola a tla fela:

¹² ... Leha ke o kokobeditse, ha ke sa tla hlola ke o hlorisa; ¹³ Hobane joale, ke tla roba joko ea hae ho uena, ke khaole marapo a hao. (Nahume 1:12-13)

Le hoja sena se ile sa fanoa e le boprofeta bo amanang le Ninive, mangolo a mang a tiisa hore mahlomola a tla fela (Tšenolo 21: 4) le joko ea Satane e tla rojoe (Esaia 14: 12-17; Tšenolo 20: 1-3).

Ho hloka hore ho hlakisoa hore mahlomola ha se kamehla a bakoang ke liketso tsa rōna. Rona, joalo ka Jesu, re ka utloa bohloko ka phoso:

¹⁹ Etsoe sena *ke se* babatsehang, haeba ka lebaka la letsoalo ho Molimo motho a mamella mahlomola, a hlokofoa a sa tšoanelehe. ²⁰ Hobane ke tlotla efe *ha* le mamella ho shapuwa ka baka la ditlolo tsa lona? Empa ha le etsa hantle, mme le utlwa bohloko, ha le mamella, hoo *ke ntho e* babatsehang ho Modimo.

²¹ Hobane le bileditswe hona, hobane Krete le yena o ile a utlwa bohloko bakeng sa rona, a le siela mohlala, hore le latele mehato ya hae;

²² “Ea sa kang a etsa sebe, ’ me thetso ha ea ka ea fumanoa molomong oa Hae”;

²³ eo, ha a hlapaola, a sa kang a iphetetsa ka ho hlapaola; ha a ne a hlokofoa, ha aa ka a sokela, empa o ile a inehela *ho* Ea ahlolang ka ho loka; (Bala 1 Petrose 2:19-23.)

Jesu o re behetse mohlala oa mahlomola (1 Petrose 2:21-24). Joalo ka baprofeta (Jakobo 5:10-11).

Re lokela ho etsisa Jesu (1 Petrose 2:21-24), hammoho le moprofeta Pauluse (1 Bakorinthe 13:2) joalokaha a ile a etsisa Jesu (1 Ba-Korinthe 11:1).

Bana

Ho thoe’ng ka bana ba mahlomoleng?

Bibele e bua ka bana ba utloang bohloko. Bonyane monna a le mong o tsoetsoe a fufetse e le hore “mesebetsi ea Molimo e ka senoloa ho eena” (Johanne 9:3). Empa lebaka le leng ke hore le bona ba hahe semelo.

Molimo o na le morero bakeng sa rona, le pele re tsoaloe:

¹⁶ Mahlo a hao a ile a bona ’mele oa ka ke sa le sebōpeho. Mme tsohle di ngodilwe bukeng ya hao, ho thwe: Matsatsi a hloletse nna, ha ho eso ho be le e nngwe ya tsona. (Pesaleme ea 139:16)

Ho thoe’ng ka bana ba shoang, ba ntšoang limpa kapa ba bolaoang ba sa le banyenyane?

Leha tseo e le litlokotsi tsa batho, Molimo o na le morero ka tsona—ha oa li lebala (bapisa le Esaia 49:15). Bona, joalo ka ba bang ba sa bitsoa le ba sa khethoang mongoaheng ona, e tla ba karolo ea tsoho ea bobeli (Tšenolo 20:5, 11). Hape, Bibele e re ba tla phela hape—empa nako eo ka lilemo tse 100 ho ea ka Esaia 65:20 .

Ho Tsamaela Phethahaleng

Testamenteng ea Khale, Moshe o ngotse hore “mosebetsi oa Molimo o phethahetse” (Deuteronomo 32:4). Testamenteng e Ncha, Moapostola Jakobo o ngotse:

² Bana beso, hokang e le thabo feela ha le wela melekong e mengata, ³ le ntse le tseba hore ho lekwa ha tumelo ya lona ho hlahisa mamello. ⁴ Empa mamello e ke e be mosebetsi o phethehileng, le tle le be ba phethahetseng le ba phethahetseng, le sa hloke letho. ⁵ Ekare ha e mong wa lona a hloka bohla, a bo kope ho Modimo, o fang bohle haholo, le ka ho hloka sekgobo, mme o tla bo newa. (Jakobo 1:2-5)

Mahlomola a shebahala e le karolo ea ho fetela phethehong. Hona HA HO bolele hore re ithokofatse ka boomo joalokaha ba bang ba etsa, empa hore re mamelle ka mamello liteko le mahlomola ao re thulanang le 'ona.

E, ho bonolo ho ngola ho feta ho ba le boiphihlelo-'me Molimo o tseba sena (bapisa le Ba-Heberu 12:11):

⁸ Morena o tla phethahatsa *seo ke leng* sona; (Pesaleme ea 138:8)

Molimo o sebetsa ho u etsa ea phethahetseng!

Nahana hore Bibe e ruta hore Jesu o ile a ithuta ho mamela mahlomoleng:

⁸ le hoja e ne e le Mora, empa o ithutile kutlo ka mahlomola ao a ileng a a utlwa. ⁹ Eitse hobane a phethehe, a e-ba moqapi oa poloko e sa feleng ho bohle ba mo utloang (Ba-Heberu 5:8-9).

Balateli ba hae le bona ba lokela ho ithuta seo.

Jesu o ile a ruta:

⁴⁸ Ka hona le tla ba ba phethahetseng, feela joalokaha Ntat'a lōna ea maholimong a phethahetse. (Matheu 5:48)

Na hoo ho bolela hore Bakreste ba se ba phethahetse hona joale?

Che.

Moapostola Johanne o rutila ka ho hlaka hore Bakreste ba 'nete ba ntse ba etsa sebe 'me ba hloka tšoarelo (1 Johanne 1:8-10).

Kahoo, na see se bolela hore Bakreste ba lokela ho etsa qeto ea hore kaha sena ha se khonehe, hore ho loketse ho se leke?

Che.

Bakreste ba lokela ho hlola ka thuso ea Molimo (Baroma 12:21; Bafilipi 4:13; 1 Johanne 4:4) liteko le liteko tsa bophelo bona, tse re thusang ho atamela phethehong (Jakobo 1:2-4).

Moaposetoloi Paulo, fa a ne a tshwerwe ke bolwetse, o ne a bolela sengwe se Jesu a neng a mmolelela sone:

^{9A} re ho nna: “Mohau wa ka o o lekane, hobane matla a ka a phethahala bofokoding.” (2 Bakorinthe 12:9)

Re ntse re phethahala hona joale ka seo re fetang ho sona.

Ke ha Bakreste ba tsooa bafung e le bana ba Molimo moo ba tlang ho phethahala (bapisa le Baefese 4:13; Baheberu 11:40).

5. Ke Hobane'ng ha Molimo a U Entse?

Sepheo sa hau ke sefe?

HA U tšoane le motho leha e le ofe e mong. Bibe e ruta hore “litho tsohle ha li na mosebetsi o tšoanang . . . ka bonngoe

Kahoo, u fapane. Qetello ea hau e ikhethile ebile e bohlokoa. Bophelo ba hao bo na le morero.

Moelelo oa Bibe oa bophelo ba hau ke ofe?

U mang?

U motho ea ka fanang ka lerato ka tsela e ikhethang.

Mme ke ntho eo o tla kgona ho e etsa ka ho sa feleng.

Bohareng ba lekholo le fetileng la lilemo, Kereke ea Molimo (Letsatsi la Bosupa) e hatisitse:

Mokreste ha a phelele kajeno feela; o lebeletse bokamoso bo molemonyana. (Seo Kereke ea Molimo e se Lumelang. The Bible Advocate and Herald of the Coming Kingdom. October 3, 1949, leq. 7)

Empa Mokreste ha a nahane feela ka bokamoso bo molemonyana. Mokreste oa 'nete o haha botho hona joale ka liteko, menyetla, le liteko tsa bophelo (bapisa le Ba-Roma 5:1-4) e leng se tla thusa Mokreste hore a khone ho kenya letsoho ka bouena “hosane” e molemohali.

Qetellong Molimo o na le merero e khetheleng bakeng sa Uena ka bouena.

Molimo o u entse hore u fane ka lerato ka tsela ea hau (bapisa le 1 Bakorinthe 12: 20-13: 10).

Empa joang?

Ha e le hantle, ka ho phela hona joale ka tumelo le kutlo ho Molimo bophelong bona.

Ka ho mamela, ho etsa khetho ea Bibe, ho ba le tumelo, ho bontša lerato, le ho mamella ho isa bofelong, Bakreste ba ke ke ba haha botho feela empa ba tla ntlafatsa bosafeleng bakeng sa bona le ba bang.

Ho ea ka tumelo, kaha boteng ba Molimo ke 'nete (bapisa le Baroma 1:20; bona le buka ea mahala, e fumanehang ho ccog.org, *Is God's Existence Logical?*), ha ho hloke tumelo ho lumela hore ho na le Modimo. Le madimona a dumela mme a roroma (Jakobo 2:19). Leha ho le joalo, ho hloka tumelo ho tšepa, ho lumela le ho mamela Molimo. Seo ke karolo ea “sephiri sa tumelo” (bapisa le 1 Timothea 3:9; tse ling mabapi le tumelo li ka fumanoa bukaneng ea mahala, e fumanehang inthaneteng ho ccog.org, *Faith for those God has Bid and Selected*).

Molimo o fana ka Moea oa Hae o Halalelang ho ba “ mo utloang” (Liketso 5:32). Seo, Moya wa Modimo, ke sona se etsang hore motho e be Mokreste wa sebele (Baroma 8:9-11).

Bakreste, ka bobona, hamorao ba tla fetoloa le ho phethahala tsohong ea pele (1 Ba-Korinthe 15:50-54; Tšenolo 20:5-6) e le ho thusa ho fana ka lerato le ho etsa hore bosafeleng bo be betere. Tsoho ena e tsamaisana le terompeta ea bosupa le ea ho qetela (1 Bakorinthe 15:52), e leng nako eo karolo ea sephiri sa Molimo e tla phetheha (Tšenolo 10:7).

Moapostola Pauluse o ile a bua ka phetoho ka boeona e le “sephiri” (1 Ba-Korinthe 15:51).

Bao hona joale bao e seng Bakreste ba tla ba le monyetla ona oa phetoho ka mor’a hore ba tsosoe hamorao (sheba le buka ea mahala, Inthaneteng ho ccog.org, *MPHO EA KAKARETSO EA Pholoho, Apokatastasis: Na Molimo o ka pholosa ba lahlehileng mehleng e tlang? ea mangolo a senola morero oa Molimo oa poloko*).

Etsa Molemo

Modimo o molemo (Mareka 10:18; Pesaleme ya 143:10) mme o etsa se lokileng (bapisa le Genese 18:25).

Molimo o boetse o batla hore re etse se molemo joalokaha sena se mo khahlisa (Pesaleme ea 34:14; Baheberu 13:16).

¹⁹ O moholo mererong, o matla mosebetsing, hobane mahlo a hao a buletse ditsela tsohle tsa bana ba batho, ho nea e mong le e mong ka mokgwa wa hae, le ho ya ka ditholwana tsa diketso tsa hae. (Jeremia 32:19)

⁹ Mme a re se keng ra kgathala ha re ntse re etsa hantle, hobane re tla kotula ka nako e loketseng, haeba re sa tepelle. ¹⁰ Ka baka leo, ha re sa na le sebaka, **a re etseng bohle hantle** , haholo ba ntlo ya tumelo. (Bagalata 6:9-10)

⁵ ... Molimo, ⁶ “o tla buseletsa e mong le e mong ho ea ka liketso tsa hae”: ⁷ bophelo bo sa feleng ho ba batlang khanya le tlhomphele le ho se shoe ka ho mamella ho etsa se molemo; (Baroma 2:5-7)

Molimo o batla se molemo ho uena, 'me haeba u hlile u mo rata 'me u "mo utloa" (Liketso 5: 32; Baheberu 5: 9), ke kamoo ntho e 'ngoe le e' ngoe e tla phethahala (Baroma 8:28).

Ela hloko tse latelang:

²⁴ Ha ho letho *le* molemo ho motho *ho feta* hore a je le ho noa le *hore* moea oa hae o thabele se molemo mosebetsing oa hae. Sena le sona, ka se bona, se etswa letsohong la Modimo. (Moeklesia 2:24)

¹² Kea tseba hore ha ho letho *le* molemo ho bona ho feta ho thaba le ho etsa se molemo bophelong ba bona, ¹³ le hore motho e mong le e mong a je 'me a noe 'me a thabele se molemo

sa mosebetsi oohle oa hae— *ke mpho ea Molimo*. ¹⁴ Ke a tseba hore tsohle tseo Modimo o di etsang, di tla ba teng ka ho sa feleng . (Moeklesia 3:12-14)

Se boletsoeng ka holimo ke 'nete, haholo hobane ho hlahisa litholoana mosebetsing ho reretsoe ho ntlafatsa lintho. 'Me batho ba lokela ho thabela ho ba le litholoana.

Ho feta moo, morero oa Molimo o ela hloko se etsahetseng ho uena. Hlokomela lithuto tsa Testamente ea Khale tse amanang le seo:

¹¹ Morero oa Jehova o tiile ka ho sa feleng, merero ea pelo ea hae ho isa melokong e tlang. ¹² Ho lehlohonolo setjhaba seo Jehova *e leng* MODIMO WA sona , setjhaba seo a ikgethetseng sona ho ba lefa la hae. ¹³ JEHOVA O TALIMA A le leholimong; O bona bana bohle ba batho. ¹⁴ **A** le sebakeng sa hae sa bolulo **o talima baahi bohle ba lefatše**; ¹⁵ **O bopa lipelo tsa bona ka bomong; O ela mesebetsi eohle ea bona** . (Pesaleme ea 33:11-15)

¹Hobane ntho tseo tsohle ke di eleditse pelong ya ka, hore ke tle ke di bolele tsohle, hore ba lokileng le ba bohla, le mesebetsi ya bona, *ba* matsohong a Modimo. (Moeklesia 9:1a)

⁹ Pelo ya motho e rera tsela ya hae, empa ke JEHOVA YA tsamaisang mehato ya hae. (Liproverbia 16:9)

²⁴ Mehato ea motho e tsoa ho JEHOVA ; Ha ho le jwalo, motho a ka utlwisisa tsela ya hae jwang? (Liproverbia 20:24)

⁷³ Matsoho a hao a nkentse, a nkentse; (Pesaleme ea 119:73)

¹⁷ ... “Molimo o tla ahlola ba lokileng le ba khopo, Hobane *ho* na le nako ea teng bakeng sa morero o mong le o mong le bakeng sa mosebetsi o mong le o mong.” (Moeklesia 3:17)

Hlokomela, joale, litemana tsa Testamente e Ncha:

¹¹ Empa nthong tsena tsohle ke wona Moya o le mong o sebetsang, o arolela e mong le e mong kamoo *Modimo* o ratang kateng. ... ²⁷ Joale *le* ' mele oa Krete, 'me *kaofela* le litho ka bomong. (1 Bakorinthe 12:11, 27 , BPN)

⁷ Le se ke la thetsoa, Molimo ha o songoe; hobane seo motho a se jalang, o tla se kotula le hona. ⁸Hobane ya jallang nama ya hae, o tla kotula nameng ho bola; empa ya jallang Moya, o tla kotula bophelo bo sa feleng moyeng. (Bagalata 6:7-8)

¹⁰ Hobane Molimo *hase* ea sa lokang hore a ka lebala mosebetsi oa lōna le lerato leo le le bontšitseng bakeng sa lebitso la hae ... (Baheberu 6:10).

Molimo o na le morero bakeng sa BOHLE! Hoo ho kenyeditse WENA KA MAHALA hore na o bitsitswe mongwaheng ona kapa tjhe. 'Me O nahanela MESEBETSI EA HAO YOHLE.

Tsohle tseo o fetileng ho tsona, tsohle tseo o utloileng bohloko, tseo o li fihletseng, joalo-joalo, li u lokisetsa ho ntlafatsa bosafeleng (ntle le haeba qetellong u hana ho tšehetsa 'Muso oa Molimo). Tsohle

tseo o fetileng ho tsona esale o u lokisetsa pitso le mosebetsi oo Molimo a u fileng oona! U TLA khona ho fana ka tsela e ikhethang le ho thusa ho ntlafatsa bosafeleng!

Bebele e bolela hore joalo ka ha 'mele o e-na le litho tse kang matsoho le mahlo le likarolo tsa ho fofonela, ho utloa, le lintho tse ling (1 Bakorinthe 12:12-26) kaofela re na le karolo ea rōna e ikhethang morerong oa ka ho sa feleng oo Molimo a nang le oona. E, karolo ea hao e ka 'na ea fapana haholo le ea batho ba libilione tse ling—u se ke ua nahana hore Molimo ha a na morero oa sebele ka Uena.

Ho feta moo, o na le boikarabelo ka seo o se etsang (Baroma 14:12). Molimo o tla ahlola ho latela seo u se etsang (Moeklesia 12:14; Tšenolo 20:12) hammoho le seo u hlōlehang ho se etsa (Mattheu 25:24-30). Ha o etsa haholo seo o lokelang ho se etsa, o tla ntlafatsa bosafeleng bakeng sa hao le ba bang. Ha o sa etse seo o sa lokelang ho se etsa, o tla ntlafatsa bosafeleng bakeng sa hau le ba bang. Molimo ke moahloli ea lokileng (2 Timothea 4:8).

Bibele e ruta hore re tla putsoa ho ea ka mesebetsi ea rōna (Matheu 16: 2 7; Baroma 2:6; Liproverbia 24:12; Jeremia 17:10; Tšenolo 22:12) Mme re tla kgona ho thusa batho ba bangata ka lebaka la seo (bapisa le Luka 19:15-19). Bibele e re ka mor'a lefu, mesebetsi ea rōna ea re latela (bapisa le Tšenolo 14:13)—e leng se bolelang hore seo re ithutileng sona le seo re ileng ra se hōlisa ha re ntse re e-na le 'mele, se tla bopa kamoo re tla khona ho fana le ho sebetsa ka ho sa feleng kateng.

Sohle seo Molimo a se entseng o na le lebaka la sona (Ezekiele 14:23). Ho kenyeletsa bolelele ba bophelo ba rona, boo hangata e leng sephiri ho rona (bapisa le Moeklesia 9:12).

"E-bang le tumelo ho Molimo" (Mareka 11:22) kaha o na le mabaka a hlollang bakeng sa ntho e 'ngoe le e' ngoe eo a e etsang-esita leha ho se joalo kamehla ho rona (bapisa le Baheberu 12:11; Baroma 8:28).

Ba bangata ba ahlotse Molimo ka phoso ho latela liqeto tsa bona, empa Bibele e boetse e ruta:

⁵ Ka baka leo , **le se ke la ahlola letho pele ho nako** , ho fihlela Morena a etla, ya tla hlahisa leseding tse patilweng tsa lefifi, a senole merero ya dipelo. Joale thoriso ea e mong le e mong e tla tsoa ho Molimo. (1 Bakorinthe 4:5)

Lintho tse ling li patiloe. Hape ha re tsebe ntho e 'ngoe le e 'ngoe ka motho leha e le ofe.

Batho bohle ha ba tšoane. Molimo o na le morero oa motho ka mong bakeng sa e mong le e mong oa rona (1 Bakorinthe 12:4-12).

Molimo o sebetsa le bohle e le hore e mong le e mong oa rona a ka ba le karolo ea hae ka ho sa feleng! Joalokaha lengolo le ruta:

¹⁷ Mosebetsi oa ho loka e tla ba khotso, ' me phello ea ho loka e tla ba khutso le kholiseho ka ho sa feleng. (Esaia 32:17)

¹¹ O tla mpontsha tsela ya bophelo; Ka pel'a sefahleho sa hao ho na le thabo e khaphatsehang; Ka letsohong la hao le letona ho na le menyaka e sa feleng. (Pesaleme ea 16:11)

Kgotso le menate ka ho sa feleng. Bosafeleng bo molemonyana!

KE NTHO EFE O LOKELANG HO E E TSA?

¹¹ Tloong, lōna bana, le 'mamele; ke tla le ruta ho tshaba Jehova. ¹² Ke mang motho ya ratang bophelo, ya ratang matsatsi a mangata, hore a tle a bone tse molemo? ¹³ Thibela leleme la hao bobeng, le melomo ya hao ho bueng thetso. ¹⁴ Tloha bobeng, u etse botle; Batla khotso 'me u e phehelle. (Pesaleme ea 34:11-14)

³ Tšepa Jehova, 'me u etse se molemo; Le dule naheng, mme le iphepe ka botshepehi ba Hae. ⁴ O ithabele ho Jehova, mme o tla o nea ditakatso tsa pelo ya hao. (Pesaleme ea 37:3-4)

ETSA MOLEMO! TŠEPANG MOLIMO.

See sohle se bolela'ng?

Ho bolela hore Molimo o bōpile seo a se entseng e le hore pōpo ea hae e ka etsa se molemo.

Kapa ka ho toba, Molimo o bōpile ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo A e entseng e le hore bosafeleng bo be molemonyana!

Na seo ha se setle?

³ ... Mesebetsi ea hao e meholo, ea babatseha, Morena Molimo o matla 'ohle! (Tšenolo 15:3)

¹⁹ Oho, mohau wa hao o moholo hakakang, oo o o boloketseng ba o tshabang, oo o o lokiseditseng ba o tshepileng pontsheng ya bana ba batho! (Pesaleme ea 31:19)

Molemo oa Molimo o moholo ka lebaka la seo a re lokiselitseng ho tla.

Ho Baheberu 11:4-12, ho qala ka Abele, re ithuta ka ba fapa-fapaneng ba bitsitsoeng ke Molimo Testamenteng ea Khale. Ha u bua ka bona, hlokomela seo litemana tse latelang li se rutang:

¹³ Bana bohle ba shwele tumelong, ba eso ka ba amohela dipallo, empa ba di bone di sa le hole, ba di dumela, mme ba ipolela hore ke bajaki le bajaki lefatsheng. ¹⁴ Etsoe ba buang lintho tse joalo ba bolela phatlalatsa hore ba batla naha ea habo bona. ¹⁵ Mme hojane ba ne ba hopotse lefatshe leo ba tswileng ho lona, ba ka be ba bile le sebaka sa ho kgutlela teng. ¹⁶ Empa joale **ba lakatsa e molemohali, ke hore, ea leholimo**. Ka hona Molimo ha o lihlong ho bitsoa Molimo oa bona, **kaha o ba lokiselitse motse** . (Baheberu 11:13-16)

Kahoo bonyane ho tloha mehleng ea Abele, batho ba bile le tumelo ea hore Molimo o ne a e-na le morero oa ho hong ho molemo, le hore Molimo ke Molimo oa ba neng ba utloisisa seo ka 'nete. "Motse" ke Jerusalema e Mocha ea tla theohela lefatšeng ho tsoa leholimong (Tšenolo 21:2).

Morero ke hore lintho li ntlafatse.

Nahana ka tse latelang ho tsoa Testamenteng e Ncha:

¹⁷ Ka baka leo, ho ya tsebang ho etsa botle, mme a sa bo etse , ho yena ke sebe. (Jakobo 4:17)

Na hoo ha ho bolele hore Bakreste ba lokela ho etsa se molemo?

Ho etsa hantle ke ho etsa hore dintho di be betere.

Bangoli ba Kereke ea Pele mabapi le Ho Etsa Molemo le Borapeli

Bangoli ba pele ba kereke ba ne ba e-na le kutloisiso e itseng 'me ba fana ka leseli mabapi le morero oa sephiri sa morero oa Molimo.

Lekholong la bobeli la lilemo (AD) Polycarp oa Smyrna, ea ileng a hlomamisoa ke a le mong kapa ba 'maloa ba baapostola ba pele, o ile a ngola:

A re cheseheleng se molemo (Polycarp's Letter to the Philippians, Chapter 6)

Yena {Jesu} o ruta ... bakeng sa ditholwana tsa moputso o sa feleng. (Polycarp, Likhechana tse tsoang ho Victor oa Capua, karolo ea 4)

Ka ho tšoanang, Melito oa Sarda, eo hamorao e ileng ea e-ba mohlahlami oa Polycarp, o ile a ngola:

O le file kelello e filoeng tokoloho; O behile lintho tse ngata ka pel'a hao, e le hore u ka khetholla sebōpeho sa ntho e 'ngoe le e 'ngoe 'me u ikhethele se molemo; (Melito. Puo e neng e le Boteng ba Antoninus Caesar. In Ante-Nicene Fathers ka Roberts and Donaldson, Volume 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), e hatisang 1999, p. 755)

Ho ithuta ho etsa botle ho haha botho. Ha re khetha ho etsa se setle re thusa ho ntlafatsa.

Melito o ne a utloisisa hore Molimo o file batho bolokolohi ba ho ikhethela le hore re lokela ho khetha se molemo. Ho sa tsotellehe hore Adama le Eva ba ile ba khetha ho tlōla molao, e leng seo ha e le hantle se ileng sa tlisa bokhoba (bapisa le Baroma 6:16-17), Melito o ile a hlalosa:

Empa motho, eo ka tlhaho a khonang ho amohela botle le bobele e le mobu oa lefatše, o khona ho amohela peō ho tsoa mahlakoreng a mabeli, a amohela moeletsi ea tletseng bora le ea meharo, 'me ka ho ama sefate seo a tlōla taelo, 'me a hlompholla Molimo. (Melito. The Homily On the Paseka by Melito, line 48)

Melito o ile a boela a utloisisa hore Jesu e ne e le karolo ea morero oa ho re lokolla bokhobeng ba sebe:

Sephiri sa Paseka ke se secha le sa khale, sa ka ho sa feleng le sa nakoana, se ka bola le se ke keng sa bola, se shwa ebile ha se shwe. ... sephiri sa Morena se ile sa bolelwa. ... Enoa ke eena ea re lopolotseng bokhobeng ho re isa tokolohong, ho tloha lefifing ho re isa leseling, ho tloha lefung ho kena bophelong, ho tloha khatellong ho re isa 'musong o sa feleng, le ea re entseng boprsta bo bocha, le sechaba se khethihileng ka ho sa feleng. (Melito. The Homily On the Paseka by Melito, lines 2 ,58,61,68)

E, mmuso o hlola ka ho sa feleng, ka ho sa feleng. Mme e ne e le ka sephiri sa boporofeta—boporofeta bo neng bo sa utlwisisehe hantle kamoo bo neng bo lokela ho utlwisiswa ka teng ke baetapele ba bodumedi ba mehleng ya Jesu—Jesu o ile a bolelwa pele a tla (bakeng sa tse makgolo a diporofeto tseo,

sheba buka ya mahala, inthaneteng www.ccog.org e nang le sehlooho se reng: *Bopaki ba hore Jesu ke Mesia*). Sephiri se seng se amanang le Paseka ke hore Jesu a ngwatha bohobe 'me a fa e mong le e mong oa barutuoa sengoathoana se ikhethang (bapisa le Luka 24:30), seo, ho ba bolokang Paseka ea Bakreste ka nepo (eo ka linako tse ling e bitsoang Selallo) kajeno, e thusang. bontša hore Molimo o na le ntho e ikhethang bakeng sa e mong le e mong oa rōna 'me bohle re batho ba khethehileng.

Irenaeus oa Lyon o ile a bolela hore o rutiloe ke Polycarp oa Smyrna. Irenaeus o ile a ngola hore Bakreste ba na le "tšepo ea tsoho ea ka ho sa feleng" (Irenaeus. Against Heresies, Buka ea IV, Khaolo ea 18, serapeng sa 5). E, Bakreste ba tsositsoeng bafung ba tla phela ka ho sa feleng.

Lipesaleme li ruta:

²⁰ Wena ya mpontshitseng ditsietsi tse kgolo, tse boima, o tla boela o mphedise, o boele o nnyolle botebong ba lefatshe. ²¹ O tla eketsa boholo ba ka, O ntshedise ka nqa tsohle. (Pesaleme ea 71:20-21)

Ka mor'a tsoho (eo hape e boleloang e le ho tsosolosa hape) Molimo o tla eketsa boholo ba bahlanka ba Hae.

Ke bokae?

Jesu o ile a qotsa "le Melimo" (Johanne 10:34) karolo ea Pesaleme ea 82:6 eo e leng thuto e amanang le ho etsoa ha Molimo ka ho feletseng ho ba tla ikemisetsa ho phela ka tsela ea Molimo.

Irenaeus o boetse a ruta hore:

... haho emong ya bitswang Modimo ka Mangolo haese Ntate wa bohle, le Mora, **le ba nang le bana** (Irenaeus. Adversus haeresis , Buka ea IV, Selelekela, Temana ea 4)

"Ka re: Kaofela le bara ba Ea Holimo-limo, le melimo; empa le tla shwa jwaloka batho. Ha ho pelaelo hore o bua mantsoe ana ho ba sa kang ba amohela neo ea ho nkeloa ka lapeng, empa ba nyelisang ho tsoaloa ha moloko o hloekileng oa Lentsoe la Molimo, ba qhekella botho ba botho ba ho phahamisetsoa ho Molimo, 'me ba ipaka ba se na teboho ho Lentsoe la Molimo, bao e leng ba hae. a fetoha nama bakeng sa bona. Hobane e ne e le ka morero ona Lentswe la Modimo le neng le etswa motho, mme Eo e neng e le Mora wa Modimo a fetoha Mora motho, hore monna, ha a se a amohetswe Lentsweng, mme a amohela ho nkelwa lapeng, e ka ba Mora wa Modimo. . Hobane ka mokhoa o mong re ka be re fihletse ho se boleng le ho se shoeng, ntle le hore re kopane le ho se boleng le ho se shoeng. Irenaeus. Mathata haeresis , Buka ea III, Khaolo ea 19, Temana ea 1).

Moapostola Johanne o ile a ngola:

² Baratuwa, jwale re bana ba Modimo, mme seo re tla ba sona ha se eso bonahatswe; rea tseba hore ha a bonahatsoa re tla tšoana le eena, hobane re tla mo bona kamoo a leng kateng. (1 Johanne 3:2 , Bibeale ea Sesotho)

Hobane Jesu ha a e-so ho khutle, Bakreste ha ba so fetohle hore ba tšoane le Eena—empa ho fetoha joalo ke karolo ea morero (bapisa le 1 Ba-Korinthe 15:50-53). Ho ntse ho e-na le sephiri mabapi le hore na re tla shebahala joang (1 Bakorinthe 13:12), empa morero oa Molimo o kopanyelletsa bomolimo (Baroma 8:29; Liketso 17:29; Mattheu 5:48; :15).

Mathoasong a lekholo la bobeli la lilemo, Ignatius oa Antioke o ile a ngola:

Hobane ha ke rate ho le etsa jwalokaha ke kgahlisa batho, empa e le hore ke kgahlise Modimo, jwalokaha le lona le mo kgahlisa. Hobane ha ke sa tla ba le monyetla o joalo [o mong] oa ho fihlela ho Molimo ... ke lokeloa ke tlhomphe ea mosebetsi o molemonyana ... Ho molemo ho tloha lefatšeng ho ea ho Molimo, hore ke tsohele ho Eena hape. ... Ntumelleng hore ke be dijo tsa dibatana, tseo ka tsona ke tla newa hore ke fihle ho Modimo ... Ke lakatsa seno sa Modimo, e leng madi a hae, e leng lerato le sa boleng le bophelo bo sa feleng. (Ignatius. Lengolo le eang ho Baroma, Likhaolo 2,4).

Ke yena monyako wa Ntate, oo ka wona ho kenang Abrahamama, le Isaaka, le Jakobo, le baporofeta, le baapostola, le Kereke. Tsena tsohle li na le sepheo sa tsona ho fihlela bonngoe ba Molimo (Ignatius. Lengolo le eang ho Baroma, Khaolo ea 9).

Kahoo, Ignatius o ile a ruta hore pakane ea batho ba Molimo e ne e le ho etsa molimo le ho etsa mosebetsi o molemonyana, oa ka ho sa feleng.

Hamorao lekholong la bobeli la lilemo, Theophilus oa Antioke o ile a ngola:

Ba batlang bosafeleng, ka ho mamella ho etsa hantle, o tla ba nea bophelo bo sa feleng, le thabo, le kgotso, le phomolo, le bongata ba dintho tse molemo, tse sa kang tsa bona ka leihlo, kapa tsebe ho di utlwa, tse sa kang tsa kena pelong ya motho. ho ima. (Theophilus. Ho Autolyucus, Buka ea I, Khaolo ea 14)

Ka baka leo, ha motho a ne a bōptjoa lefatšeng lena, ho ngoliloe ka mohlolo ho Genese, joalokaha eka o behiloe habeli Paradeiseng; e le hore e 'ngoe e phethahale ha a behoa moo, 'me ea bobeli e tla phethahala ka mor'a tsoho le kahlolo. Etsoe feela joalokaha sejana ha se ntse se bōptjoa se e-na le sekoli se itseng, se tsosolosa kapa se etsoa bocha, e le hore se ka fetoha se secha 'me se feletse; le ho motho ho hlahela jwalo ka lefu. Gobane ka mokgwa o mongwe, goba ka mokgwa wo mongwe, o a robja, gore a tsoge a phetše ka tsogo; Ke bolela ho hloka sekodi, le ho loka, le ho se shwe. ...

Hobane hoja a ne a mo entse ea sa shoeng ho tloha tšimolohong, o ka be a mo entse Molimo ... e le hore, haeba a sekamela linthong tse sa shoeng, a boloka taelo ea Molimo, **a ka amohela ho se shoe ho eena, 'me o lokela ho fetoha. Modimo** ... Hobane Modimo o re neile molao le ditaello tse halalelang; 'me e mong le e mong ea bolokang tsena a ka bolokeha,' me, ho fumana tsoho, a ka rua ho se bole (Theophilus of Antioch. To Autolyucus, Buka ea 2, Khaolo ea 26, 27, leq. 105).

o tla phonyoha dikotlo tse sa feleng, mme a ka bolelwa hore o lokelwa ke bophelo bo sa feleng bo tswang ho Modimo. (Theophilus. Ho Autolyucus, Buka ea II, Khaolo ea 34)

Empa ba rapelang Molimo o sa feleng, Ba tla rua bophelo bo sa feleng, (Theophilus. To Autolyucus, Buka II, Khaolo ea 36).

Mme re ithutile molao o halalelang; empa re na le mofani oa molao eo e leng Molimo oa sebele, ea re rutang ho etsa ho lokileng, le ho tšaba Molimo, le ho etsa hantle. (Theophilus. Ho Autolyucus, Buka ea III, Khaolo ea 9)

Kahoo, Theofilase o ile a ruta borapeli ba bomolimo le ho etsetsa bao e neng e le Bakreste ba sebele hantle.

Lekholong la boraro la lilemo, mohalaleli oa Roma e K'hatholike le Mobishopo Hippolytus oa Roma o ile a ngola:

Ntate oa bosafeleng o ile a romela Mora ea sa shoeng le Lentsoe lefatšeng, ea ileng a tla ho motho ho mo hlatsoa ka metsi le ka Moea; mme Yena, ha a boela a re tswalla ho se boleng ha moya le mmele, a budulela ka ho rona moya (spirit) wa bophelo, mme a re apesa ka moya o sa boleng. Ka hona, haeba motho a fetohile ea sa shoeng, e tla be e le Molimo hape. 'Me haeba a entsoe Molimo ka metsi le ka Moea o Halalelang ka mor'a ho tsosolosa ha lera o fumanoa hape e le mojalefa-'moho le Krete ka mor'a tsoho ea bafu (Hippolytus. The Discourse on the Holy Theophany, Khaolo ea 8).

Hobane, ka ho hatela pele bokhabaneng, le ho finyella lintho tse molemonyana, "ho hahamalla linthong tsa pele," (Ba-Filippi 3:13 , NW] ho ea ka lentsoe la Pauluse ea hlohonolofalitsoeng, re nyolohela botleng bo phahameng ka ho fetisisa. Leha ho le joalo, ke bolela botle ba moea, e le hore le ho rōna hamorao ho ka thoe, "Morena o ne a lakalitse botle ba hao haholo." (Hippolytus. Likhechana tse tsoang ho Scriptural Commentaries of Hippolytus)

Kahoo, Hippolytus o ile a ruta thuto ea bomolimo le hore Bakreste, ka ho hatela pele bokhabaneng, ba fumana lintho tse molemonyana.

Lekholong la 4th, mohalaleli oa Greco-Roman le Mobishopo Ambrose oa Milan o ile a ruta:

Eaba Moroetsana oa emola, 'me Lentsoe la fetoha nama hore nama e ka fetoha Molimo (Ambrose oa Milan. Mabapi le Boroetsana (Buka I, Khaolo ea 11).

Lekholong la ^{bo4} la lilemo, mohalaleli oa Greco-Orthodox le Mobishopo John Chrysostom o ile a ngola:

... monna a ka fetoha Modimo, le ngwana wa Modimo. Hobane rea bala, "Ke itse, Le melimo, 'me kaofela le bana ba Ea Holimo-limo" (John Chrysostom. Homily 32 on the Acts of the Apostles).

Ho rapela Molimo ho ne ho utloisisoa e le pakane ea batho ho tloha bonyane mehleng ea Jesu.

Sephiri sa Morabe?

Batho ba na le mebala e sa tšoaneng, libōpeho le chebahalo.

Ha ho morabe o fetang morabe ofe kapa ofe.

Batho ba bangata ba phela linaheng tseo merabe ea bona e busang ho tsona. Ba ithuta lithuto tse fapaneng.

Batho ba bang ba phela linaheng tseo morabe oa bona o khetholloang haholo. Ba ithuta lithuto tse fapaneng.

Tse ling ke motsoako oa merabe e fetang bonngoe. Ba ithuta lithuto tse fapaneng.

Batho ba bang ba lula linaheng tse amohelang merabe e mengata haholoanyane. Ba ithuta lithuto tse fapaneng.

'Me ho na le liphapang lipakeng tsa maemo ao, a etsang hore motho a ithute lithuto tse fapaneng.

Kaofela re tsoa ho Adama le Eva (Genese 3:20), 'me hamorao re tsoa litloholong tsa mora oa Noe le basali ba bona.

Leha ho ne ho e-na le li-hominids tsa mefuta e fapaneng pele ho Adama le Eva, batho bohle ba sejoale-joale ba tsoa ho Adama le Eva—ka hona, e, kaofela re karolo ea moloko oa batho, ho tsoa lelapeng la Adama le Eva.

Testamente e Ncha e bua ka “sephiri har’a Balichaba” (Bakolose 1:27).

Sebaka sa pele seo re kopanang le sona lentsoe Balichaba ke ho Genese 10 moo e bontšang hore ka mor’a moroallo, bana ba Noe ba ile ba ba le bana 'me ba fallela libakeng tse fapaneng 'me e ne e le baholo-holo ba merabe e fapaneng le merabe e mengata.

Ho latela pono ea pholoho, ha ho na phapang pakeng tsa Mojuda kapa Molichaba, Moiseraele kapa eo e seng Moiseraele (Bakolose 3:9-11), “hobane ha ho leeme ho Molimo” (Ba-Roma 2:11). “Ba tla tsoa bochabela le bophirimela, leboea le boroa, 'me ba tla lula 'musong oa Molimo.”— Luka 13:29 .

Ho se ho boletsoe, ke hobane'ng ha mefuta e sa tsoaneng?

Ha e le hantle, seo se atisa ho fella ka hore batho ba be le mekhoha e fapaneng ea phihlelo.

Empa ho thoe'ng ka batho ka bomong, eseng lihlopha tsa batho feela?

Leano la Molimo le nka LINTHO TSOHLE tsa liphihlelo tsa hau (Ba- Galata 6:7-8; Baheberu 6:10; Pesaleme ea 33:11-15).

Bibele e bolela hore feela joalokaha 'mele o e-na le litho tse kang matsoho le mahlo le litho tsa ho fofonela, ho utloa le lintho tse ling kaofela 'meleng li na le karolo:

¹⁴ Etsoe 'mele hase setho se le seng empa ke tse ngata.

¹⁵ Haeba leoto le ka re: “Kaha ke se letsoho, ha ke karolo ea ’mele,” na ha e le hantle hase karolo ea ’mele? ¹⁶ Haeba tsebe e ka re: “Kaha ke se leihlo, ha ke karolo ea ’mele,” na ha e ka ba ea ’mele ka lebaka leo? ¹⁷ Hoja mmele wohle e ka be e le leihlo, kutlo e ka be e le kae? Hoja tsohle di ne di utlwa, ho fofonela ho ka be ho le kae? ¹⁸ Empa jwale Modimo o behile ditho, se seng le se seng sa tsona, mmeleng kamoo o ratileng kateng. ¹⁹ Mme fa tsotlhe e ka bo e le tokololo e le nngwe fela, mmele o ka bo o le kae?

²⁰ Empa joale, ho na le litho tse ngata, empa 'mele o mong. ²¹ Leihlo le ke ke la re ho letsoho, “Ha ke u hloke”; leha e le hlooho ho maoto, ha e re: “Ha ke le hloke.” ²² Che, empa haholo-holo litho tsa 'mele tse bonahalang li fokola haholo ke tsona tse hlokahalang. ²³ Mme ditokololo tsa mmele tse re akanyang gore ga di tlotlege thata, mo go tsone re di naya tlotlo e kgolo; mme dikarolo tsa rona tse dintle di na le boingotlo bogolo go feta, ²⁴ mme dikarolo tsa rona tse dintle ga di tlhokege. Empa Molimo o thehile 'mele, o file setho se haellang tlhomphe e kholoanyane, ²⁵ hore ho se ke ha e-ba le karohano 'meleng, empa hore litho li hlokomelane ka tsela e tšoanang. (1 Bakorinthe 12:14-26)

Hlokomela hore le leng la mabaka a ho ba le liphapang ke hore re tle re be le tlhokomelo e tšoanang ho e mong-ho bolela hore liphapang li reretsoe ho re thusa ho fana ka lerato ka litsela tse fapaneng.

Hona joale, ba bang ba ka 'na ba re ho thata haholoanyane ho phela haeba u le morabe o itseng, bolelele, bo fokolang, joalo-joalo.

Mme ka ditsela tse ding hoo ke nnete.

Leha ho le joalo, eo ke karolo ea morero:

²⁷ Empa Molimo o ikhethetse lintho tse boaatla tsa lefatše hore o hlabise ba bohale lihlong; (1 Bakorinthe 1:27)

Molimo o entse batho ba mebala e sa tšoaneng, libōpeho, joalo-joalo hore e be karolo ea 'mele o le mong (Baroma 12:4-5; 1 Bakorinthe 12:12-14).

Bohle ba tla ba le monyetla oa ho bolokeha.

Bohle ba amohelang mpho eo ba tla khona ho fana ka lerato ka tsela e khetheleng ho etsa hore bophelo bo sa feleng bo be molemo bakeng sa bona le ba bang kaofela—ho ba le merabe e sa tšoaneng, merabe, le ponahalo e sa tšoaneng mehleng ena ho tla tlatsetsa hore mehla e tlang ea bosafeleng e be molemo ho feta kamoo e neng e tla ba kateng. na le.

Sebetsa ho Etsa se Molemo

Solomone o ile a ngola hore batho ba lokela ho nahana ka mosebetsi oa Molimo (Moeklesia 7:13). Batho ba bangata ha ba utloise mosebetsi oa Molimo kapa ba o nka hantle—empa ba lokela (bapisa le Mattheu 6:33). Ho na le mosebetsi o lokelang ho etsoa hona joale ho tšehetsa (Mattheu 24:14, 28:19-20; Ba-Roma 9:28; 2 Ba-Korinthe 9:6-8; Tšenolo 3:7-10). Mme seo se molemo ho se etsa (bapisa le 2 Bakorinthe 9:6-14; Tšenolo 3:7-13).

Ka makhetlo a fetang mashome a mabeli (NKJV) Bibe e bua ka ho toba ka ho “etsa hantle.” Re etsa hantle ka ho sebeletsa ho thusa ba bang. Re etsa se molemo ka ho rata Molimo le baahelani ba rōna (Matheu 22:37-39)—batho ba bang.

Bakreste ba lokela ho tšehetsa mosebetsi oa Molimo oa ho finyella ba bang (Matheu 24:14, 28:19-20; Baroma 10:15, 15:26-27).

Sepheo sa mosebetsi ke ho ntlafatsa lintho:

⁵ Merero ea ea khothetseng e tlisa nala, (Liproverbia 21:5a)

²³ Mosebetsing oohle ho na le phaello (Liproverbia 14:23).

²³ Mosebetsing oohle ho na le molemo (Liproverbia 14:23 , Young’s Literal Translation)

Ho sebetsa ho lokela ho fana ka molemo (monyetla) ho bohle.

Moapostola Pauluse o ile a ngola:

¹² Ka baka leo, baratua ba ka, kamoo le ’nileng la mamela ka mehla, e seng ka ho ba teng ha ka feela, empa haholo-holo ha ke le sieo, sebeletsang poloko ea lōna ka tšabo le thothomelo; ¹³ hobane ke Modimo ya sebetsang ka ho lona ho rata le ho etsa ka ho rata ha wona. (Bafilipi 2:12-13)

Re lokela ho sebeletsa thato ea Molimo—e leng ho eketsa lerato le ho ntlafatsa bosafeleng.

Molimo o na le mosebetsi bakeng sa e mong le e mong oa rona:

¹⁵ O tla bitsa, mme ke tla o araba; O tla lakatsa mosebetsi wa matsoho a Hao. (Jobo 14:15)

LE WENA, o mosebetsi wa matsoho a Modimo! O na le morero bakeng sa hau mme o kenyelletsa ho etsa mosebetsi oa ho thusa ho ntlafatsa bosafeleng.

Sengoli Maria Popova o ile a hlokomela se latelang:

Sephiri sa hore na ke eng e etsang hore uena le bongoaneng ba hau u be motho a le mong ho sa tsotellehe liphetoho tsa bophelo bohle, ke e 'ngoe ea lipotso tse thahasellisang ka ho fetisisa tsa filosofi. (Popova M. Grace Paley ka Bonono ba ho Hōla Batho ba Holileng. Likhetho tsa Boko, La 3 Loetse 2015)

Le hoja seo e le sephiri ho ba bangata, hase sephiri ho Molimo. Molimo o sebetsa le rōna bohle ho re thusa hore re be molemo ka ho fetisisa kamoo re ka khonang. Le ho thusa ba bang.

Nahana hore lebaka la ho qapa lintho hangata ke ho ntlafatsa lintho.

Lebaka leo ka lona Molimo a ileng a “qapela” batho e ne e le ho ntlafatsa bosafeleng.

Pauluse le Barnabase ba re:

¹⁸ Modimo o tsejwa ke mesebetsi yohle ya hae ho tloha bosafeleng. (Liketso 15:18)

Molimo o bopile batho mme a ba bea lefatšeng lena e le karolo ea morero oa hae bakeng sa mesebetsi o motle:

⁸ Hobane le bolokehile ka mohau, ka tumelo, mme e seng ho lona; ke mpho ya Modimo, ⁹ e seng ka mesebetsi, ho tle ho se be motho ya ithorisang. ¹⁰ Hobane re mesebetsi wa hae, re bopetswe ho Krete Jesu mesebetsi e molemo, eo Modimo o e lokisitseng pele hore re tsamaye ho yona. (Baefese 2:8-10)

Batho bohle?

Bohle ba amohelang leano la Molimo ba tla ntlafatsa bosafeleng. Mme bao e tla ba bohle ba kileng ba phela haese ba kgopo ba sa bakeng ho loka (bakeng sa dintlha tse ding ka seo, sheba buka ya rona ya mahala ya inthanete: *MPHO YA MPHO EA KAKARETSO EA Pholoho, Apokatastasis: Na Modimo o ka pholosa ba lahlehileng mehleng e tlang? poloko*).

Jesu o boletse hore ho na le sebaka bakeng sa e mong le e mong oa rona:

¹ “Le se ke la lumella lipelo tsa lōna hore li khathatsehe. O dumela ho Modimo; dumelang le ho Nna. ² Ka tlung ya Ntate ho na le dikamore tse ngata. Haeba ho ne ho se joalo, na nka be ke le boletse hore ke ea le lokisetsa sebaka? ³Mme etlare ha ke il’o le lokisetsa bodulo, ke tla kgutla, mme ke le amohele pela ka, le tle le be teng moo ke leng teng. (Johanne 14:1-3)

Sebaka bakeng sa lōna se bolela hore Jesu o tšepisa sebaka se tla u tsoela molemo ka ho fetisisa. Bakeng sa bokhoni ba hau. U se ke ua khathatseha ka hore u ke ke ua ba setho se thabileng le se kenyang letsoho sa ’Musu oa Molimo. Molimo o tšepahala ho phetha mesebetsi oo a o qalileng ho uena (bapisa le Bafilippi 1:6).

Morero oa Molimo bakeng sa batho o tla tšoarella ka ho sa feleng:

¹⁴ Ke a tseba hore tsohle tseo Modimo o di etsang, di tla ba teng ka ho sa feleng . (Moeklesia 3:14)

Bibele e bontša hore Jesu, ka Boeena, o tlile ho tla ntlafatsa:

⁶ ... Hape ke Mmuelli wa selekane se fetisang, se theilweng hodima dipallo tse fetisang ka molemo. (Baheberu 8:6)

Bakreste ba na le tšepo ea ho etsa se molemo—’me sena e lokela ho ba se tšelisang:

¹⁹ ... ho tlisoa tšepo e molemo, eo ka eona re atamelang Molimo. (Baheberu 7:19)

¹³ Bana beso, ha ke rate hore le hloke tsebo malebana le ba ithobaletseng, esere la hlomoha jwaloka ba bang ba se nang tshepo. ¹⁴ Hobane ekare ha re dumela hoba Jesu o shwele, a ba a tsoha, le ba robetseng ho Jesu, Modimo o tla ba tlisa le yena.

¹⁵ Etsoe sena ke seo re le bolellang sona ka lentsoe la Morena, hore rōna ba phelang ba ntseng ba le teng ho fihlela ho tleng ha Jehova ho hang ha re na ho etella pele ba ithobaletseng. ¹⁶Hobane Morena ka sebele o tla theoha lehodimong ka mohoo, ka lentswe la arekangeloi, le ka terompeta ya Modimo. Mme ba shwetseng ho Krete ba tla tsoha pele. ¹⁷ Joale rona ba phelang ba saletseng re tla nkeloa marung hammoho le bona ho ea kopana le Morena sebakeng. Mme ka hona re tla ba le Morena kamehla. ¹⁸ Ka hona, tšelisanang ka mantsoe ana. (1 Bathesalonika 4:13-18)

³⁴ ... le ntse le tseba hore le na le leruo le molemo ka ho fetisisa, le lulang le le teng. (Baheberu 10:34, Berean Literal Bible)

Molimo o bōpile sohle seo A se entseng e le hore bosafeleng bo be molemonyana. Ho tla ba molemo ka ho sa feleng (bapisa Jeremia 32:38-41).

Ho etsa hore lintho li re ntlafatse ho khahlisa Molimo, e leng ho leng molemo le ho feta. 'Me e, Molimo a ka khahlisoa (bapisa le Ba-Heberu 11:5, 13:16; 1 Petrose 2:19-20 SSO61SO - Na hoo ha ho molemo le ho Modimo?)

Molimo o bōpile seo a se entseng e le hore bosafeleng bo be molemo.

Ke ka hona a entseng bokahohle, ke ka hona a entseng banna le basali.

Morero oa Molimo o kenyeletsa bohle ba tlang ho ela hloko pitso ea Hae mehleng ena (bona hape: *Na Molimo oa U Bitsa?*) le ba bang mehleng e tlang (sheba hape le buka ea mahala ea inthanete: *MPHO EA KAKARETSE EA Pholoho. Apokatastasis: Na Molimo o ka pholosa ba lahlehileng? mehla e tlang?Makholo-kholo a mangolo a senola morero oa Molimo oa pholoho*).

Bakreste ba lokela ho utloisisa hore karolo ea bona ka bomong ke ho ntlafatsa bosafeleng.

Empa sena se TSHWANETSE ho etswa ka tsela ya Modimo.

¹² Ho na le tsela e bonahalang e lokile mahlong a motho, empa qetello ea eona ke tsela ea lefu. (Liproverbia 14:12; 16:25)

Ho na le batho ba nahanang hore ba ntlafatsa lefatše ka litsela tse ngata. 'Me ha feela e lumellana le litsela tsa Molimo, ka tšepo li joalo.

Leha ho le joalo, ho na le batho ba nahanang hore ba ntlafatsa lefatše ha ba ipelaetsa ka ho tšehetsa litokelo tsa ho ntša mpa le mefuta e sa tšoaneng ea boitšoaro bo bobele e nyatsuoang ke Bibe.

Ho na le batho ba nahanang hore ba ntlafatsa lefatše ha ba buella mekhoha ea bohetene e le molemo.

Ka masoabi, batho ba bangata baa ikholisa le ho tšepa pono ea ba bang, lineano tsa khale, litakatso tsa bona, le/kapa lipelo tsa bona holima Bibehe. Leha ho le joalo, lengolo lea lemosa:

⁹ “Pelo e mano ho fetisa tsohle, e bolile hampe; Ke mang ea ka e tsebang? ¹⁰ Nna, Morena, ke lekola pelo, ke leka kelello, le ho nea e mong le e mong ho ya ka metsamao ya hae, ho ya ka ditholwana tsa diketso tsa hae. (Jeremia 17:9-10)

Na u na le pelo e ikemiselitseng ho etsa lintho ka tsela ea Molimo?

Ehlile? Ka 'nete?

Ka tšepo u etsa joalo.

Le hoja Molimo a batla hore batho ba etse se molemo, ba lipelo li bolotsana ha ba etse joalo:

²⁰ Ya pelo e bolotsana ha a bone molemo, mme ya leleme le kgopo o wela bobeng. (Liproverbia 17:20)

Le ha lintho li bonahala li le thata ho ea ka pono ea nama, tšepa Molimo:

⁹ Oho, tshabang Jehova, lona bahalaledi ba hae! Ba mo tshabang ha ba hloke letho. ¹⁰ Litau tse nyenyane lia hloka 'me li lapa; Empa ba batlang Jehova ba ke ke ba hloka letho le molemo. (Pesaleme ea 34:9-10)

³¹ “Ka hona le se ke la tšoenyeha, la re, ‘Re tla ja’ng? kapa 'Re tla noa'ng?’ kapa 'Re tla apara'ng?’
³² Hobane ntho tseo tsohle baditjhaba ba di batla. Etsoe Ntat’a lōna oa leholimo oa tseba hore le hloka lintho tse na tsohle. ³³ Empa le batle pele mmuso wa Modimo le ho loka ha wona, mme ntho tseo tsohle le tla di ekeletswa. ³⁴ Ka hona le se ke la tšoenyeha ka letsatsi la hosasane, kaha hosasane le tla itšoenye ka tsa lona. Letsatsi le lekaneng khathatso ea lona. (Matheu 6:31-34)

Ho eketsa bokhoni ba hau bakeng sa hau le ba bang, tšepa Molimo 'me u be le Eena e le moeletsi oa hau oa ho etsa liqeto:

⁵ Tšepa Jehova ka pelo ea hao eohle, u se ke ua itšetleha ka kutloisiso ea hao; ⁶ Mo ditseleng tsohle tsa hao o ipolele yena, mme o tla o tsamaisa ditseleng tsa hao. ⁷ U se ke ua ipona bohlahe; Tšaba Jehova, u furalle bobe. ⁸ E tla ba bophelo bo botle nameng ea hao, le matla masapong a hao. (Liproverbia 3:5-8)

U se ke ua ipona bohlahe hoo u ke keng ua tšepa Molimo ka ho feletseng.

O tla ba betere ha o tshepa Modimo.

Sebetsa le ho tšehetsa mosebetsi oa Molimo ho finyella ba bang.

6. Ho na le Morero oa Nako e telele

Joale Molimo ke “Ea Phahameng ka ho Fetisisa Ea lulang ka ho sa feleng, eo lebitso la hae e leng le Halalelang” (Esaia 57:15).

Bakreste, joaloka majalefa a Molimo hona joale le bana ba sebele ba Molimo ba tlang ho tlotlisoa le eena haufinyane (Ba-Roma 8:16-17), qetellong ba tla etsa ntho e tšoanang. Bakreste ba tla phela ka ho sa feleng (leha ho le joalo, ho fapana le Molimo, bohle re tla be re e-na le qalo).

Molimo, ka Boeena, o na le morero oa nako e telele kelellong:

²⁰ Hobane pōpo e ile ea behoa tlas'a lefeela, eseng ka ho rata, empa ka lebaka la Ea ileng a e beha tlas'a tšepo. ²¹ hobane le tsona tse bōpiloeng li tla lokolloa bokhobeng ba tšenyeho, li tle li be le tokoloho e khanyang ea bana ba Molimo. ²² Etsoe rea tseba hore pōpo eohle e ntse e tsoela pele ho bobola le ho ba bohlokong ba pelehi hammoho ho fihlela joale. ²³ Eseng hoo feela, empa le rona ba nang le dithakangwaha tsa Moya, le rona re fehelwa kahare ho rona, re letetse ka tjantjello ho bewa bana, e leng topollo ya mmele ya rona. ²⁴ Etsoe re pholositsoe ka tšepo ena, empa tšepo e bonoang hase tšepo; gonne ke ka ntlha yang fa motho a sa solofela se a se bonang? ²⁵ Empa haeba re tšepile seo re sa se boneng, re se lebella ka tiisetso. (Baroma 8:20-25)

Molimo o tsebile hore ho tla ba le mathata ka har'a pōpo ea Hae, empa O na le morero.

Hlokomela liphetolelo tse tharo tsa Jeremia 29:11:

¹¹ Etsoe ke tseba merero eo ke e rerileng bakeng sa lōna,” ho bolela Jehova, “me ke rera ho le atlehisa, eseng ho le ntša kotsi, merero ea ho le fa tšepo le bokamoso. (Jeremia 29:11 , NIV)

¹¹ Hobane ke tseba mehopollo eo ke e nahanneng ka lona, ho bolela Jehova, mehopollo ya kgotso, e seng ya mahlomola, ho le nea qetello le mamello. (Jeremia 29:11 , Douay-Rheims)

¹¹ Etsoe ke tseba merero ea ka bakeng sa lōna,” ho bolela Jehova. “Ke merero e molemo, eseng ea tlokotsi, ho le fa bokamoso le tšepo. (Jeremia 29:11 , New Living Translation)

Ba bang ba qotsa Jeremia 29:11 e le bopaki ba hore Molimo o na le morero bakeng sa bona. Le hoja Molimo a e-na le morero bakeng sa bohle, ba bangata ha ba nahane ka temana eo.

Hlokomela seo Bibe e se rutang:

¹¹ Hobane ke tseba mehopollo eo ke e nahanneng ka lona, ho bolela Jehova, mehopollo ya kgotso, e seng ya bobo, ho le nea bokamoso le tšepo. ¹² Joale le tla ipiletsa ho 'na 'me le ee le nthapele, 'me ke tla le mamela. ¹³ Mme le tla mpatla, mme le tla Mphumana, ha le mpatla ka dipelo tsa lona tsohle. ¹⁴ Ke tla fumanoa ke lōna, ho bolela Jehova, 'me ke tla le khutlisa kholehong ea lōna; Ke tla le bokella lichabeng tsohle le libakeng tsohle tseo ke le leleketseng ho tsona, ho bolela Jehova, 'me ke tla le tlisa sebakeng seo ke tla le isoa kholehong ho sona. (Jeremia 29:11-14)

Hlokomela hore morero e ne e le ho lelekoa naheng. Ho ba moeti, ho ba moeti. Kahoo, rona balumeli ha rea lokela ho makala hore ebe ha re tšoanelehe kamehla. Nahana hape ka seo moapostola Petrose a se ngotseng:

⁹ Empa lona, le moloko o kgethilweng, baprista ba marena, setjhaba se halalelang, setjhaba sa hae se kgethehileng, hore le tle le bolele dithoko tsa ya le bitsitseng ho le ntsha lefifing ho le kenya leseding la hae le hlolang; ¹⁰ bao pele le neng le se setjhaba, empa jwale le setjhaba sa Modimo, le neng le sa hauhelwe, empa jwale le hauhetswe.

¹¹ Baratuwa, ke a le rapela le le bajaki le bajaki, hore le ile ditakatso tsa nama tse lwantshang moya, ¹² le be le motsamao o hlomphehang hara baditjhaba, e le hore, ha ba le bua hampe, le le baditjhaba, ba tle ba bone mesebetsi ya lona e metle eo ba e bonang. tlotlisang Molimo ka letsatsi la ho etela. (Bala 1 Petrose 2:9-12.)

¹⁷ Hobane nako e fihlile ea hore kahlole e qale ka tlung ea Molimo; mme ha e qala ka rona pele, bofelo ba ba sa utlweng molaetsa o molemo wa Modimo e tla ba bofe? ¹⁸ Jwale—“ Haeba ea lokileng a pholoha ka thata, ea khopo le moetsalibe ba tla hlaha hokae?” (Bala 1 Petrose 4:17-18.)

²⁸ Mme re a tseba hore dintho tsohle di sebetsa hammoho molemong wa ba ratang Modimo, e leng ba bitsitsweng ho ya ka morero wa wona. (Baroma 8:28)

Ka linako tse ling rea ferekana, empa nahana ka mangolo a rutang:

²⁴ “Nthute, ’me ke tla khutsa; U etse hore ke utloisise moo ke fositseng teng. (Jobo 6:24)

⁸ “Hobane menahano ya ka hase menahano ya lona, mme ditsela tsa lona hase ditsela tsa ka,” ho rialo Morena. ⁹ “Etsoe joalokaha leholimo le phahame holimo ho lefatše, kahoo litsela tsa ka li phahametse litsela tsa lōna,+ le menahano ea ka e phahametse menahano ea lōna. (Esaia 55:8-9)

Dumela mme o utlwisise hore Modimo o na le morero mme ha a etse diphoso. E-ba le tumelo (sheba le bukana ea rona ea mahala ea inthanete: *Tumelo bakeng sa Bao Molimo a Ba bitsitseng le ho ba Khethela*).

U tla phela hamolemonyana ka lebaka la mathata ao haeba u tšepa Molimo (Baheberu 12:5-11; Liproverbia 3:5-8). Mme ha le bitsitswe, le kgethilwe, le tshpahala mehleng ena (Tshenolo 17:14), le tla busa lefatsheng le le marena le baprista (Tshenolo 5:10) le Jesu nakong ya dilemo tse sekete (Tšenolo 20:4-6). . O tla kgona ho ruta batho tsela ya ho phela hantle ho ba thusa dilemong tse sekete le ka Letsatsi le Lehola la ho Qetela (bapisa le Esaia 30:21).

Utloisisa hore Ntate le Mora ba hlokofofatsa ke libe tsa batho (bapisa le Genese 6:5-6), hammoho le mahlomola ao Jesu a ileng a a etsa ho shoela libe tsa rōna (bapisa le 1 Petrose 4:1). Jesu o ile a ithaopela ho ipeha boemong bona (Johanne 10:18), empa a etsa joalo ho ntlafatsa bosafeleng.

Ho na le lithuto tseo re lokelang ho ithuta tsona bophelong bona e le hore re ka aha mofuta oa semelo se tla re thusa ho ntlafatsa bosafeleng.

¹Ka baka leo, ha re beilwe ba lokileng ka tumelo, re na le kgotso le Modimo ka Morena wa rona Jesu Krete, ² eo ka yena re nang le katamelo ka tumelo mohaung ona oo re emeng ho wona, mme re ithorisa ka tshepo ya kganya ya Modimo. ³ Mme e seng hoo feela, empa hape re ithorisa ka matshwenyeho, ka ho tseba hore matshwenyeho a hlahisa mamello; ⁴ mamello ke boikaketsi; le semelo, tšepo. (Baroma 5:1-4)

⁵ Empa hape ka lebaka lena, ha le ntse le ikitlaetsa ka hohle, le eketse tumelong ea lōna bokhabane, bokhabane tsebong, ⁶ tsebong boitšoaro, boitšoarong tiisetso, mamellong ea borapeli, ⁷ borapeling ba lerato la bara ba motho, le leratong la bara ba motho. . ⁸ Etsoe haeba lintho tsena li le teng ho lōna 'me li ngatafala, le ke ke la ba ba nyopa kapa ba sa beheng tsebong ea ho tseba Morena oa rōna Jesu Krete. (Bala 2 Petrose 1:5-8.)

Mohlomong ha u nahane hore u rua molemo mathateng le litekong, empa haeba u Mokreste, u lokela ho etsa joalo.

Ela tlhoko sengwe se moswi Herbert W. Armstrong a neng a se kwala:

KE HOBANE'NG ha Molimo 'Mōpi a ile a beha MOTHO lefatšeng? Bakeng sa morero o phahameng ka ho fetisisa oa Molimo oa ho itlhahisa hape—oa ho intša bocha, joalokaha eka ke ka sepheo se seholo sa ho bopa semelo se lokileng sa bomolimo, qetellong ho bana ba limilione ba se nang palo ba tsoetsoeng le ba tsoetsoeng bao e tla ba batho ba Molimo, litho tsa lelapa la Molimo. Motho o ne a lokela ho ntlafatsa lefatše le bonahalang joalokaha Molimo a mo file lona, a phethela pōpo ea lona (eo mangeloi a neng a etsa sebe a neng a hanne ka boomo ho e etsa) 'me, ka ho etsa joalo, A BUSE PUSO EA MOLIMO, ka MOKHOA oa bophelo oa Molimo; mme ho feta moo, tshebetsong yona ena HO FELLA PPO YA MOTHO ka ho ntshetsa pele Semelo sa Modimo se halalelang, se lokileng, ka tumello ya motho. Hang ha semelo sena se phethehileng le se lokileng se kentswe ka ho motho, mme motho a sokoloha ho tloha nameng e shwang ho ya moyeng o sa shweng, jwale ho tla tla MOKHOA OA MOTHO O SA BOLETSENG--motho ya TSWALWENG KA LELAPA la Modimo la bomodimo, a busetsa puso ya Modimo lefatsheng, le ho nka karolo ho phetheng PPO holim'a sebaka sohle se sa feleng sa LEFATŠE! ... Molimo o tla be a lkatisitse ka makhetlo a limilione! Kahoo, ka letsatsi la botšelela la beke eo ea pōpo e ncha, Molimo (Elohim) o ile a re, "A re etse motho ka setšoantšo sa rōna, ka sebōpeho sa rōna" (Genese 1:26). Motho o entsoe hore (ka tumello ea hae) a be le kamano e khethehileng le Moetsi oa hae! O ne a entswe ka sebopeliso le sebopeliso sa Modimo. O ile a fuoa moea (motho oa sebopeliso) ho etsa hore kamano e khonehe (Armstrong HW. *Mystery of the Ages*. Dodd Mead, 1985, pp. 102-103).

Sepheo sa ho haha sebopeliso ke ho ba betere le ho khona ho sebeletsa betere.

Re haha botho joang?

Ha e le hantle, tsela e molemohali ke ka ho Mo mamela.

Mme seo se molemong wa rona.

¹⁹ Kajeno ke bitsa leholimo le lefatše + e le lipaki khahlanong le lōna, + tsa hore ke behile ka pel'a lōna bophelo le lefu, tlhohonolofatso le thohako; ka baka leo, ikgetheleng bophelo, le tle le

phele, lona le ditloholo tsa lona; ²⁰ hore o rate Jehova, Modimo wa hao, o mamele lentswe la hae, o mo kgomarele, hobane ke yena bophelo ba hao, le bolelele ba matsatsi a hao; le tle le ahe lefatsheng leo Jehova a hlapanyeditseng bontata lona Abrahama, le Isaaka, le Jakobo, hore o tla le nea bona. (Deuteronomo 30:19-20)

¹² “Jwale, wena Iseraele, Morena Modimo wa hao, o batla eng ho wena, haese hore o tshabe Jehova, Modimo wa hao, o tsamaye ditseleng tsohle tsa hae, o mo rate, o sebeletse Jehova, Modimo wa hao, ka pelo ya hao yohle, le ka dipelo tsa hao tsohle. moya, ¹³ le ho **boloka ditaello tsa Jehova le ditaello tsa hae tseo ke o laelang tsona kajeno bakeng sa molemo wa hao ?** (Deuteronomo 10:12-13)

Hlokomela hore Molimo o fane ka litaello molemong oa rōna.

U ka 'na ua re seo se ne se le Testamenteng ea Khale, 'me lerato ke lona la bohlokoa.

Ho isa tekanyong u tla be u nepile.

Ho isa tekanyong e itseng?

E, ho isa tekanyong eo u ikemiselitseng ho utloa litaello tsa Molimo, tseo e leng melao e lerato molemong oa rōna, u tla be u nepile.

Jesu o ile a ruta:

¹⁵ Ha le nthata, le boloke melao ya ka. (Johanne 14:15)

⁹ “Joale ka ha Ntate a nthatile, le 'na ke le ratile; dulang leratong la Ka. ¹⁰ Ha le boloka melao ya ka, le tla dula leratong la ka, jwalokaha le nna ke bolokile ditaello tsa Ntate, mme ke dutse leratong la hae. (Johanne 15:9-10)

Molimo o ile a re rata 'me a re etsa e le hore re ka amohela le ho rua molemo leratong leo. Khetho e 'ngoe le e 'ngoe e nepahetseng ea Bebele, qeto e nepahetseng, le ketso e nepahetseng eo re e etsang li re thusa ho aha semelo. Sena se tla re thusa ka borōna hammoho le ba bang.

Moapostola Pauluse o ile a ngola:

¹ Etsise nna, jwalokaha le nna ke etsisa Krete. (1 Bakorinthe 11:1)

¹² ... molao hase oa tumelo, empa “motho ea o etsang o tla phela ka oona”. (Bagalata 3:12)

¹² ... taelo e halalelang, e lokileng, e molemo. (Baroma 7:12)

Ba tlang ho etsisa Jesu ka 'nete ba tla hola mohaung le tsebong ea Jesu ka ho sa feleng (2 Petrose 3:18) ho fana ka lerato hamolemo.

Moapostola Jakobo le Jesu ba boletse hore lerato le hokahane le melao ea Molimo:

⁸ Haeba ruri le phethahatsa molao oa borena ho ea ka Lengolo o reng: “U rate oa heno joalokaha u ithata,” le etsa hantle; ⁹ empa ha le leeme, le etsa sebe, mme le ahlolwa ke molao jwalokaha le le batlodi. ¹⁰ Hobane mang kapa mang ea bolokang molao oohle, empa a khoptjoa ntlheng e le 'ngoe, o molato ho tsohle. ¹¹ Etsoe ea ileng a re: “U se ke ua feba,” hape o itse: “U se ke ua bolaea.” Jwale, ha o sa febe, empa o bolaya, o fetohile motlodi wa molao. (Jakobo 2:8-11)

³⁷ Jesu a re ho eena: U tla rata Jehova, Molimo oa hao, ka pelo ea hao eohle, le ka moea oa hao oohle, le ka kelello ea hao eohle. ³⁸ Ena ke eona taelo e khōlō, ea pele. ³⁹ 'Me oa bobeli o tšoana le ona: 'Rata oa heno joalokaha u ithata.' ⁴⁰ Litaelong tsena tse peli ho itšetlehile Molao oohle le Baprofeta.” (Matheu 22:37-40)

Sepheo sa litaelo ke ho bontša lerato (1 Timothea 1:5), ho re ntlafatsa le ho thusa ba bang hore ba be betere.

¹³ A re utloeng qetello ea taba kaofela:

Tšaba Molimo, 'me u boloke litaelo tsa hae ,
Etsoe sena ke sona sohle sa motho.

¹⁴ Etsoe Molimo o tla tlisa mosebetsi o mong le o mong kahlolong,
esita le ntho e 'ngoe le e 'ngoe e patiloeng, ebang e ntle kapa e mpe. (Moeklesia 12:13-14)

Melao e Leshome e ne e se melao e hatellang kapa moroalo.

Ela hloko ho hong ho tsoa Testamenteng ea Khale le e Ncha:

¹⁸ Moo ho se nang tšenolo, batho ba lahla boitšoaro; Empa ho lehlohonolo ya bolokang molao. (Liproverbia 29:18)

³ Baratuo, le hoja ke ne ke labalabela ho le ngolla + mabapi le poloko eo re nang le eona hammoho, ho e-na le hoo ke ikutloa ke tlamehile ho le ngolla ho le khothatsa hore le loanele ka matla tumelo + eo e neng e behiloe bahalaleli hang ka ho feletseng. ⁴ Hobane ho na le batho ba bang ba keneletseng hara lona ka sekhukhu, e leng banna bao e leng kgale ba lokiseditswe tsuo eo ke tla e bolela, e leng batho ba kgopo, ba fetotseng mohau wa Modimo wa rona sebe, ba latolang Monghadi le Morena wa rona a nnotshi. , Jesu Krete. (Juda 3-4 , Bibe le ea Sesotho)

³ Etsoe sena ke lerato la Molimo, hore re boloke litaelo tsa hae. Mme ditaelo tsa Hae ha di boima. (1 Johanne 5:3)

Melao e Leshome ha se moroalo, empa ho e boloka ho thabisa motho.

Bophelong bona, Molimo o batla hore re phele bophelo bo atlehileng, bo thabileng—ho thabela bophelo bo botle, mosebetsi o boima, lenyalo le letle le bana ba thabileng. O tšepisa mahlohonolo le tšireletso e khethehileng ho ba batlang ho etsa thato ea Hae le ho boloka litaelo tsa Hae!

² Moratuwa, ke rapela hore o atlehe dinthong tsohle mme o phele hantle, jwalokaha moya wa hao o atleha. ³ Etsoe ke ile ka thaba haholo ha barab'abo rōna ba fihla 'me ba paka + 'nete e ho

uena, feela joalokaha u tsamaea 'neteng. ⁴ Ha ho letho le nthabisang ho feta ho utlwa hore bana ba ka ba tsamaya nneteng. (3 Johanne 2-4)

²⁶Bonang , kajeno ke bea lehlohonolo le thohako pela lona: ²⁷lehlohonolo , ha le ka utlwa ditaello tsa Jehova, Modimo wa lona, tseo ke le laelang tsona kajeno; ²⁸le thohako, ha le sa mamele ditaello tsa Jehova. Modimo wa lona, le mpe le kgelohe tsela eo ke le laelang yona kajeno (Deuteronomo 11:26-28).

¹⁹ Kajeno ke bitsa leholimo le lefatše + e le lipaki khahlanong le lōna, + tsa hore ke behile ka pel'a lōna bophelo le lefu, tlhohonolofatso le thohako; ka baka leo, ikgetheleng bophelo, le tle le phele, lona le ditloholo tsa lona; ²⁰ hore o rate Jehova, Modimo wa hao, o mamele lentswe la hae, o mo kgomarele, hobane ke yena bophelo ba hao, le bolelele ba matsatsi a hao; (Deuteronomo 30:19-20)

Ho phela ka tsela ea Molimo ho tlisa thabo e fetang feela menyaka ea nakoana. E tlisa tiisetso ha linako li le boima:

¹³ Ho lehlohonolo motho ea fumaneng bohlale, le motho ea fihletseng kutloisiso; ¹⁴ Etsoe phaello ea hae e molemo ho feta phaello ea silevera, le phaello ea bona e molemo ho feta khauta e hloekileng. ¹⁵ O bohlokoa ho feta liperela, ' me lintho tsohle tseo u ka li lakatsang li ke ke tsa bapisoa le eena. ¹⁶ Bolelele ba matsatsi bo letsohong la bona le letona, letlotlo le tlhompho letsohong la bona le letšehali. ¹⁷ Litsela tsa bona ke litsela tsa khahleho, ' me litsela tsohle tsa bona ke khotso. ¹⁸ Ke sefate sa bophelo ho ba bo tšoarang, 'me ho lehlohonolo bohle ba bo tšoarang. (Liproverbia 3:13-18)

¹⁵ Ho thaba batho bao Molimo oa bona e leng Jehova! (Pesaleme ea 144:15)

²¹ Ea nyelisang oa habo o etsa sebe; Empa ya hauhelang bafumanehi, o lehlohonolo. (Liproverbia 14:21)

¹⁴ Ho lehlohonolo motho ea hlonephang kamehla... (Liproverbia 28:14a)

⁵ Ho thaba eo Molimo oa Jakobo e leng thuso ea hae, + eo tšepo ea hae e leng ho Jehova Molimo oa hae, + ⁶ Ea entseng leholimo le lefatše, + leoatle le lintho tsohle tse ho tsona; Ea bolokang 'nete ka ho sa feleng (Pesaleme ea 146:5-6)

Ho phela ka tsela ea Molimo ho etsa hore re thabe e le kannete. Re lokela ho etsa joalo le ho rapella bohlale (Jakobo 1:5).

Melao e Leshome e ile ea tsebisoa ho rona ho thusa ho haha botho ka ho rona e le hore re tle re tsebe ho ba betere le ho etsa bosafeleng hantle. Re ka khona, bophelong bona, ho ntlafatsa bosafeleng ba rona haeba re mo tšepa ka 'nete.

Leha ho le joalo, ka lebaka la ho khopamisoa ho tsoa ho baeta-pele ba bolumeli, Moapostola Pauluse o ile a bululeloa hore a ngole ka "sephiri sa ho hloka molao" (2 Ba-Thessalonika 2:7). Ho ea ka Jesu, mehleng ena ea bofelo, tlōlo ea molao e tla eketseha 'me e etse hore lerato la ba bangata le tape (Matheu 24:12). Ka masoabi, sena se tla thusa ho lebisa nakong ea ho qetela "Sephiri sa Babylona e

Moholo" (Tšenolo 17:5)—'muso oa bolumeli o holim'a motse oa maralla a supileng (Tšenolo 17:9 ,18). Ho tseba haholoanyane ka seo le Melao e Leshome, sheba bukana ea mahala ea inthanete: *Melao e Leshome: Decalogue, Christianity, and the Beast* .

Leano la Modimo ke le Betere

Karolo ea ho qetela ea morero oa Molimo e tla ba betere ho feta karolo ea pele ea morero joalo ka:

⁸ Qetello ea ntho e molemo ho feta tšimoloho ea eona; (Moeklesia 7:8)

Leha ho le joalo, hlokomela phapang pakeng tsa ba belaelang Molimo le batho ba sebele ba Molimo:

¹³ "Mantsoe a lōna a 'nile a nkhahla ka matla , + ho bolela Jehova, " Empa le re: 'Re buile'ng khahlanong le uena? ¹⁴ Le itse, 'Ho sebeletsa Molimo ha ho thuse letho; Ho na le molemo ofe ha re boloka taelo ya hae, mme re tsamaile re le ba llang pela Jehova wa makgotla? ¹⁵ Ka baka leo, re re ba ikgohomolang, ba lehlohonolo, hobane ba etsang bokgopo ba tla tsoha; Ba bile ba leka Molimo 'me ba tsamaea ba lokolohile.' "

¹⁶ Joale ba tšabang Jehova ba buisana, 'me Jehova a mamela 'me a ba utloa; Kahoo buka ea khopotso ea ngoloa ka pel'a hae bakeng sa ba tšabang Jehova + le ba thusang ka lebitso la hae.

¹⁷ "E tla ba ba ka," ho bolela Jehova oa mabotho, "ka letsatsi leo ke tla ba etsa mahakoe a ka a bohlokoa. Ke tla ba qenehela joalokaha monna a qenehela mora oa hae ea mo sebeletsang." + ¹⁸ Joale le tla boela le khetholle pakeng tsa ea lokileng le ea khopo, pakeng tsa ea sebeletsang Molimo le ea sa o sebeletseng. (Malakia 3:13-18)

Hlokomela boprofeta bo latelang:

⁶ Hobane re tswaletswe Ngwana, re neilwe Mora; Mme mmuso o tla ba lehetleng la Hae. Mme lebitso la Hae le tla bitswa Moeletsi ya makatsang, Modimo o Matla, Rabosafeleng, Kgosana ya Kgotso. ⁷ **Ha e le boholo ba puso ea hae le khotso , ha ho na bofelo** , teroneng ea Davida le 'musong oa hae, ho o tiisa le ho o tiisa ka kahlolo le ka toka Ho tloha nakong eo ho ea pele le ka ho sa feleng. Cheseho ea Jehova oa makhotla e tla etsa hoo. (Esaia 9:6-7)

Kahoo, Molimo o tla eketsa puso ea Hae le khotso, 'me hoo ho ke ke ha e-ba le bofelo ba hoo. Ha ho pheletso ea ho ntlafatsa lintho.

"Baapostola, joalo ka ha Jesu a entse, ba ile ba phatlalatsa evangeli - LITABA TSE MOLEMO tsa LEFATŠE LE MOLEMO le tlang" (Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest House, 1978).

'Muso oa Molimo o tlang ke oa ka ho sa feleng:

¹³Mmuso wa hao ke mmuso o sa feleng, le puso ya hao ho isa melokong e sa feleng. (Pesaleme ea 145:13)

³ Mehlole ya wona e meholo hakakang, le meeka ya hae e matla hakakang! 'Muso oa hae ke 'muso o sa feleng, 'me borena ba hae ke ho tloha molokong o mong ho ea ho o mong. (Daniele 4:3)

²⁷ Joale 'muso le puso, + le boholo ba mebuso e tlas'a maholimo 'ohle, li tla fuoa batho, bahalaleli ba Ea Holimo-limo. Mmuso wa hae ke mmuso o sa feleng, mme mebuso yohle e tla mo sebeletsa, e mo utlwe. (Daniele 7:27)

Hlokomela hore bahalaleli ba tla fuoa 'muso o sa feleng. Seo se lumellana le seo moapostola Petrose a ileng a bululeloa ho se ngola:

¹⁰ Ka baka leo, banabeso, itekeng ka ho fetisisa ho tiisa pitso le kgetho ya lona; ¹¹ hobane ka mokgwa o jwalo le tla ekeletswa ka ho enneng ho kena mmusong o sa feleng wa Morena le Mopholosi wa rona Jesu Krete. (Bala 2 Petrose 1:10-11.)

A seo se raya gore re itse dintlha tsotlhe?

Che, empa O re file bokhoni ba ho utloisisa le ho bona tse ling tsa merero ea Hae:

¹⁰ Ke bone mosebetsi oo bara ba batho ba lokelang ho phetheha ka oona. ¹¹ O entse ntho e 'ngoe le e 'ngoe e le ntle ka nako ea eona. Hape o kentse bosafeleng ka lipelong tsa bona, haese hore ho se ke ha e-ba le motho ea ka tsebang mosebetsi oo Molimo a o etsang ho tloha qalong ho isa qetellong. (Moeklesia 3:10-11)

¹² Etsoe joale re bona ka seiponeng ka lerootho, empa mohlang oo re tla talimana le sefahleho. Bjale ke tseba ka boripana, eupša ka nako yeo ke tla tseba bjalo ka ge le nna ke tsebja. (1 Bakorinthe 13:12)

⁹ Empa jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe:

“Leihlo ha le e-s’o bone, kapa tsebe ha e e-s’o utloe, kapa ho kena ka pelong ea motho lintho tseo Molimo a li lokiselitseng ba o ratang.” (1 Bakorinthe 2:9)

Kahoo, mosebetsi ke ntho eo Molimo a batlang hore batho ba e etse. Molimo o tla ba le ba fetohang mesebetsi ea hae ho ntlafatsa bosafeleng. Kahoo re ka tseba karolo ea moralo, 'me moralo o betere ho feta kamoo re utloisisang kateng.

Le mehleng ea Testamente ea Khale, ba bang ba ne ba bona bosafeleng le bonnete ba morero oa Molimo (bapisa le Ba-Heberu 11:13-16).

Ho fumana leseli la hore na bosafeleng bo molemo hakae 'Musong oa Molimo bo tla bapisoa le “mehla ena e khopo ea joale” (Bagalata 1:4), hlokomela tse latelang:

³ Yaba ke utlwa lentswe le phahameng le tswang lehodimong, le re: “Bonang, tabernakele ya Modimo e hara batho, o tla aha le bona, mme e tla ba setjhaba sa hae. Modimo ka sebele o tla ba le bona mme e be Modimo wa bona. ⁴ Mme Modimo o tla phimola dikeledi tsotlhe mo

matlhong a bone; lefu ha le sa tla hlola le eba teng, mme ha ho sa tla ba masoabi, leha e le ho bokolla. Ha ho sa tla hlola ho eba le bohloko, hobane tsa pele di fetile.

⁵Yaba ya dutseng teroneng a re: Bonang, ntho tsohle ke di etsa tse ntjha. Mme A re ho nna: “Ngola, hobane mantswe ana ke a nnete, a tshepahala.” (Tšenolo 21:3-5)

⁷... Thabo e sa feleng e tla ba ea bona. (Esaia 61:7)

¹⁸ Hobane ke lekanya hoba mahlomola a mehla ena ya jwale ha se *ntho e ka lekanngwang* le kganya e tlang ho senolwa ho rona. (Baroma 8:18)

Hase feela hore mahlomola a tla fela, ho tla ba le thabo ea sebele. 'Me u ka kenya letsoho ho eketsa thabo eo.

7. Maikutlo a ho Qetela

Ho hakanngoa hore ho bile le kakaretso ea batho ba limilione tse likete tse 40 ho isa ho tse 110 kapa ho feta ba kileng ba phela ('me ba bangata ba shoele).

Sepheo sa batho ha se ho khumamela Molimo ka lefeela ho ipokellela menyaka le thoriso bakeng sa Hae. Le hoja bosafeleng bo tla tlala menyaka bakeng sa rōna 'me Molimo a lokeloa ke khanya e fetang eo re ka e utloisisang hona joale, morero oa rōna ke ho etsa hore bophelo bo sa feleng bo be molemo ho ba bang le bona.

Jesu o etselitse e mong le e mong oa rona sebaka (bapisa le Johanne 14:2) joalo ka ha Molimo a re bopa ka bomong (Pesaleme ea 33:15) ho re phetheha (Pesaleme ea 138:8). O tla phetha mosebetsi oo a o qalileng ho e mong le e mong oa rona ba ikemiselitseng (Bafilippi 1:6).

Libilione tsa rona kaofela re fapane ebile re na le mekhoha e fapaneng ea ho fana. Karolo ea rona ea mantlha ke ho ntlafatsa bosafeleng -- sena se bolela hore e, U tla ba le mokhoa o ikhethileng oa ho fana. Ntle le haeba qetellong u hana ho tšehetsa 'Muso oa Molimo, u tla ba le karolo ea hao ho ntlafatseng bophelo bo sa feleng bakeng sa e mong le e mong oa ba bang ba limilione tse likete tse 40 le ho feta (bapisa 1 Ba-Korinthe 12:26; Jobo 14:15; Ba-Galata 6 . 10)!

Bibele e re ruta hore re lokela ho “nka ba bang ba le molemo ho re feta” (Bafilippi 2:3). Ka hona, nahana hore hoo e batlang e le motho e mong le e mong eo u kileng oa kopana le eena ka letsatsi le leng o tla thusa ho ntlafatsa bophelo bo sa feleng bakeng sa hau (le uena bakeng sa bona). E mong le e mong eo u neng u ahlola hampe, u neng u mo khetholla, u ne u e-na le menahano e fosahetseng ka eena, mohlomong ho khaotsoa sephethephetheng, ho tšoaroa hampe, hammoho le bao u neng u le mosa ho bona, u ka 'na ua tlameha ho sebetsa bakeng sa bona. Kahoo leka ho “ba mosa e mong ho e mong, ho qenehelana, le ho tšoarelana, joalo ka ha Molimo a le tšoaretse ka Krete” (Ba-Efese 4:32). “Kahohle kamoo ho itšetlehileng ka lōna, le phele ka khotso le batho bohle” (Baroma 12:18).

Kaha bosafeleng bo nka nako e telele, nahana hore ka sebele u tla khona ho tseba batho ba limilione tse likete tse 40 (mohlomong ho feta) hamolemo ho feta kamoo u itsebang kateng hona joale!

U ka tlameha ho sebeletsa ba bang bao u neng u utloa eka Molimo a ke ke a ba sebelisa (bapisa le Mattheu 21:28-32)—hobane “ba bangata ba e leng ba pele e tla ba ba morao, 'me ba morao e tla ba ba pele” (Mareka 10:31).

Ak'u nahane hape, hore Bibele e ruta hore batho bohle—ho akarelletsa le bao u ka 'nang ua se ke ua ba tsotella—ba na le monyetla oa ho tlala botlalo bohle ba Molimo:

¹⁴Ka lebaka lena ke kgumama pela Ntate wa Morena wa rona Jesu Krete, ¹⁵ eo leloko lohle le mahodimong le lefatsheng le bitswang ka yena, ¹⁶hore, ho ya ka maruo a kganya ya hae, a le nee matla ka matla a hae. ka Moya wa hae ho motho ya ka hare, ¹⁷ hore Krete a dule ka dipelong tsa lona ka tumelo; + e le hore lōna, le metse ka metso + 'me le theiloe leratong, + ¹⁸ le ka khona ho utloisisa hammoho le bahalaleli bohle hore na bophara le bolelele le botebo le bophahamo le bophahamo + bo bokae, + ¹⁹ hore le tsebe lerato la Krete le fetang tsebo; **gore lo tlatiwe ka botlalo jolhe jwa Modimo** . (Baefese 3:14-19).

Re lokela ho ithuta, le ho ithuta haholoanyane (2 Petrose 3:18).

Tsebo e eketsehile e ile ea profetoa bakeng sa mehla ea bofelo (Daniele 12:4) , ho akarelletsa le ho tsosolosa ha lintho tse neng li lahlehile (Mattheu 17:11).

Ho bonahala eka tsebo ea hore na ke hobane'ng ha Molimo a entse sohle seo a se entseng ke ntho e neng e hloka ho tsosolosa ka botlalo haholoanyane.

Modimo o etsa seo jwang?

⁹ “O tla ruta mang tsebo? Mme o tla etsa mang hore a utlwisise molaetsa oo? Ba sa tsoa khoesoa lebeseng? Tse sa tsoa ntšoa matsoeleng? ¹⁰ Hobane molao hodima taelo, molao hodima taelo, molao hodima taelo, taelo hodima taelo, hanyenyane mona, hanyenyane mane.” (Esaia 28:9-10)

¹⁰ Empa Modimo o re senoletse tsona ka Moya wa hae. Gonne Mowa o hukutsa dilo tsotlhe, ee, dilo tse di boteng tsa Modimo. (1 Bakorinthe 2:10)

Kahoo, ka ho sheba mangolo a sa tšoaneng, re ka ithuta thuto. Mme ha re tataisoa ke Moya wa Modimo, re ka utlwisisa le ho feta.

Hona Bakreste ka bomong ba lokela ho itšoara joang ha ba tobane le tsebo e ncha ea thuto ea bolumeli?

Ho rapella kutloisiso ho Molimo joalokaha Jobo a boletse ke mohato o le mong oo re lokelang ho o nka:

²⁴ Nthute, 'me ke tla khutsa; U etse hore ke utloisise moo ke fositseng teng. (Jobo 6:24)

Testamenteng e Ncha, Baberea ba behile mohlala o motle:

¹⁰ Yaba baena ba phakisa ba romela Pauluse le Silase Berea bosiu. Ha ba fihla, ba kena sinagogeng ya Bajuda. ¹¹ Bao ba ne ba e-na le likelello tse khabane ho feta ba Thessalonika, kaha ba ile ba amohela lentsoe ka cheseho e khōlō, 'me ba ne ba hlahloba Mangolo + ka matsatsi 'ohle ho bona hore na lintho tsena li joalo kapa che. (Liketso 17:10-11)

Karolo ea morero oa buka ena e 'nile ea e-ba ho fana ka mangolo e le hore bohle ba ratang ba ka bona hore ho joalo. Karolo ea morero oa ka ha ke e ngola e ne e le ho bolella bohle ba ka mamelang 'nete ea Molimo.

Molimo o na le morero bakeng sa hau. Molimo oa u rata 'me o batla hore u rate ba bang. O lokela ho phela ho ya ka tsela ya Hae e lerato ya bophelo. Ho eketseha ha lerato la sebele: seo se ka nkoa e le morero oa bophelo.

Rapella ho ba ka lehlakoreng la Molimo (bapisa Joshua 5:13-14). “Haeba Molimo o eme le rōna, ke mang ea ka bang khahlanong le rōna?” Baroma 8:31).

Bibele e ruta hore pōpo eohle, ho akarelletsa le batho, e entsoe e le “molemo haholo” (Genese 1:31) le hore O entse le ho hlohonolofatsa letsatsi la bosupa (Genese 2:2-3).

Bibele e ruta hore le hoja Molimo a entse batho ba lokile, ba 'nile ba batla litsela tse ngata tse fosahetseng (Moeklesia 7:29) .

Hape, ka kōpo hlokomela hore Bibele e ruta:

⁸ Qetello ea ntho e molemo ho feta tšimoloho ea eona; Yo o pelotelele o gaisa yo o moya o ikgodisang. (Moeklesia 7:8)

Tšimoloho e ne e le ntle haholo, 'me qetello e tla ba molemo le ho feta.

Molimo o entse batho hore ba ikatise le ho ba karolo ea lelapa la hae (Malakia 2:15).

O re entse hore re be le kabelo khanyeng ea hae (Baroma 8:17) le ho busa bokahohle (Baheberu 2:5-17). Jesu o ile a ruta: “Ho fana ho tliša thabo e khōlō ho feta ho amohela.”— Liketso 20:35 .

MODIMO O HLOMILE batho hore ba fane ka lerato (bapisa le 1 Johanne 4:7-12) le hore ho tle ho be le lerato le leholo bokahohleng (bapisa le Mattheu 22:37-39). Ke oona morero oa bophelo.

Sephiri sa leano la Modimo ke sefe? Ke hobane'ng ha Molimo a entse ntho leha e le efe?

Molimo o bōpile seo a se entseng hore bosafeleng bo be molemonyana (bapisa le Baheberu 6:9, 11:16; Bafilipi 1:23).

Ke ka hona a entseng bokahohle, ke ka hona a entseng banna le basali. Ka ho khetheha o bōpile bokahohle e le lefa/lefa la Jesu le moloko oohle oa batho.

Batho ba filoeng bophelo bo sa feleng ba tla ntlafatsa bosafeleng.

Leano la Molimo le kenyeletsa bohle ba tla mamela pitso ea Hae mehleng ena (sheba le bukana ea mahala ea Inthanete *Na Molimo oa U Bitsa?*), le ba bang mehleng e tlang (sheba le *PHEKO EA PHEKO EA Pholoso, Apokatastasis: Na Molimo o ka pholosa ba lahlehileng nakong e tlang. lilemo tse tlang?Makholo-kholo a mangolo a senola morero oa Molimo oa pholoho*).

Mokreste kapa che, ke hobane'ng ha Molimo a u entse?

Sepheo sa hau bophelong bona ke ho aha semelo hore o tle o holise bokhoni ba hau mme o eketse hore na o ka ntlafatsa bosafeleng haka.

Molimo o u entse hore u tsebe ho sebelisa litalenta tsa hau tse ikhethang (Mattheu 25: 14-23; Luka 19: 11-19) ho fana ka lerato e le ho ntlafatsa bosafeleng!

Ke kahoo Molimo a entseng seo a se entseng. Ke ka lebaka leo Molimo a u entseng.

Kereke e tswellang ya Modimo

Ofisi ea USA ea Kereke e tswellang ya Modimo e fumanaha ho: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. Re na le batšehetsi lefatšeng ka bophara, le lik'honthinenteng tsohle tse nang le baahi (lik'honthinenteng tsohle, ntle le Antarctica).

Kereke e tswellang ya Modimo Boitsebiso ba Webosaete

CCOG.ORG Webosaete ea mantlha ea Kereke e tsoellang ea Molimo, e nang le likhokahano tsa lingoliloeng ka lipuo tse 100.

CCOG.ASIA Webosaete e shebaneng le Asia, e nang le lipuo tse ngata tsa Asia.

CCOG.IN Webosaete e shebaneng le India, e nang le lipuo tse ling tsa India.

CCOG.EU Webosaete e shebaneng le Europe, e nang le lipuo tse ngata tsa Europe.

CCOG.NZ Webosaete e lebisitsoe ho New Zealand.

CCOGAFRICA.ORG Webosaete e lebisitsoe ho Afrika.

CCOGCANADA.CA Webosaete e lebisitsoe ho Canada.

CDLIDD.ES Ena ke webosaete ea puo ea Sepanishe ka botlalo.

CG7.ORG Sena se lebisitsoe ho baboloki ba Sabatha ba letsatsi la 7.

PNIND.PH Webosaete e shebaneng le Philippines, e nang le Setagalog.

Mananeo a seea-le-moea le a YouTube

BIBLENEWSPROPHECY.NET Boprofeta ba Litaba tsa Bible inthaneteng radio.

Bible News Prophecy mocha. Lipapatso ho YouTube, BitChute, Brighteon le Vimeo.

CCOGAfrica mocha. YouTube le BitChute melaetsa ea video e tsoang Afrika.

CCOG Animations Melaetsa ea lipopae ho YouTube BitChute.

ContinuingCOG & COGTube. Lithero ho YouTube le BitChute ka ho latellana.

Liwebosaete tsa Litaba le Nalane

CHURCHHISTORYBOOK.COM Webosaete ea nalane ea kereke.

COGWRITER.COM Webosaete ea litaba, nalane le boprofeta

(Back cover)

Bibele e Senola Liphiri Tse Ngata

Bibele e re bolella ka sephiri se 'nileng sa bolokoa e le sephiri ho tloha tšimolohong (Ba-Roma 16:25-27), empa hore se senotsoe ka mangolo a boprofeta—"lentsoe la 'nete" (2 Timothea 2:15; Jakobo 1:18) Ho feta moo, Bibele e bua ka sephiri seo e neng e le lekunutu.).

Bebele e bua ka liphiri tse ngata, joalo ka sephiri sa 'muso oa Molimo (Mareka 4:11). sephiri sa mohau (Ba-Efese 3:1-5) sephiri sa tumelo (1 Timothea 3:9) sephiri sa kamano ea lenyalo (Baefese 5:28-33) sephiri sa ho hloka molao (2 Bathesalonika 2:7) sephiri sa tsoho (1 Bakorinthe 15:51-54), sephiri sa Krete (Ba-Efese 3:4) sephiri sa Ntate (Bakolose 2:2), sephiri sa Molimo (Bakolose 2:2; Tšenolo 10:7) esita le Sephiri Babylona e Moholo (Tshenolo 17:5).

Buka, *Sephiri sa Leano la Modimo: Ke Hobane'ng ha Molimo a Bōpile Ntho e 'ngoe le e 'Ngoe? Ke Hobane'ng ha Molimo a U Entse?*, e hlalosa ka mangolo, liphiri tse ngata mme e thusa ho araba lipotso tse kang:

Na 'Pono e Ntle' ke leano la ho qetela la Molimo?

Na Molimo o entse batho ba lokile?

Ke hobane'ng ha ho e-na le mahlomola?

Na Molimo o na le morero bakeng sa WENA?

Na Molimo o na le morero ka bao e seng Bakreste?

Lerato le amana joang le morero oa Molimo?

Na morero oa Molimo bakeng sa bohle ba tla arabela ho Eena ba khone ho fana ka lerato ka tsela e ikhethang ho etsa hore bosafeleng bo be molemo bakeng sa bona ka bobona le ba bang kaofela?

E, u ka tseba hore na ke hobane'ng ha Molimo a bōpile ntho leha e le efe le hore na ke hobane'ng ha Molimo a u entse!